დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2021 წლის 2 - 8 აგვისტო
N32 1392
ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში და არცერთი ნაცი ქართულ პოლიტიკაში!

6

საქართველოს ყველა უბანში მეტი სიცოცხლე მაშინ იქნება, როცა სიკვდილის მთესველი ნაცბანდა ქართული პოლიტიკიდან დე-და-ბუ-დი-ა-ნად ამოიძირკვება!

კახი კალაძის სამოქმედო პროგრამას – „მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში!“ – ის ნაცმოძრაობა აპროტესტებს, რომლის რეჟიმის თავად დათარეშობდა სიკვდილად საქართველოს ყველა უბანში!

მამა შალვა (კეკელია):

მართლმადიდებლობის შეურაცხმყოფელი გადაცემების დაწყებისთანავე თუ ტელევიზორებს გამოვრთავთ, არც რეიტინგი შეემატებათ და აღარც მათ პროვოკაციებს ექნება დასაყრდენი!

17

საქართველომ შეიძლება შეიცვალოს პოლიტიკური ორიენტაცია,

2-3

მაგრამ ქართველობა არასოდეს შეიცვლის სექსუალურ ორიენტაციას!

„შარლ მიშელის დოკუმენტის“ ანულირებაზე არ უნდა გავჩერდეთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონიც გასაუქმებელია!“

13

კოკა ყანდიაშვილი:

ძალიან მომეწონა, რომ მმართველი პარტია „მიშელის შეთანხმებიდან“ გავიდა!

7

„მიკროფონების რევოლუციამ“ ჩაილუღლის წყალი დალია!

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

მგელი მოდის, მგელი მოდის!

შეხსენება რაში გჭირდებათ, მაგრამ მაინც: საპრეზიდენტო ვადაამოწურული სააკაშვილი, რომელმაც საქართველოდან გაქცევის წინ ერთი მწარედ ამოიგმინა — იმიტომ დავმარცხდით, რომ ხალხმა „ასავალ-დასავალის“ პროპაგანდას დაუჯერაო, ჩვენ სულ სამიოდე სიტყვით გავაცილეთ — წაეთრა! წაშავდა! წაბნელდა!

იმის მერე სააკაშვილმა ძალიან, ძალიან ბევრჯერ განაცხადა, რომ საქართველოში **ჩამოეთრევა, ჩამოშავდება და ჩამობნელდება!**

ბუნებრივია, სააკაშვილი საქართველოში **ჩამოსვლაზე** რომ ლაპარაკობს, სიტყვებს — **ჩამოთრევას, ჩამოშავებასა და ჩამობნელებას** არასოდეს ხმარობს, მაგრამ ეს თავისთავად იგულისხმება, რადგან ქართველი ხალხის უდიდესი უმრავლე-

ჰო, გამოაცხადებს სააკაშვილი — აი, **ახლა სულ მალე ჩამოვეთრევიო** და ქართველი ამომრჩეველიც მაშინვე ახდენს თვითმობილიზაციას, მიეშურება არჩევნებზე და „ქართულ ოცნებაზე“ როგორი გაბრაზებულიც არ უნდა იყოს, მაინც მას აძლევს ხმას, რადგან **სააკაშვილის ჩამოშავებასა** და **ნაცების ხელისუფლებაში მობნელებას** ყველაფერი ურჩევნია.

ხობელას როლში ჰყავდეს.

დიახ, „ოცნების“ ხელისუფლებას სააკაშვილი სჭირდება არა ციხეში, არამედ რევანშისტის ამპლუაში, რათა მისმა ყოველმა მუქარამ — **ჩამოვეთრევი, ჩამოვშავდები და ჩამოვბნელდებიო,** ქართველ ამომრჩეველში ხელახლა აღძრას მძაფრი ინსტინქტი სისხლიანი ნაცხროვის ხელისუფლებაში არმოშვებისა და 9-წლიან ჯოჯოხეთში არდაბრუნების შესახებ.

ჩამოვეთრევით!

სობისათვის მისი საქართველოში **ჩამოსვლა** სწორედ რომ **ჩამოთრევას, ჩამოშავებასა და ჩამობნელებას** ნიშნავს.

ჰოდა, აი, რამდენიმე დღის წინათ სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ საქართველოში **ჩამოეთრევა, ჩამოშავდება და ჩამობნელდება!** ამის თქმისას ნაცბელადი კუბოკრულ პიჯაკში იყო გამოწყობილი და რაღაცნაირად წააგავდა კუბოკრულპიჯაკიან, კუბოკრულშარვლიან და კუბოკრულკეპიან კაროვიევ-ფაგოტს, რომელიც ბულგაკოვის რომანში „ოსტატი და მარგარიტა“ ვოლანდის, ანუ სატანის მოციქულია.

დიახ, როგორც პატრიარქის ტბორებზე კუბოკრული კაროვიევ-ფაგოტი გამოეცხადა მიხაილ ალექსანდროვიჩ ბერლიოზს, სწორედ ასე გამოგვეცხადა ტელეეკრანიდან **კუბოკრულპიჯაკიანი სააკაშვილი,** რომელმაც კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენედ დაიქადნა, რომ საქართველოში **ჩამოეთრევა, ჩამოშავდება და ჩამობნელდება.**

კერძოდ, ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილმა და სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულებისათვის მსჯავრდე-

სააკაშვილი ამ ფუნქციას შესანიშნავად ასრულებს და სარგებელი არამხოლოდ ხელისუფლებისათვის, არამედ საკუთარი თავისთვისაც მოაქვს. კერძოდ, მისი ყოველი მუქარა საქართველოში **ჩამოთრევის, ჩამოშავებისა და ჩამობნელების** შესახებ უზრუნველყოფს, რომ არჩევნები ისევ ორპოლუსიანი იყოს და მოსახლეობას არჩევანის გაკეთება კვლავ ორ ძალას — „ქართულ ოცნებასა“ და ნაცმოძრაობას შორის მოუხდეს. ამ გზით „ქართულ ოცნებას“ ხელისუფლებაში დარჩენა გარანტირებული აქვს, ნაცმოძრაობას კი მეორე ადგილსა და მთავარი ოპოზიციური ძალის სტატუსს ვერავინ შეეცილება.

გაიხსენეთ, რა თქვა გასულ წელს გავრცელებულ ფარულ აუდიოჩანაწერში მაშინ ჯერ კიდევ ნაცმოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა **სალომე სამადაშვილმა:** სააკაშვილს დასავლეთის მიერ დიდი წითელი ხაზი აქვს გადასმული და ამერიკელები საქართველოს პატრონად ივანიშვილს განიხილავენო!

ბუნებრივია, თავად სააკაშვილმაც კარგად იცის, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში მის დაბრუნებას ქართველ ხალხთან ერთად არც დასავლეთი

ჩამოვშავდებით!

ბულმა ნაცბელადმა განაცხადა, რომ „ქართველი ერისა და ისტორიის წინაშე აღებულ ვალდებულებას“ შეასრულებს და ამა წლის 2 ოქტომბერს გასამართი თვითმმართველობის არჩევნების წინ საქართველოში ჩამოვა!

ეს უკვე მერამდენე წინასაარჩევნო პერიოდია, როცა სააკაშვილი „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ასე ემუქრება!

ეს უკვე მერამდენე შემთხვევაა, როცა სააკაშვილი „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ასე ეხმარება არჩევნების მოგებაში!

სულო ცოდვილო, ზოგჯერ კაცი დაეჭვდება კიდეც, „ქართული ოცნება“ სააკაშვილს დიდძალ ფულს ხომ არ უხდის იმაში, რომ ყოველი არჩევნების წინ ან ყოველ ჯერზე, როცა ხელისუფლებას რთული პოლიტიკური ვითარება უდგას, გაქცეული ნაცბელადი გამოვიდეს და გამოაცხადოს — **საქართველოში მოვეთრევი, მოვშავდები და მოვბნელდებიო?!**

ნებისმიერ შემთხვევაში, ცხადზე უცხადესია, რომ სააკაშვილის ყოველი ასეთი განცხადება ხელისუფლების წისქვილზე ასხამს წყალს!

გარდა ამისა, ნაცბელადის ყოველი ასეთი განცხადება აძლიერებს ქართველი საზოგადოების დიდ ნაწილში არსებულ ეჭვს, რომ „ქართულმა ოცნებამ“ სააკაშვილს საქართველოდან გაქცევის საშუალება შეგნებულად მისცა და მის ექსტრადირებაზეც შეგნებულად არ ზრუნავს, რათა ხალხისათვის საძულველი ნაცბელადი მუდმივად საფრთ-

და აშშ დაუშვებენ, რის გამოც ნაცმოძრაობის მეორე ადგილი, მთავარი ოპოზიციონერობა და ქართული პოლიტიკის ზედაპირზე მუდმივი ტივტივი მისთვის სრულიად დამაკმაყოფილებელია.

ამიტომაც არის, რომ ახლაც, უმნიშვნელოვანესი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, კვლავ იმუქრება — **ჩამოვეთრევი, ჩამოვშავდები და ჩამოვბნელდები!**

რა თქმა უნდა, სააკაშვილი **არც ამჯერად ჩამოეთრევა, ჩამოშავდება და ჩამობნელდება,** ხოლო ქართველ ამომრჩეველს კვლავ არ ექნება სხვა არჩევანი, გარდა „ქართული ოცნებისა“ და ნაცმოძრაობისა!

ამ ორ შორის სწორი არჩევანის გაკეთება კი ქართველი ხალხის გადამწყვეტ უმრავლესობას 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული ერთხელაც არ შეშლია და, რასაკვირველია, არც ამჯერად შეეშლება!

ჯაბა ხუბუა

ჩამოვბნელდებით!

ვიდრე ჰხვალ?!

პირჩიე

ქართველი სოდომისტები, მათი ფიურერები და პატარ-პატარა ასკარიდები ქართველი ერისგან სამარადჟამო მადლობას იმსახურებენ იმისათვის, რომ მათ, როგორც გეი-პროპაგანდისტებმა და მესაჯდომეთა წარწყმედილი სექტის ობერნაძირალებმა, ქართული პოლიტიკური სპექტრის უზუსტესი ლუსტრაცია შეძლეს! დიახ, ოპოზიციად სახელდებულმა საკონჩიტეთმა თხუთმეტი პარტიის შემადგენლობით ბეჭედი დასვა — საქართველოში პედორასტებმა (*ცენზურა ჩვენია. რედ.*) ***პარადი უნდა წაიყვანონო!***

დიახ, დიახ, 2021 წლის 16 მაისს ლგბტ პირთა უფლებების დამცველი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია **„თბილისი პრაიდის“** განცხადებით, **15 პოლიტიკური პარტია მართლაც შეთანხმდა, რომ მათ ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით იბრძოლებდნენ ლგბტ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფხვრელად.**

დოკუმენტზე ხელმომწერი პარტიები არიან:

1. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“;
2. „ახალი პოლიტიკური ცენტრი — გირჩი“;
3. „ევროპული საქართველო“;
4. „გირჩი — მეტი თავისუფლება“;
5. „რესპუბლიკური პარტია“;
6. „კანონი და სამართალი“;
7. „სტრატეგია აღმაშენებელი“;
8. „ლელო საქართველოსთვის“;
9. „რეფორმერი“;
10. მოძრაობა „დროა“;
11. „სამართლიანობისთვის“;
12. „ერთიანი საქართველო“;
13. „თავისუფალი დემოკრატები“;
14. „პროგრესი და თავისუფლება“;
15. „გამარჯვებული საქართველო“.

დოკუმენტით, რომლითაც **15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ** მესაჯდომეებს **პოლიტიკური მხარდაჭერა** გამოუცხადა, ფაქტობრივად, **პედორასტებსა** (ცენზურა ჩვენია. რედ.) **და სააკაშვილის ნაცსექტას შორის ტოლობის ნიშანი დაისვა,** ანუ, ვინც ხმას აძლევს სააკაშვილს, **ვაშაძე-აღმაშენებელს, მამუკა ხაზარაძეს, რესპუბლიკელებსა** და ღვთისპირისგან შერჩევენებულ **ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძეს,** ფაქტობრივად, ის მხარს უჭერს უწმინდურ სოდომისტთა სექტის პარპაშს და საქართველოში **მამათმავლობისა და დედათმავლობის** ჩვეულებრივ ნორმად დაკანონებას! ასე რომ,

სააკაშვილის, ხაზარაძის, რესპუბლიკელების, ბოკერიასა და ჭიჭე ვაშაძის მხარდამჭერებო, კარგად დააკვირდით თქვენს თავს და ყოველ შემთხვევაში მაინც ენახეთ ექიმს, ემანდ, ირაკლი აბსანძის ბრონეულივით არ აჰყვავდეთ, ანდა ერთ მშვენიერ დღეს „რეიტუზებში“ გამოკვართულებმა არ ჩამოიშლიგინოთ შუა რუსთაველზე!

აშკარაა, რომ **პედორასტიზმს** (ცენზურა ჩვენია. რედ.), როგორც ცხოვრების წესს, ამერიკული დემოკრატია და ევროპული აგრესიული უღმერთობა ცხვირში გვჩრის... **რა უნდა დავუპირისპიროთ ამას? ჩვენი ღრმა რწმენით, თუ ეს საშინელი ზეწოლა გაგრძელდა, საქართველოს რჩება ერთადერთი გზა — გააკეთის ის, რაც 554 წელს ეგრისის სამეფოში მოხდა!**

საქართველომ შეიძლება შეიცვალოს პოლიტიკური ორიენტაცია, მაგრამ ქართველობა არასოდეს შეიცვლის სექსუალურ ორიენტაციას!

კვირგვინოსნები

მანჩო გიორგობიანი
უფლებადამცველი

საქართველოს პროკურატურავ, სანამ **ქალბატონი ნავერიანის** საჩივარს არ მიიღებთ, რომელსაც აქციაზე აგინეს და ხელით შეეხნენ ნაცხლისტები, მანამდე არც გაბედოთ **გათახსირებული დეკანოიძის** საჩივრის მიღება! და აბა, გაბედეთ და სანაიასთან მოძიძგილავე ბიჭებზე მოითხოვეთ „განსაკუთრებული სასჯელი“, მერე გვიყურეთ, **რამდენი ვიქნებით მთავარი პროკურორის გადადგომის მომთხოვნები!**

„მარშალპრესი“

ნინო ახობაძე
ყოფილი სამხედრო ექიმი

დამთავრდა მიმტევებლობა და სირბილე. **გადასარევად მოექცა წულუკიანი იმ ემაა თუ ვიღაცა შაშაკოლას!**

აი, **ის ნაბიჭვარი** შემახვედრა ნეტა სადმე, გია ვოლსკის რომ მისდევდა და ამუნათებდა! ნეტა სადმე გადავეყარო! არ ვბაქიბუქობ! **ზუსტად ისე მოვექცევი, როგორც ეგენი იქცევიან — პირში ჩავთხრი რაიმეს, რადგან მე მიკროფონი არ მაქვს!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ქართველო ერო:

ან პედორასტები (ცენზურა ჩვენია. რედ.) და სააკაშვილის ნაცსექტა, ან მართლმადიდებლობა!

მოგეხსენებათ, ბიზანტიელმა სარდლებმა კოლხებს მეფე **გუბაზ მეორე** მდინარე ხობისწყლის პირას მოუკლეს, მაგრამ სასანიდური სპარსეთის გვერდით დგომას და მაზდეანი **ხოსრო ანუშირვანის** მორჩილებას, ქართველებმა ისევ მართლმადიდებელი ბიზანტიის მოკავშირეობა არჩიეს და ბერძნების დროშით დასავლეთ საქართველოდან სპარსელები გარეკეს...

სხვათაშორის, ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი, რის გამოც ქართველებმა ირანელების ბანაკში გადასვლას ისევ ბერძნების მხარდამხარ ბრძოლა არჩიეს, ქრისტიანობის გარდა ისიც გახლდათ, რომ **სპარსელებს უძველესი დროიდან მოსდგამდათ მამათმავლობისაკენ ლტოლვა,** რასაც მართლმადიდებელი ბიზანტია და მისი ღრმადმორწმუნე იმპერატორი, **წმინდა იუსტინიანე დიდი** მთელი თავისი ძლევამოსილებით ებრძოდა!

საქართველოსთვის და მით უფრო ქართველი მეფეებისთვის პოლიტიკური ორიენტაცია ერის საჭიროების მიხედვით იცვლებოდა. როცა ქვეყანა იყო გადასარჩენი, ქართველი მეფენი ამ გადაწყვეტილებას რთულად, მაგრამ მაინც იღებდნენ. ამის მაგალითია 979 წლის გმირული ეპოპეა, როცა დავით მესამე კურაპალატმა ბიზანტია განადგურებასა და სახელმწიფო გადატრიალებას გადაარჩინა, მაგრამ სულ ცოტა ხანში ქართველები და ბიზანტიელები ერთმანეთს სამკვდრო-სასიცოცხლოდ დაუპირისპირდნენ.

ამ მხრივ ასევე სამაგალითოა ქართლის გმირთაგმირი მეფის **სვიმონ უმაგის** ტრაგიკული ცხოვრება, რომელიც 1569 წელს ირანელებმა ფარცხისთან დაატყვევეს და ალამუთის ციხეში ცხრაწლიანი ტანჯვა-წამების შემდეგ, 1578 წელს გაათავისუფლეს.

როგორც სპარსულ წყაროებშია მოთხრობილი, **ძალღთაპირი და სამშობლოს მოღალატე ოთარ შალიკაშვილის ქალიშვილი,** წყეული შაჰ-თამაზის ცოლი და საქართველოს ამომგდები **შაჰ-აბასის ბებია** ალამუთის ციხიდან გათავისუფლებულ **სვიმონ მეფეს** ემთხვია, ლეჩაქი მოიხსნა, სვიმონის ხმალს შემოახვია და ცრემლით შეეხვეწა — ოსმალეთმა ლამის ყველაფერი წაგვართვა და გვიშველეო!

სვიმონ მეფე, რომელიც აქამდე ირანელებს სისხლს უშრობდა, 1578 წელს სწორედ შაჰის სამსახურში ჩადგა და ახლა უკვე თურქებს შეუტია...

გავიხსენოთ **გიორგი სააკაძის** მაგალითიც, რომელმაც **1609 წელს ტაშისკართან თურქებს განკითხვის დღე მოუწყო,** მაგრამ ბაზალეთის ტრაგედიის შემდეგ იძულებული გახდა, ისევ თურქებს შეკვროდა... მართალია, ეს სამხედრო-პოლიტიკური ნაბიჯი დიდი მოურავისთვის საბედისწეროდ დასრულდა, მაგრამ ასეთი ფაქტი ხომ მოხდა?

პირველი მსოფლიო ომის დროს რუსეთის იმპერიის ქვეშევრდომი საქართველო კაიზერულ გერმანიას სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ებრძოდა, მაგრამ სწორედ გერმანია მოგვევლინა მშველელად 1918 წლის აპრილმაისში თურქთა აგრესიის დროს, როცა ოსმალო ოკუპანტებმა არამარტო ბათუმი მიიტაცეს, არამედ ოზურგეთშიც კი შემოვიდნენ და სამტრედია-ქუთაისისკენ მოიწევდნენ.

ასე რომ, **პოლიტიკური ორიენტაცია** სხვადასხვა დროსა და ეპოქაში საქართველოშიც იცვლებოდა და სხვაგანაც.

მთავარია, ქვეყანამ სექსუალური ორიენტაცია არ შეიცვალოს და სოდომისტურ სიბილწეს, რომელსაც ევროპელი და ამერიკელი ჭკუის დამრიგებლები და რევიზორები ცხვირში გვტენიან, მუხლი არ მოუყაროს!

თუ ეს მოხდება, მაშინ საქართველოს მშვიდად შეუძლია დაელოდოს სიკვდილს. ამ შემთხვევაში არც აფხაზეთისა და არც სამაჩაბლოს დაბრუნებას ექნება აზრი, რადგან უახლოეს 10-15 წელიწადში სამშობლო თვალსა და ხელს შუა ისედაც მოგვიკვდება! **ხოლო, თუ ქართველი ერი მართლმადიდებლობის დასაცავად „მტკიცედ და შეურყევლად დადგება“, როგორც ეს მეთერთმეტე საუკუნის იერუსალიმის ჯვრის ქართული მონასტრის ბრინჯაოს დისკოზე იყო ამოტვიფრული, მაშინ ბრძოლას ყოველთვის ექნება აზრი!**

თუ დასავლეთი ქართველ ერს **პედორასტებს** (ცენზურა ჩვენია. რედ.) მიუქსევს და ჩვენს წარწყმედასა და სექსუალური ორიენტაციის შეცვლას შეეცდება, მაშინ საქართველო **პოლიტიკურ ორიენტაციას** შეიცვლის!

აი, ამით დასრულდება ის დიდი გაუგებრობა და სამარცხვინო პოლიტიკური პროსტიტუცია, რომელმაც უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში საქართველო წალეკა!


ჩვენ, ხელმომწერი პოლიტიკური პარტიები

WE, THE SIGNATORY POLITICAL PARTIES

RECOGNIZE THAT HOMOPHOBIA IS A SIGNIFICANT CHALLENGE IN GEORGIA BECAUSE PEOPLE OFTEN EXPERIENCE VIOLENCE, DISCRIMINATION OR STIGMA BASED ON THEIR SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY;

DECLARE OUR DESIRE TO LIVE IN A STATE WHERE ALL HUMAN BE[...] LAW, REGARDLESS OF THEIR SEXUAL ORIENTATION OR GENDER I[...]

UNDERSTAND THAT WE CAN PLAY AN IMPORTANT ROLE IN OVER[...] PARLIAMENTARY AND NON-PARLIAMENTARY POLITICAL ACTIVITI[...]

WE AGREE THAT

USING ALL MECHANISMS AT OUR DISPOSAL, INCLUDING RELEVA[...] ACTIVITIES AND PARLIAMENTARY OVERSIGHT, WE WILL FIGHT TO[...] DISCRIMINATION AND VIOLENCE AGAINST LESBIAN, GAY, BISEXU[...] AND GAY PEOPLE IN GEORGIA;

WE WILL PROTECT THE RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY AND THE[...] EXPRESSION OF ALL HUMAN BEINGS, REGARDLESS OF THEIR SE[...] GENDER IDENTITY IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION O[...] INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS STANDARDS;

WE WILL NOT ALLOW OUR REPRESENTATIVES TO USE HATE SPE[...] SOCIAL STRIFE IN THE POLITICAL PROCESS ON THE BASIS OF SE[...] GENDER IDENTITY.

ამ დოკუმენტით პედორასტებსა (ცენზურა ჩვენია. რედ.) და სააკაშვილის ნაცსექტას შორის ტოლობის ნიშანი დაისვა!

„თბილისი პრაიდის“ ორგანიზატორი ლგბტ სექტა

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

ბიძინა ივანიშვილი **იყო ნამდვილი მოჭადრაკე პოლიტიკაში. როდესაც ერთ სვლას აკეთებდა, მინიმუმ 7-8 სვლა ჰქონდა გათვლილი, რაც საკმაოდ რთული რამ არის.** როდესაც ასეთი ადამიანი ტოვებს პარტიას, ბუნებრივია, ეს სერიოზული გამოწვევების წინაშე აყენებს გუნდს. ამას დაემატა ის, რომ ყრილობიდან დაახლოებით ერთი თვე იყო გასული, როდესაც ჩვენ მოგვიწია ისეთ რთულ პროცესებთან შეჭიდება, რაც დაკავშირებული იყო მელიას დაკავებასთან. **ეს იყო ძალიან რთული მომენტები, თუმცა, ჩვენ მოვახერხეთ ამ სირთულეების დაძლევა, რაც ისევ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა, იმიტომ, რომ მან სწორად დალაგებული გუნდი დატოვა.**

ნაცმოძრაობასთან კოალიცია გამორიცხულია, რაც შეეხება გახარიას, არსებობს მაგალითები, როცა მტერთანაც გარიგდებიან ხოლმე, მაგრამ არავინ რიგდება მოღალატესთან.

„ტვ იმედი“

ბონდო მძინარაშვილი
ჟურნალისტი

კი ბატონო, ნაცებიც ვართ და ბოროტებიც, მაგრამ ამას პლაკატზე ნუ დაწერთ და ქუჩაში ნუ გამოაკრავთ, ხალხს შევძულდებითო!

ხალხს ისედაც სძულხართ, ნაცებო! მე მაინც მგონია, რომ პლაკატი მცირე ფორმატის არის; დიდ პლაკატზე უფრო მეტი სურათი დაეტეოდა და უფრო დიდი შრიფტით დაიწერებოდა: არა ნაცებს! არა ბოროტებას!

„მარშალპრესი“

რამაზ საყვარელიძე
ანალიტიკოსი

სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ნაციონალები ისევ ძველებურად აგრესიულები დარჩნენ. ამის მაგალითად პარლამენტში მაგიდებზე სირბილიც საკმარისია. რატომ უნდა უნდოდეს ასეთი ძალის ხელისუფლებაში მოსვლა საზოგადოებას?

„კვირის პალიტრა“

გიორგი გობრონიძე
საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი

ოპოზიცია, რომელიც ახლა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე გაჰკივის, თავად ავტორიტარული იყო და წინასაარჩევნო პერიოდში სატელიტურ თეფშებს ებრძოდნენ.

„კვირის პალიტრა“

ო, დრონი! ო, ზნეობანი!

ეს უნდა მომხდარიყო!

„ქართულმა ოცნებამ“ ე.წ. შარლ მიშელის დოკუმენტი ანულირებულად გამოაცხადა და ამა წლის 19 აპრილს ოპოზიციასთან გაფორმებულ შეთანხმებას ოფიციალურად გაემიჯნა.

— **რადგან ნაციონალური მოძრაობა „მიშელის დოკუმენტს“ ხელს არ აწერს, ალარც ჩვენ ვაპირებთ, 19 აპრილის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები ცალმხრივად შევასრულოთ!** — განაცხადეს მმართველი პარტიის ლიდერებმა, რომლებმაც ხელშეკრულების გაუქმებაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა სააკაშვილის პარტიას დააკისრეს.

— **ხელისუფლებას შეეშინდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ხმების 43 პროცენტს ვერ აიღებდა და, „მიშელის დოკუმენტის“ თანახმად, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოუწევდა, რის გამოც შეთანხმებიდან გაიქცა და საერთაშორისო პარტნიორები „გადააგდო“!** — აცხადებენ ნაცლიბერასტული ოპოზიციის წარმომადგენლები, ხოლო ამერიკელი კონგრესმენები და ევროპელი პარლამენტარები, როგორც წესი, შეშფოთებულნი არიან.

არადა, **თუ შეშფოთება იყო, ამერიკელი კონგრესმენები და ევროპელი პარლამენტარები მაშინათვე უნდა შეშფოთებულიყვნენ, როცა ნაციონალურმა მოძრაობამ „მიშელის დოკუმენტის“ ხელმოწერაზე უარი განაცხადა.** მართალია, ვაშინგტონიდან და ბრიუსელიდან სააკაშვილის სექტის მიმართ ცალყბა მოწოდებები ისმოდა — პასუხისმგებლობა გამოიჩინეთ და „მიშელის დოკუმენტს“ ხელი მოაწერეთო, თუმცა, კონგრესმენებსა და ევროპარლამენტარებს საკმარისი ძალისხმევა ნამდვილად არ დაუხარჯავთ იმისათვის, რომ დესტრუქციული ნაცბანდა კონსტრუქციულ დღის წესრიგზე გადაეყვანათ.

შესაბამისად, **„მიშელის დოკუმენტი“, რომლის მთავარი ფუნქციაც საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაციის საგრძნობი შემცირება უნდა ყოფილიყო, თავიდანვე ფარატინა ფურცლად გადაიქცა.** ის კი არა, „მიშელის დოკუმენტის“ გაფორმების შემდეგ პოლიტიკური პოლარიზაცია კიდევ უფრო გაიზარდა, რადგან ნაცებმა, რომლებმაც დოკუმენტს ხელი არ მოაწერეს, მანამდე ქუჩაში დაწყებული **პოლიტიკური „შაპიტო“** პარლამენტში გადაიტანეს და სხდომათა დარბაზში მაგიდებზე სირბილი დაიწყეს.

საერთოდ, შეიძლება ითქვას, რომ **„მიშელის დოკუმენტი“,** როგორც პოლიტიკური შეთანხმება, რეალურად, არც არსებობდა, რადგან მას „მთავარ ოპოზიციურ ძალად“ მიჩნეული ნაცმოძრაობა არ შეუერთდა. მაშ, ვის შეუთანხმდა „ქართული ოცნება“ 2021 წლის 19 აპრილს — ბოკერიას, ხაზარაძისა და „ჭიჭე“ ვაშაძის პარტიებს, რომლებმაც საპარლამენტო არჩევნებში ხმების 3-3 პროცენტი აიღეს? „გირჩს“, რომელსაც 3 პროცენტიც არ აუღია? ელისაშვილის პარტიას, რომელიც 1-პროცენტიან ბარიერს ძლივს გადააჩოჩდა? რა თქმა უნდა, არა! **„მიშელის შეთანხმების“ მთავარი სუბიექტები „ქართული ოცნება“ და საპარლამენტო არჩევნებში ხმების 27 პროცენტის ამღები, ანუ მეორე ადგილზე გასული ნაციონალური მოძრაობა უნდა ყოფილიყვნენ!**

სააკაშვილის „მექანიკურმა ფორთოხლებმა“ ევროსაბჭოს პრეზიდენტის მიერ მომზადებულ დოკუმენტს ხელი იმიტომ არ მოაწერეს, რომ პოლიტიკური პროცესების სტაბილიზაცია და ხელისუფლებასთან კონსტრუქციული ოპონირების რეჟიმში გადასვლა მათ მიზნებში არ შედის; პირიქით, ნაცსექტა პოლიტიკური კრიზისის ხელოვნურად გაღრმავებით, ისტერიული ფონის შექმნითა და რევოლუციური განწყობის ფორმირებით არის დაინტერესებული, რადგან ხელისუფლებაში დაბრუნების სხვა გზა და შანსი, უბრალოდ, არ გააჩნია.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, „მიშელის შეთანხმების“ ცალმხრივად შემსრულებელი „ქართული ოცნება“, ცოტა არ იყოს, პოლიტიკური იდიოტის როლში გამოდიოდა; თავად განსაჯეთ — **ხელისუფლებამ, „მიშელის დოკუმენტის“ საფუძველზე, ციხიდან არამხოლოდ ნიკანორ მელია, არამედ გიორგი რურუაც კი გაათავისუფლა, რის გამოც საზოგადოების უდიდესი ნაწილის რისხვა იწვნია და საკუთარი ერთგული ამომრჩევლის უკმაყოფილებაც კი დაიმსახურა.** რაც ყველაზე მთავარია, ნაცსექტის მიერ ხელმოუწერელი „მიშელის შეთანხმების“ ცალმხრივად შესრულებამ

საქართველოს ხელისუფლებას გვიან, მაგრამ მაინც ეყო პოლიტიკური გამბედაობა, „მიშელის შეთანხმებიდან“ გასულიყო და პოლიტიკური იდიოტის როლიდან გამოსულიყო!

„ქართულ ოცნებას“ „მიშელის დოკუმენტისათვის“ თავიდანვე არ უნდა მოეწერა ხელი, რადგან მასში ჩადებული პუნქტები ქართული სახელმწიფოს ღირსებას ლახავდა და ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა!

„მიშელის დოკუმენტზე“ ხელის მოწერის ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში. 2021 წლის 19 აპრილი

კვირგვინოსნები

მიხეილ სააკაშვილი
საქართველოს მესამე პრეზიდენტი

ქართველ ხალხს უნდა ღირსეული ცხოვრება და გაჭირვების გადალახვა, მას მობეზრდა ჭაობში, მეც ჩემს ვალდებულებას, რომელიც ავიღე ჩემი ერისა და ისტორიის წინაშე, რომ ჩამოვიდე საქართველოში, ამჯერად უკვე სახალხო რეფერენდუმის წინ ზედმიწევნით შევასრულებ.

ივანიშვილი ვერ ეღირსება ქართველი ხალხის ფეხქვეშ გათელვას, მისი ხელისუფლება დამთავრებულია. ახლა საკითხი დგას ამ ყველაფრის სწორად გაფორმების. მენდეთ — ბოლომდე ვიბრძოლებთ, არასდროს არ გიღალატებთ მე დ ჩემი თანამოძმეები! **ჩვენ ყველაფერი გამოგვივა, დიდხანს ვიცადეთ და ბევრი წელი დავკარგეთ, ჩვენ წავალთ ბოლომდე და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ეს წელი არის გამარჯვების წელიწადი!**

„ტაოNEWS“

მამუკა ხაზარაძე
„ლელოს“ ლიდერი

ვაგრძელებთ ბრძოლას, რომ „ოცნებამ“ ვერ აიღოს 43 პროცენტი და დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები, ამ პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დავტოვებთ პარლამენტს — მოვუწოდებთ სხვა ოპოზიციურ ძალებს ანალოგიური ნაბიჯისკენ.

„ინტერპრესნიუსი“

ზურაბ ჯაფარიძე
„გირჩი — მეტი თავისუფლების“ ლიდერი

მე ვტოვებ პარლამენტს — პარლამენტში ყოფნა იყო 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელმოწერით ჩემ მიერ აღებული ვალდებულება. **არ არსებობს შეთანხმება, არ არსებობს ვალდებულება!** მყარდება დიქტატურა, ნელა და თავხედურად.

„ფეისბუქი“

დავით კირკიტაძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ნაცმოძრაობა პარლამენტში ვრჩებით, საშინაო დავალება გვაქვს შესასრულებელი.

„ახალი თაობა“

არამარტო „ქართული ოცნება“, არამედ ქართული სახელმწიფოც დააზარალა, რადგან საზოგადოებამ დაინახა, რომ ამ ქვეყანაში კანონი არ კანონობს, მართლმსაჯულება არ მოქმედებს და მავანთა პოლიტიკური ხუშტურები თვით კონსტიტუციაზე მაღლაც კი დგას; **საქართველოს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ გაუჩნდა განცდა, რომ ცხოვრობს კვაზისახელმწიფოში, სადაც სისხლის სამართლის დამნაშავეებს ყველაფერი ეპატიებათ, რადგან პოლიტიკოსის სტატუსს არიან ამოფარებული.**

აღარაფერს ვამბობთ იმის შესახებ, რომ „მიშელის დოკუმენტში“ ჩაიდო სრულიად აბსურდული და საქართველოს ხელისუფლებისათვის, ფაქტობრივად, კაპიტულანტური დათქმა, რომლის მიხედვითაც ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საკითხი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს მიება. დიახ, მაშინ, **როცა ნაცოპოზიციამ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების „ტოტალური გაყალბება“ ვერაფრით დაამტკიცა, ხოლო ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელმა არჩევნების ლეგიტიმაცია ერთხმად აღიარა, „ქართულმა ოცნებამ“ მაინც მოაწერა ხელი იმას, რომ, თუ თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების 43 პროცენტზე მეტს ვერ აიღებდა, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს დანიშნავდა. ხელისუფლების მხრიდან ესეც პოლიტიკური იდიოტიზმის გამოვლინება იყო, რადგან მან თავადვე დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ იმ საპარლამენტო არჩევნების შედეგი, რომლის ობიექტურობასა და სამართლიანობაშიც არცერთ საერთაშორისო დამკვირვებელს ეჭვი არ შეუტანია.**

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ,

„მიშელის დოკუმენტზე“ ხელის მოწერით „ქართული ოცნება“ დესტრუქციული და ანტი-სახელმწიფოებრივი ნაცოპოზიციის შანტაჟს წამოეგო!

„ქართული ოცნება“ დესტრუქციული და ანტისახელმწიფოებრივი ნაცოპოზიციის შანტაჟის ქვეშ ყოფნას აგრძელებდა მაშინაც, როცა „მიშელის შეთანხმებას“ ცალმხრივად ასრულებდა!

„ქართულ ოცნებას“ „მიშელის დოკუმენტისათვის“ თავიდანვე არ უნდა მოეწერა ხელი, რადგან მასში ჩადებული პუნქტები ქართული სახელმწიფოს ღირსებას ლახავდა და ქართველი ხალხის გადამწყვეტი უმრავლესობის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა!

კიდევ კარგი, საქართველოს ხელისუფლებას გვიან, მაგრამ მაინც ეყო პოლიტიკური გამბედაობა, „მიშელის შეთანხმებიდან“ გასულიყო და პოლიტიკური იდიოტის როლიდან გამოსულიყო!

ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა **შარლ მიშელმა,** საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა **კარლ ჰარცელმა,** აშშ-ის ელჩმა **კელი დეგნანმა,** ყველა ევროპარლამენტარმა და ყველა კონგრესმენმა უნდა იცოდეს, რომ არ არსებობს პოლიტიკური შეთანხმება, რომელიც **სოციოპათ სააკაშვილსა და ძალაუფლების წყურვილით გაშმაგებულ მის სექტას** დემოკრატიულ, ცივილურ და კონსტრუქციულ რელსებზე გადააწყობს!

ყველა საერთაშორისო პარტნიორმა, რომელიც იმაზე წუხს, რომ საქართველოში პოლიტიკური პოლარიზაცია და დესტაბილიზაცია რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაითავისოს, რომ სწორედ ნაცმოძრაობაა მთავარი რუსული ძალა, რომელიც თავიდან ბოლომდე კრემლის ინტერესებს არის მორგებული და მისთვის „სასარგებლო იდიოტის“ ფუნქციას ასრულებს!

ერთი სიტყვით, საქართველოს ხელისუფლებამ „მიშელის დოკუმენტის“ ანულირებით გააკეთა ის, რაც უნდა გაეკეთებინა!

დიახ, ეს უნდა მომხდარიყო და მოხდა კიდეც, ხოლო, რაც შეეხება ზოგიერთ შეშფოთებულ კონგრესმენსა და ევროპარლამენტარს, მათ შორის, ქალბატონ **ვიოლა ფონ კრამონს,** რომელიც იმუქრება — თუ ხელისუფლება „მიშელის შეთანხმებას“ არ დაუბრუნდება, საქართველოს მიკროფინანსურ ტრანშს აღარ გამოვუყოფთო, მათ „ქართული ოცნება“ თუ ვერ გაუბედავს თქმას, ქართველი ხალხი მაინც ეტყვის: **ეგ თქვენი შეშფოთება ტრანშში გაიკეთეთ!**

კოლექტიურო ვიოლა ფონ კრამონებო, გაიგეთ და დაიმახსოვრეთ: ქართული სახელმწიფოს სუვერენიტეტი და ქართველი ხალხის ეროვნული ღირსება არც მიკროფინანსურ და არც მაკროფინანსურ ტრანშეებზე არ იყიდება!

ჯაბა ხუბუა

ახლა ჩვენ გვკითხეთ, როგორი გაბრაზებულები ვართ ამერიკის ელჩის „ცეკას მეორე მდივნობით!“

საქართველოს ხელისუფლების მიერ „შარლ მიშელის შეთანხმების“ ანულირებას აშშ-ის საელჩო უპრეცედენტოდ არადიპლომატიურად გამოეხმაურა: ჩვენ შეშფოთებული და მეტიც, გაბრაზებული ვართო! როგორც ჩანს, კუთხეში ჩვენივე ფეხით უნდა დავდგეთ.

საკუთარი თავის პატივისმცემელი ქვეყნის საელჩო უცხო ქვეყნის ბანალური საშინაო პოლიტიკური პრობლემების შესახებ ასე რომ არ უნდა ლაპარაკობდეს, დიპლომატიის ანაბანაა! ახლა ჩვენ გვკითხეთ, როგორი გაბრაზებულები ვართ ამერიკის ელჩის „ცეკას მეორე მდივნობით“, თან, ზედ, გეი-პარადის მთავარ პროდიუსერადაც რომ მოგვევლინა!

და ქართველი ერის იმ გაბრაზებაზე აღარაფერს ვამბობ, აგვისტოს ომისას, რუსულ ურდოს რომ მიზანმიმართულად ათელინეთ და დააუთოებინეთ ჩვენი სამშობლო — **არადა, პრეზიდენტ ბუშს თითის ერთი დატკაცუნებით შეეძლო ჯიბის სააკაშვილის მიერ ცხინვალისკენ „კონსტიტუციური წესრიგის აღსადგენად“ დაძრული ტანკების გაჩერება.**

ქალბატონო ამერიკის ელჩო! თქვენი აღმატებულესობის გაბრაზება რა მოსატანია, როდესაც ქართველებს ათასწლეულების მანძილზე ისეთი ჯოჯოხეთის ემისრების პათოლოგიური მრისხანება გადაგვიტანია, ამერიკელ თუ ევროპელ ხალხებს სიზმარშიც რომ არ დასიზმრებიათ. თქვენ **თემურ ლენგის, ჯალალედინისა** თუ **შაჰ-აბასის** გაბრაზება უნდა გენახათ, ამ ერთმა მუჭა ერმა თავიანთ უმძლავრეს იმპერიებიანად რომ მოვინელეთ! ამიტომ ჩემი, რიგითი ქართველის, მოკრძალებული რჩევაა — **წარბის აწევით ნუ შეგვაშინებთ — ეს ქართველთათვის, რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან კომიკურია!**

საქართველოში 26 ათასი მდინარე გვაქვს და ყველა ჩვენზე გაბრაზებულს გეყოფათ!

წარბი თქვენს ჯიბის პოლიტიკანებს, არასამთავრობოებსა თუ ჟურნალისტებს აუწიეთ, კუდუსუნის ძვლის თრთოლვით რომ შემოგყურებენ მორიგი გადაგდებული ლუკმის მოლოდინში ნერწყვმდინარეებს!

ესენი ქართველ ხალხში არ აგერიოთ! და ჩვენი ერიც არავისში აგერიოთ! თქვენ საბჭოთა კავშირის გაბრაზება უნდა გენახათ, დამოუკიდებლობა რომ გადავწყვიტეთ და 9 აპრილს ნიჩბებით გვჩეხეს!

მაგრამ სადაა სსრკ?! „ნეტუ“! სხვათაშორის, როდესაც საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა **ზვიად გამსახურდიამ** სამშობლოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და უარი განაცხადა საბჭოთა იმპერიის მონობაზე, **მაშინ საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებაზე მოფიქრალი თქვენი პრეზიდენტი ჯორჯ ბუშიც გაბრაზდა,** ზვიად გამსახურდია დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავსო!

ზვიადმაც ისტორიული პასუხი გასცა — **დინებას მკვდარი თევზები მიჰყვებიანო!**

მართალია, 14 წლის შემდეგ, 2005 წლის 9 მაისს, თბილისში ჩამოსულმა ყოფილი პრეზიდენტის ბუშის პრეზიდენტმა შვილმა ზვიად გამსახურდიას 100 ათასი ქართველისა და მთელი მსოფლიოს წინაშე სულ გმირი ეძახა, მაგრამ ჩვენ არც კი გაგვიფიქრებია, რომ **ბრაზიან მამამისს ამ ბრაზმა ტვინი გაუწყალა, როდესაც საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ამუნათებდა და ამით სისხლიან პუტჩს „მწვანე შუქს“ უნთებდა!** დაბოლოს: მოგეხსენებათ, საქართველოში 26 ათასი მდინარე და ნაკადული გვაქვს. ჰოდა, მიირთვით სუფთა, კამკამა და მადლიანი ცივი წყალი და ბრაზიც გადაგივლით. **თუ ცივი წყლით დალევა არ დაგიოკებთ ბრაზს, მაშინ წყალსაც წაუღიხართ!**

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტარი



ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს დანარჩენ ოპოზიციას უთხრა, თქვენი პარტიების ხედვები საინტერესო აღარ არის, ჩვენთან ერთ პლასტელინში უნდა იყოთ მოზელილიო.

„მარშალპრესი“

გიორგი ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი



არცერთი პოლიტიკური პატიმარი არ გვყოლია ჩვენ, დამისახელეთ ერთი მაინც.

TV „ჯორჯიან თაიმსი“

ლელა ფირალიშვილი
კულტუროლოგი



ის, რაც ბოლო პერიოდში ვნახეთ პარლამენტის დარბაზსა თუ პარლამენტს გარეთ, უნიჭოდ დადგმული მდარე სანახაობაა, რომელსაც არავითარი კავშირი არა აქვს პერფორმანსთან.

ეს იყო შიშველი, ბრუტალურ ვნებებზე აგებული სანახაობა. ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტები უნდა მოარიდონ ასეთი „პერფორმანსების“ გაშუქებას, როგორიც იყო სამაჩაბლოში შარვლის ჩახდა ან პარლამენტში ფეხშიშველი დეპუტატის მაგიდაზე ასვლა. ქვეყანა მართლაც ცირკად ხომ არ უნდა აქციო?

„რეზონანსი“

ანრი ოხანაშვილი
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე



პარლამენტის შენობაში იძებნება საბოტაჟში მხილებული ოპოზიცია და ვერ ვპოულობთ. **გაფორმდა რადიკალური ოპოზიციური ჯგუფების სრული კაპიტულაცია.**

„პირველი არხი“

გიორგი გახარია
პარტია „საქართველოსთვის“ დამფუძნებელი



ვიღაცებს ეგონათ, რომ გავქრით, დავიკარგეთ, მაგრამ არა, მეგობრებო, არსად გაქრობას არ ვაპირებთ.

„რეზონანსი“

მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში და არცერთი ნაცი ქართულ პოლიტიკაში!

კალაძის სლოგანსა და სამოქმედო პროგრამას – „მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში!“ – ის ნაცმოძრაობა აპროტესტებს, რომლის რეჟიმიც თავად დათარეშობდა სიკვდილად თბილისის ყველა უბანში, საქართველოს ყველა ქალაქსა და სოფელში!

თბილისში მომხდარმა სამწუხარო კრიმინალურმა შემთხვევამ — მთაწმინდის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავსტრალიის მოქალაქის, 31 წლის შანეი ბრუკის მკვლელობამ — მეგვამე ნაცოპოზიცია მორიგი პოლიტიკური სპეკულაციის იშტაზე მოიყვანა.

დიახ, პოლიტიკური ნეკროფილიით შეპყრობილი სააკაშვილის სექტა ხელობას არც ამჯერად ღალატობს და ცდილობს, ავსტრალიის მოქალაქის მკვლელობა ხელისუფლებისა და ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენოს.

ხაზს ვუსვამთ: **კრიმინალურ შემთხვევას, რომლის მსგავსიც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, მათ შორის, ყველაზე განვითარებულ და უსაფრთხო ქვეყნებშიც კი ყოველდღე ხდება, ნაცოპოზიცია არამხოლოდ ხელისუფლების წინააღმდეგ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად, არამედ ქვეყნის დასაზიანებლად იყენებს.**

კერძოდ, ნაცსექტა და მასთან დაკავშირებული ლიბერასტული ჯგუფები ტელემედიისა თუ სოციალური ქსელის მეშვეობით აქტიურ კამპანიას აწარმოებენ, თითქოს საქართველოში კრიმინალი ბოგინობს, ადგილობრივი და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხოება დაცული არ არის და ტურისტების სიცოცხლეც კი საშიშროების ქვეშ დგას. ცხადია, **მათი ეს ძალისხმევა იმისაკენ არის მიმართული, რომ უცხოელებმა საქართველოში სტუმრობისაგან თავი შეიკავონ, ინვესტორებმა ფულის შემოტანა გადაიფიქრონ, ტურისტულმა ნაკადებმა იკლოს და ქვეყნის ეკონომიკამ ზარალი განიცადოს, რაც ჩვენი მოქალაქეებისათვის შემოსავლების შემცირებას, სოციალური მდგომარეობის კიდევ უფრო დამძიმებასა და მოსახლეობაში უკმაყოფილების გაზრდას ნიშნავს.**

ყოველივე ამის ფონზე ნაცლიბერასტები შეეცდებიან, მასობრივი უკმაყოფილება სათავისოდ გამოიყენონ და კიდევ ერთხელ დააპირებენ ხელისუფლების დამხობას ქუჩის პროტესტის გზით!

მოკლედ, **რაც უფრო ცუდად წავა საქართველოსა და ქართველი ხალხის საქმე, მით უფრო კარგად იგრძნობენ თავს ნაცები და ლიბერასტები!**

რაც უფრო უბედური იქნება საქართველო და ქართველი ხალხი, მით უფრო გაიხარებენ ნაცლიბერასტები, რადგან შანსი მიეცემათ, ქვეყნისა და ხალხის უბედურებაზე თავიანთი პოლიტიკური ბედნიერება ააშენონ!

ნაცები ადრე ამის გაკეთებას საქართველოს მოქალაქეთა სიკვდილის გამოყენებით ლამობდნენ, მაგრამ არაფერი გამოუვიდათ, ახლა კი უკვე ავსტრალიის მოქალაქის ცხედარს ებღაუჭებიან.

თქვენ წარმოიდგინეთ, მთაწმინდაზე მომხდარ კრიმინალურ ფაქტს — **ქალბატონი ბრუკის მკვლელობას** — სააკაშვილის სექტის წარმომადგენლები თბილისის მოქმედი მერისა და მოახლოებულ არჩევნებში მერობის კანდიდატის **კახი კალაძის** წინასაარჩევნო სლოგანის გასაბიაბრუებლადაც კი იშველიებენ — **აქაოდა, კალაძე რომელ სიცოცხლით სავსე უბნებზე გველაპარაკება, როცა თბილისი სიცოცხლისათვის საშიში ქალაქი გახდაო?!**

მოგეხსენებათ, წინა თვითმმართველობის არჩევნების დროს კალაძის სლოგანი იყო — **„სიცოცხლით სავსე ქალაქი“**, ახლა კი — **„მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში“**, თუმცა, მისმა კონკურენტმა, დედაქალაქის მერობის კანდიდატმა ნაცოპოზიციიდან **ნიკანორ მელიამ** მთაწმინდაზე ავსტრალიის მოქალაქის მკვლელობის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა: **„თბილისი სიცოცხლით სავსე ქალაქი მხოლოდ კრიმინალურ სამყაროსთან გარიგებაში მყოფი ხელისუფლების ლოზუნგად რჩება. თბილისი საშიში ხდება თბილისელებისთვის, ჩამოსულებისთვის როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებიდან, სოფლებიდან, ისე უცხოელებისთვის, ტურისტებისთვის. ფაქტია, თბილისი უსაფრთხოა კრიმინალებისთვის, რომლებიც ნამდვილად ხოცავენ ჩვენს მოქალაქეებს, ტურისტებს“.**



გესმით? გარდა იმისა, რომ მდაბიურ დემაგოგიასთან და იაფფასიან სპეკულაციასთან გვაქვს საქმე, უბრალოდ, ამაზრზენი უტიფრობაა, როცა ნებისმიერი ნაცი, მით უფრო, ნებისმიერი ნაცლიდერი სიცოცხლის დამცველად გამოდის და შფოთავს, რომ, **თურმე, თბილისში „ადამიანებს ხოცავენ“.**

ნაცმოძრაობა, ხალხო, ნაცმოძრაობა ამბობს ამას!

ჰო, თბილისში ადამიანების უსაფრთხოებისა და სიცოცხლის დაცვაზე ის ნაცმოძრაობა აპელირებს, რომლის მმართველობის დროსაც ადამიანებს არამხოლოდ კრიმინალები ხოცავდნენ, არამედ თავად ხელისუფლება ავლებდა მუსრს სააკაშვილის მიერ გამოცხადებული „ნულოვანი ტოლერანტობის“ ეგიდითა და მერაბიშვილის მიერ საქვეყნოდ გაცხადებული ლოზუნგის ქვეშ — „ხელი არ აგიკანკალდეთ, ისე ესროლეთ!“

კალაძის სლოგანსა და სამოქმედო პროგრამას — **„სიცოცხლით სავსე ქალაქი!“** — ის ნაცმოძრაობა აკრიტიკებს, რომლის რეჟიმის დროსაც თბილისი მართლაც **სიკვდილით სავსე ქალაქი იყო!**

კალაძის სლოგანსა და სამოქმედო პროგრამას — **„მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში!“** — ის ნაცმოძრაობა აპროტესტებს, რომლის რეჟიმიც **თავად დათარეშობდა სიკვდილად თბილისის ყველა უბანში, საქართველოს ყველა ქალაქსა და სოფელში!**

„თბილისი სიცოცხლისთვის საშიში ქალაქია!“ — ამბობს სიცოცხლისთვის საშიში ნაცმოძრაობა, რომლის ხელისუფლების დროსაც არცერთ უდანაშაულო ადამიანს არ ჰქონდა გარანტია, რომ ძალოვანი სტრუქტურების მაღალჩინოსნები კაფედან არ მოიტაცებდნენ და ოქროყანის ტყეში წამებით არ მოკლავდნენ; **ან** დიდუბის ეკლესიასთან ხელებაწეულს არ დახვრეტდნენ; **ან** სანაპიროზე მანქანაში არ ჩაცხრილავდნენ; **ან** ნავთლუღის ავტოსადგურზე არ დახოცავდნენ და ზედ საკონტროლო ტყვიებს არ დაახლიდნენ; **ან** მელიქიშვილის გამზირზე ზურგიდან არ ესროდნენ და სისხლში მოცურავე ცხედარს პლედსაც არ წააფარებდნენ; **ან** მიტინგზე ცემით არ მოკლავდნენ და გვამებს მაღაზიის სახურავზე არ შეალაგებდნენ; **ან** კატერით შუა ზღვაში არ გაიყვანდნენ, შუბლში ტყვიას არ დააჭედებდნენ და ცხედარს წყალში არ ჩაძირავდნენ; **ან** გლდანის ციხეში არ აწამებდნენ და გაუპატიურების მცდელობისას არ შემოაკვდებოდათ; **და ამ ყველაფერს არა ქუჩის კრიმინალური სამყარო, არამედ სახელმწიფოს სათავეში მჯდომი კრიმინალური ბანდა აკეთებდა!**

დღეს კი ესენი, ეს **ჯალათური სისტემის შემქმნელი სოციოპათები,** სიცოცხლის დამცველებად გვევლინებიან!

რატომ ღმერთი არ გაიცინებს?

რატომ გოგირდი არ იწვიმებს ჯალათების, მკვლელებისა და გამაუპატიურებლების თავზე, რომლებიც დღეს „მთავარი ოპოზიციონერების“ მანტიაში გახვეულან?

თბილისი მართლაც ვერ იქნება სიცოცხლით სავსე ქალაქი და საქართველო მართლაც ვერ იქნება სიცოცხლით სავსე ქვეყანა, სანამ სიკვდილის მთესველი ნაცბანდა ქართულ პოლიტიკაში იბოგინებს!

თბილისის ყველა უბანში და საქართველოს ყველა კუთხე-კუნჭულში მეტი სიცოცხლე მხოლოდ მაშინ იქნება, როცა **სიკვდილის მთესველი ნაცბანდა** ქართული პოლიტიკიდან დედაბუდიანად ამოიძირკვება!

კახი კალაძის წინასაარჩევნო სლოგანიც — **„მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში!“** — ავტომატურად უნდა ნიშნავდეს **მაქსიმალურად ნაკლებ ნაცს საქართველოს პარლამენტში, თბილისის საკრებულოში, ყველა ქალაქისა თუ რაიონის საჯარო ორგანოებში და, ზოგადად, ქართულ პოლიტიკაში.**

მხოლოდ ასე გაიმარჯვებს
თბილისი!
მხოლოდ ასე გაიმარჯვებს
საქართველო!
მხოლოდ ასე გაიმარჯვებს
სიცოცხლე!

ჯაბა ხუბუა

თბილისის ყველა უბანში და საქართველოს ყველა კუთხე-კუნჭულში მეტი სიცოცხლე მხოლოდ მაშინ იქნება, როცა სიკვდილის მთესველი ნაცბანდა ქართული პოლიტიკიდან დედაბუდიანად ამოიძირკვება!

კვირგვინოსნები

ალექსანდრე მიქაბერიძე
თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი



შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ გარკვეულ ძალებს ლგბტ თემის გააქტიურებით უნდათ ქვეყნის დესტაბილიზაცია. ასე თუ ისე, დიდი მსხვერპლით (მხოლოდ ლექსო ლაშქარავა არ იგულისხმება) მოხერხდა დროებით დარეგულირება, მაგრამ ეს განმეორდება ნებისმიერ დროს. **ხელისუფლებამ სასწრაფოდ უნდა დაარეგულიროს საკანონმდებლო წესით, თორემ ესენი დაღუპავენ ქვეყანას.**

სოსო გოგაშვილი
ყოფილი მაღალჩინოსანი

ვაჭრობის სფეროშიც ვიყავი, ტრაქტორზეც ვარ ნამუშევარი... ფული რომ არ მქონდა, ბოთლებიც ჩამიბარებია.

საერთოდ, ნავთლუღის ბაზარში ნამყოფიც არ ვარ. **რა ხორცს ყიდდაო?! კარგად არიან? ეს ჭორი გივი თარგამაძისგან წამოვიდა. მერე ეს ფეიკი ინფორმაცია მიაწოდა ვითომ ჟურნალისტს და ასე გავრცელდა.** არ დავასახელებ ახლა ვის. **მოვა დრო, როცა ამაზეც ვიტყვი, დავდებ სქემას, ვინ ვის პატრონობდა მართლა და „ქართული ოცნებიდან“ ვის უხდიდნენ ფულს, რომ ჩემზე ასეთები ეწერათ და ეთქვათ.** ასეც რომ ყოფილიყო, ნებისმიერი ადამიანის შრომა დასაფასებელია. რატომ აკნინებ ამით ვინმეს ან რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ რას ყიდის. **მთავარია, სული და ხორცი არ გაყიდო.**

„თბილისელები“

თემურ ნანეიშვილი
აკადემიკოსი

გული მტკივა, რა გაუკეთეს ჟურნალისტებს, როგორ გაათახსირეს და დაუკარგეს ფასი ამ ღირსეულ პროფესიას. **ჟურნალისტი პოლიტიკური განცხადებებით გამოსვლას რომ დაიწყებს, ის ჟურნალისტი აღარ არის.**

„რეზონანსი“

დათო ლორთქიფანიძე
ყოფილი პარლამენტარი

ამ უპასუხისმგებლო ოპოზიციის შემყურე ეს ქვეყანა კიდევ კარგ დღეშია.

„ახალი თაობა“

ნაცმედიის მიერ დაანონსებული „პოლიტიკური აპოკალიფსი“ არ შედგა და რუსთაველის გამზირზე სამიტინგოდ გამოცვენილი ტელეზონდერები თავიანთ ტელეჯიხურებში ისე შეიძურწნენ, რომ ვერც პრემიერ-მინისტრის

კოკა ყანდიაშვილი:
„მიკროფონების რევოლუციამ“ ჩაილულის წყალი დალია!



„გამოვრიცხავ, ამერიკამ და ევროპამ საქართველოს სანქციები დაუწესონ ან ფინანსური დონაცია შეუწყვიტონ!“

„სააკაშვილს ძალიან კარგად ვიცნობ და სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით: სანამ ათასპროცენტიანი გარანტია არ ექნება, რომ არ დაიჭერენ, საქართველოში ჩამოსვლას ერთი წუთითაც არ გარისკავს!“

„თავი დააგორეს“ და ვერც მთავრობის გადაყენებას მიაღწიეს. ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ცნობილ ჟურნალისტს კოკა ყანდიაშვილს ვესაუბრებით:

— „მიკროფონების რევოლუციამ“ ჩაილულის წყალი დალია და ყველამ ერთად დავინახეთ, რომ ბოლო ვაზნაც, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას საქართველოს წინააღმდეგ ჰქონდა შემონახული, ფუჭი აღმოჩნდა!

— არადა, ნაცმედიის წარმომადგენლები იქადნებოდნენ — სანამ მთავრობას არ გადავაყენებთ, მიტინგებს არ შევწყვეტთ და ტელესტუდიებში არ შევალთო!

— საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი მშვენივრად აცნობიერებს, რომ ადამიანებს, რომლებსაც ტელეეკრანზე ჟურნალისტების ამპლუაში ვხედავთ, რეალურად, მედიასთან არანაირი კავშირი არა აქვთ და მათ საქმიანობაში ჟურნალისტიკის ნატამალი არ არის. **ძალიან სამარცხვინო იყო ის აქციები, რომლებიც ე.წ. მედიის წარმომადგენლებმა პრემიერისა და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით ჩაატარეს, ხოლო ქადილი — სანამ მიზანს არ მივაღწევთ, ტელესტუდიებში არ შევალთო, თავიდანვე ბლეფი გახლდათ, რადგან მათი ნამდვილი სამუშაო ადგილი არა — ტელესტუდიებში, არამედ იმ პარტიების ოფისებშია, რომელთა დაკვეთებსაც ასრულებენ.**

— როგორ ფიქრობთ, ნაცმედიის წარმომადგენლებმა რატომ გადაწყვიტეს, „კრიტიკული გამშუქებლის“ პოზიდან გამოსულიყვნენ და პარტიულ პროპაგანდისტებად უკვე ღიად და ოფიციალურად დაფიქსირებულიყვნენ?

— სააკაშვილს, ბოკერიას, კეზერაშვილსა და ხაზარაძეს პოლიტიკურ არსენალში სხვა აღარაფერი ჰქონდათ დარჩენილი გარდა იმისა, რომ თავიანთი პარტიული ტელევიზიების წარმომადგენლები ქუჩაში გამოეყვანათ და ახლა უკვე მათი საშუალებით ეცადათ სახელმწიფოს ხერხემალში გადამტვრევა, თუმცა, ამჯერადაც მხოლოდ სამარცხვინო ფაფხური გამოუვიდათ.

კეზერაშვილმა 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩვენი ჯარისკაცები რომ მიატოვა, საქართველოს ტერიტორიების 20 პროცენტი რუსეთს დაუთმო და ამაში ფული გააკეთა, დღეს სწორედ ამ ფულით აფინანსებს საკუთარ ტელევიზიასაც და მედიის სახელს ამოფარებული პარტიული პროპაგანდისტების „გულწრფელ პროტესტსაც“.

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, **გარდაცვლილი ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას სულთან და ხსოვნასთან არის ძალიან უხერხული ის, რასაც პარტიული ტელევიზიების დირექტორები და ე.წ. ჟურნალისტები კადრულობენ.** დიახ, იმის მაგივრად, რომ ახალგაზრდა კაცის ხსოვნას პატივი მიაგონ, მისი გამოჭენებით არიან დაკავებული და ადამიანურ ტრაგედიას პარტიული მიზნებისათვის იყენებენ. ძალიან ვწუხვარ არამხოლოდ ახალგაზრდა ტელეოპერატორის გარდაცვალების გამო, არამედ იმაზეც, რასაც მის ხსოვნას მისივე კოლეგები უშვრებიან და გულწრფელად ვუსამძიმრებ ლექსო ლაშქარავას ოჯახს.

— ამასობაში კი „ქართულმა ოცნებამ“ ე.წ. შარლ მიშელის დოკუმენტი ანულირებულად გამოაცხადა და აღნიშნა, რომ 19 აპრილის შეთანხმების ცალმხრივად შესრულებას აღარ აპირებს. როგორ შეაფსებთ ხელისუფლების ამ მოულოდნელ გადაწყვეტილებას?

„სააკაშვილი ერთი გაუბედურებული, ყველასაგან მიგდებული და გაბოროტებული მდიდარი ლოთია, რომელიც ქართველი ხალხისათვის მოპარული ფულით ვილებს იშენებს და აქეთ-იქით დაფრინავს!“

— ცხადია, „მიშელის დოკუმენტის“ მთავარი მიზანი პოლიტიკური დეესკალაცია იყო, მაგრამ ეს მიზანი ვერ შესრულდა, რადგან შეთანხმებას მხოლოდ 2-3-პროცენტიანი პარტიები შეუერთდნენ, ხოლო მთავარმა და ყველაზე დიდმა ოპოზიციურმა ძალამ — ნაცმოძრაობამ მას ხელი არ მოაწერა. უკაცრავად, მაგრამ **ხაზარაძესთან და ჯაფარიძესთან** შეთანხმება არც ხელისუფლებას სჭირდებოდა რამეში და არც — ქვეყანას, რის გამოც „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილება „მიშელის დოკუმენტის“ ანულირების შესახებ აბსოლუტურად ლოგიკური და სამართლიანია.

მოკლედ, ძალიან მომეწონა, რომ მმართველი პარტია „მიშელის შეთანხმებიდან“ გავიდა და სახტად დატოვა მთელი ოპოზიცია, რომელიც სულ ვიღაცის სახელით იმუქრება — მართალია, ხალხი მხარს არ გვიჭერს, მაგრამ ევროპაში ვიპოვით ვინმეს, ვისითაც შეგაშინებთო!

„ძალიან მომეწონა, რომ მმართველი პარტია „მიშელის შეთანხმებიდან“ გავიდა!“

— ევროპიდან და ამერიკიდან მართლაც რომ გვაშინებენ — თუ ხელისუფლება „მიშელის შეთანხმებას“ არ დაუბრუნდება, ფინანსურ დახმარებას აღარ გამოგიყოფთ და სანქციებსაც დაგიწესებთო. მართლა ასე თუ მოხდა, ქვეყანა არ დაზარალდება?

— გამოვრიცხავ, რომ ამერიკამ და ევროპამ საქართველოს სანქციები დაუწესონ ან ფინანსური დონაცია შეუწყვიტონ, რადგან ეს, პირველ რიგში, მათსავე ინტერესებში არ შედის! ანდა, რატომ უნდა დაგვადონ სანქციები, რა დავაშავეთ? პირიქით, ჩვენი დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან ამერიკისა და ევროკავშირის ყველანაირი ინტერესი ზედმიწევნით არის გათვალისწინებული, საქართველო კი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც დასავლეთის პოლიტიკას კრახი არ განუცდია.

ამდენად, ცალკეული პოლიტიკოსებისა და დიპლომატების მხრიდან შესაძლო სანქციებსა თუ ფინანსური დახმარებების შეწყვეტაზე საუბარი მხოლოდ სპეკულაციად მიმაჩნია და ვფიქრობ, საქართველოს ამ კუთხით არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.

— სამაგიეროდ, სააკაშვილი კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენედ იმუქრება, რომ არჩევნების წინ საქართველოში ჩამოვა. თქვენ მას კარგად იცნობთ და როგორ გგონიათ, მართლა არის ჩამომსვლელი?

— თუნდაც ერთი წლის წინათ რომ ჩამოსულიყო, კიდევ ჰქონდა მცირე შანსი, საქართველოში პოლიტიკური ვითარება დაეძაბა და წყალი აემღვრია, მაგრამ ახლა ამის უნარიც აღარ შერჩა, რადგან სააკაშვილი ერთი გაუბედურებული, ყველასაგან მიგდებული და გაბოროტებული მდიდარი ლოთია, რომელიც ქართველი ხალხისათვის მოპარული ფულით ვილებს იშენებს და აქეთ-იქით დაფრინავს.

სხვათაშორის, არც იმას გამოვრიცხავ, რომ საქართველოსა და უკრაინის ოფიციალურ სტრუქტურებს შორის სააკაშვილის ექსტრადირებაზე მიდიოდეს საუბარი და იგი თავის ფეხით კი არ ჩამოვიდეს, არამედ ჩამოიყვანონ.

— და მაინც, იმ ფონზე, როცა საქართველოს ხელისუფლებას ნიკანორ მელიას დაპატიმრებაც კი გაუჭირდა, ხოლო შემდეგ იძულებული გახდა, ციხიდან გამოეშვა, სააკაშვილის ჩამოსვლის შემთხვევაში მისი დაჭერა და საკანში მოთავსება რამდენად მარტივი იქნება?

— რადგან სააკაშვილს ძალიან კარგად ვიცნობ, სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით — სანამ ათასპროცენტიანი გარანტია არ ექნება, რომ არ დაიჭერენ, საქართველოში ჩამოსვლას ერთი წუთითაც არ გარისკავს!

რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას — **აბა, ბაბედოს და სააკაშვილი, მისი ჩამოსვლის შემთხვევაში, საზღვარზევე არ დააპატიმროს! მაშინ „ქართულმა ოცნებამ“ ციხეები საერთოდ გააუქმოს და გამოაცხადოს, რომ ქვეყანა აღარ არსებობს!**

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

თეა წულუკიანი
კულტურის მინისტრი

ემა გოგოხია ამოვიდეს სვანეთში და მიკროფონს დავუბრუნებ.

„ახალი თაობა“

დავით ზაქარიაშვილი
ანალიტიკოსი

სამარცხვინოა ჟურნალისტის ქარტია, მას არავითარი კავშირი ეთიკასთან არა აქვს და ნამდვილმა ჟურნალისტებმა უნდა დაგმონ ის!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ამირან სალუქვაძე
ანალიტიკოსი

რაც გაკეთდა 5 ივლისს, რუსეთის ინტერესებში იყო. რუსეთს უნდა დაეხარჯა მილიონები ასეთ სპეცოპერაციაზე და ჩვენ კი ჩვენით მივართვით ეს საჩუქარი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მაია ბითაძე
პარლამენტარი

3 ათწლეულია, რაც საჯარო სამსახურში ვმუშაობ და ასეთი ქცევა ჟურნალისტების მხრიდან არასდროს მინახავს. ეს არაა სწორი გზა!

„იმედინიუსი“

აცრა-არაცრა?!

მაშინ, როდესაც მსოფლიო და, შესაბამისად, საქართველოც ცდილობს, უფრო ლიბერალური და კეთილშობილი გახდეს, ივანე ბოკერიას რეფერალური საავადმყოფოს დირექციამ თანამშრომელი სამსახურიდან ვიდეომიმართვის გამო გაათავისუფლა. ექთანი თორნიკე ნონიაშვილი ანტივაქსერული განცხადების გავრცელების გამო დაისაჯა, რამაც, ფაქტობრივად, ნათელყო საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრება — საყოველთაო ვაქცინაციას თანამედროვე მსოფლიო დახვეწილი ფაშისტური მეთოდებით ახორციელებს:

თორნიკე ნონიაშვილი:

სამსახურიდან იმიტომ გამათავისუფლეს, რომ ანტივაქსერული ვიდეომიმართვა გავავრცელე!

— ივანე ბოკერიას „ევექსის“ რეფერალურ საავადმყოფოში ექთნად ვმუშაობდი. ჩემთან თანამშრომლობაზე მას შემდეგ თქვეს უარი, რაც ვიდეომიმართვა გავავრცელე. ისე მოულოდნელად გამათავისუფლეს სამსახურიდან, რომ არც კი გავუფრთხილებივართ. საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული ნიუსებიდან შევიტყვე ამის შესახებ.

— არც შემდეგ აუხსნიათ გათავისუფლების მიზეზი?

— როცა დამიბარეს, ერთადერთი ბრალდება წამიყენეს — თითქოს კლინიკის სახელით ვლაპარაკობდი და ადამიანების სიცოცხლე რისკის ქვეშ დავაყენე.

ფეისბუქის ცენზურამ ჩემს ვიდეომიმართვას უმალ ყალბი ინფორმაცია უწოდა და დაბლოკა. ახსნა-განმარტება აბსოლუტურად აცდენილი იყო ტექსტის შინაარსს, არადა, მეორედ გაზიარებულ ვიდეოს სამ საათში 120 ათასი ნახვა ჰქონდა.

— რას ამბობდით ვიდეოში?

— ჩემი პირადი დამოკიდებულება გამოვთქვი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რაც სხვადასხვა ფაქტით იყო გამყარებული. დღესაც გავიმეორებ იმავეს: **ვაქცინაცია არ გვიცავს არც ინფიცირებისგან, არც ვირუსის გადაცემისგან და არც ლეტალური შედეგისგან.** ამის ცოცხალი მაგალითები არსებობს.

— შეგიძლიათ, დაასახელოთ?

— იმ განყოფილებაში, სადაც ვმუშაობდი, რეანიმაცია ორ ნაწილად იყოფა. ერთი — ჩვეულებრივი და მეორე — კოვიდიანებისთვის. იქ მომუშავე ექიმები და ექთნები ორჯერადად არიან აცრილები „ფაიზერით“, „ასტრაზენეკათი“ და ა.შ. მათ აცრამდეც ჰქონდათ კოვიდი და მერეც შეხვდათ, მე კი ცხოვრებაში ტესტიც არ გამიკეთებია. **გაოცებულნი დადიოდნენ და კითხულობდნენ, რა აზრი ჰქონდა აცრასო?!** ბევრი ექიმი არ ენდობა ვაქცინას, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ამის თქმას ხმამაღლა ერიდება. არსებობს სხვა კლინიკებშიც არაერთი მაგალითი იმისა, რომ ორჯერ ვაქცინირებულ ადამიანებში ვირუსი ძალიან მძიმედ წარიმართა. კითხვა მაქვს — **თუ ვაქცინაცია გვიცავს, რატომ ხვდებიან ადამიანები რეანიმაციაში?!** რატომ არ იცრება ექიმების უმრავლესობა?! გავრცელებული ინფორმაციით, 78 457 ექიმიდან მხოლოდ 17 ათასამდე არის აცრილი.

საფრანგეთში ორი მილიონი ადამიანი გამოვიდა სავალდებულო ვაქცინაციის წინააღმდეგ და არცერთ ტელევიზიას არ გაუშუქებია. მედიასაშუალებები მხოლოდ ვაქცინაციის პროპაგანდას ეწევიან. მეორე მხარეს არ აჩვენებენ, რათა ადამიანმა თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს.

— და რა არის ეს მეორე მხარე?

— 25 ივნისის მდგომარეობით, ბრიტანეთში ორჯერადად აცრილ ინფიცირებულთაგან 43 პროცენტი გარდაიცვალა. ილინოისის შტატის ჯანდაცვის წარმომადგენელთა ცნობით, კოვიდის გამო ჰოსპიტალიზებულ იქნა 593 ადამიანი, ხოლო გარდაიცვალა 150 სრულად ვაქცინირებული პირი!

ამერიკის შეერთებულ შტატებში CDC-ის ინფორმაციით, 4100 ორჯერ ვაქცინირებული პირი მოხვდა კლინიკაში და 750 გარდაიცვალა. ნიუ-ჯერსიში, სადაც მოსახლეობის დაახლოებით 70 პროცენტია აცრილი, 49 სრულად აცრილი ადამიანი გარდაიცვალა კოვიდით.

ექსპერტების თქმით, აცრილებმა შეიძლება გაუთვითცნობიერებლად გაავრცელონ ვირუსი. რამდენიმე კვლევამ აჩვენა, რომ ვაქცინებს შეუძლიათ, შეამცირონ გადადება, მაგრამ უმრავლესობა დაფუძნებულია კოვიდის წინა ვარიანტებზე და არა დელტა შტამზე.

კიდევ ერთხელ ვამბობ — **ვაქცინა არ გვიცავს არც ინფიცირებისგან და არც ფატალური შედეგისგან.** გარდა ამისა, გამოუცდელია და არ ვიცით, რა გვერდითი მოვლენები ექნება ხანგრძლივ პერსპექტივაში! ფაქტია, ნელ-ნელა ფართოვდება აცრების გვერდითი მოვლენების ჩამონათვალი. თვითონ „ფაიზერის“ პრეზიდენტი **ალბერტ ბურლა** ამბობს — არ ვაპირებ, ავიცრა ჩემი ვაქცინითო. ცუკერბერგი კი განმარტავს — არ ვიცით, ეს ვაქცინები ხანგრძლივ პერსპექტივაში შეცვლიან თუ არა **დნმ**-სო. თან ამას ამბობს და თან სოციალურ ქსელში ანტივაქსერულ ინფორმაციას ბლოკავს.

— და მაინც, თქვენი კოლეგები თვლიან, რომ ის, რაც თქვენ გააკეთეთ და ამჟამადაც ეწევით აგიტაციას, არის გაუთვითცნობიერებელი და არაპროფესიონალი ადამიანის საქციელი. კოვიდს გაცილებით მეტი ზიანი მოაქვს ადამიანისთვის, ვიდრე, შეიძლება, აცრამ მოიტანოს!

— მაშინ ამ ლოგიკით და მოტივით ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან **ეკატერინე ტიკარაძე** უნდა გაათავისუფლონ. მანაც იგივე აზრი გამოთქვა — მთავარი პირბადე და სოციალური დისტანციაა, ვაქცინაცია დამხმარე ბენეფიტი არისო. მაგალითებიც კი მოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნიდან.

გახსოვთ, ალბათ, **ლევან რატიანის** ცნობილი გამოსვლა — ჩვენ ვისწავლეთ კოვიდის მართვა, ის არ არის მკვლელი ვირუსი და ნუ გამოვიყენებთ მას ფსიქოლოგიური ტერორისთვისო. **ჯანმოს პრეზიდენტი პირდაპირ ამბობს, ვაქცინაცია პანდემიას არ დაასრულებს, კვლავ იქნება სოციალური დისტანცია, პირბადეების ტარება და ა.შ.** არ არის ეს ყველაფერი საკმარისი იმისთვის, რომ დავსვათ კითხვა და თავად ავირჩიოთ, გვინდა თუ არა ვაქცინის გაკეთება?! სხვათაშორის, თავად **ამირან გამყრელიძემ** ბრძანა — აცრილი ადამიანი არის გადამტანიო. ასე რომ, ექიმებისა და მასწავლებლების აცრა იმ მოტივით, რომ დავიცვათ ბავშვები და პაციენტები, არის დიდი ტყუილი!

ღმერთმა მშვიდობაში მოგახმაროთ ვაქცინა, მაგრამ სხვა ადამიანებს მიეცით საშუალება, თავად აირჩიონ, გაიკეთონ თუ არა. ვაქცინაცია გამოსავალი მაშინ იქნება, როცა წლების განმავლობაში ადამიანებზე მოხდება კვლევები. კოვიდს, პირველ რიგში, ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა ვებრძოლოთ, იმუნური სისტემა გავიძლიეროთ და დადებითი განწყობა შევიქმნათ!

— რას აპირებთ?

— უკვე შევხვდი ადვოკატებს და სასამართლოში დავამტკიცებ ჩემს სიმართლეს. თუ ვინმეს ჰგონია, რომ კრიტიკა და მუქარა შემაშინებს, ძალიან ცდება. **იარაღიც რომ დამადონ შუბლზე, მაინც მხნედ ვიტყვი, რაც სათქმელია!**

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„ვაქცინაცია არ გვიცავს არც ინფიცირებისგან, არც ვირუსის გადაცემისგან და არც ლეტალური შედეგისგან!“

„თუ ვაქცინაცია გვიცავს, რატომ ხვდებიან ადამიანები რეანიმაციაში?!“

„25 ივნისის მდგომარეობით, ბრიტანეთში ორჯერადად აცრილ ინფიცირებულთაგან 43 პროცენტი გარდაიცვალა. ილინოისის შტატის ჯანდაცვის წარმომადგენელთა ცნობით, კოვიდის გამო ჰოსპიტალიზებულ იქნა 593 ადამიანი, ხოლო გარდაიცვალა 150 სრულად ვაქცინირებული პირი!“

კვირგვინოსნები

პაატა იმნაძე
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე

არის ერთხელ აცრილების გარდაცვალების შემთხვევები, მაგრამ **ივლისამდე ორჯერ აცრილის გარდაცვალების არცერთი შემთხვევა არ გვქონია.**

„კვირის პალიტრა“

სოლომონ ნემსაძე
ჰავაის უნივერსიტეტის ბიოლოგიისა და ბიოტექნოლოგიების დეპარტამენტის მოლეკულური ბიოლოგიის პროფესორი

ჟურნალისტი არ უნდა იყოს მხარე, ჟურნალისტი არაა იდეოლოგი, ჟურნალისტი სიმართლეს და ობიექტურ რეალობას უნდა აღწერდეს და არა ვინმეს სამსახურში იყოს ჩამდგარი მოთვინიერებული ძაღლივით, ყელზე ბეწვი რომ აქვს გაცვენილი საყელურთან ხახუნის გამო.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ლევან რატიანი
თსსუ-ს პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის გენერალური დირექტორი

ე.წ. **„ინდური შტამი“** მეტად გადამდებია. **სიმპტომები პირველივე დღიდან ვლინდება, რაც ხშირად ჰექტიური ცხელებით, 38 და მეტი ტემპერატურით გამოიხატება.** ტემპერატურის შემთხვევაში რა ასაკისაც უნდა იყოს ადამიანი, აუცილებელია ჰოსპიტალიზაცია.

„რეზონანსი“

ლევი ტაბიძე
სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი

მეოთხე ტალღიდან გადავალთ ცუნამში და დაგვემართება საშინელება.

„რეზონანსი“

აცრა-არაცრა?!

ქართველი მღვდელმსახურები იძულებითი ვაქცინაციის წინააღმდეგ გამოდიან!

სოციალურ ქსელში ვრცელდება 9 ქართველი მღვდელმსახურის ვიდეომიმართვა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იძულებითი ვაქცინაციის საფრთხის წინაშე დადგა. სასულიერო პირთა განცხადებაში ვკითხულობთ:

ქართველი სასულიერო პირების დიდი ნაწილის სახელით გამოვხატავთ ჩვენს შეშფოთებას ხელოვნური ვირუსის წინააღმდეგ უკვე ვაქცინაციის იძულებასთან დაკავშირებით. დიახ, უამრავი ადამიანი პირადად გვესაუბრება, სხვები კი ტელეფონით გვატყობინებენ, რომ მათ სამსახურებში ხდება ირიბად და ზოგჯერ პირდაპირ ვაქცინაციის იძულება. **ჩვენ — საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ, სასულიერო და საერო პირებმა, მათ შორის, ექიმებმა და იურისტებმა, არაერთხელ გამოვხატეთ პოზიცია, რომ დაუშვებელია გამოუცდელი ვაქცინის გამოყენება და მით უფრო, ასეთი ვაქცინით ადამიანის აცრის იძულება!** გვსურს, ათონელი ბერის **დამასკინეს** წერილიდან შეგახსენოთ ამონარიდები, რაც ზუსტი ანალოგით ხდება საქართველოშიც:

ბატონი ***ნიკოს ანტონიადი*** *— პროფესიით იურისტი — ერთ-ერთი უდიდესი მებრძოლია თანამედროვე ელექტრონული და ციფრული რევოლუციის წინააღმდეგ. მოჰყავს რა კონკრეტული და უდავო მტკიცებულებები, ის ყოველდღე გვიჩვენებს, თუ რა არაადამიანური სამუშაოები ხორციელდება საბერძნეთის საავადმყოფოებში, რომლებსაც ის „სასაკლაოს" უწოდებს. როდესაც პაციენტი საავადმყოფოში მიჰყავთ სამკურნალოდ, ექიმებისა და ექთნების ბრიგადა იღებს გადაწყვეტილებას ტრაქეოტომიის ინტუბაციის შესახებ* ***(ტრაქეაში მილის ან კანულის შეყვანა ფილტვების მექანიკური ვენტილაციისთვის),*** *რის შედეგადაც მკურნალობა ჭიანურდება. ქრისტიანმა ჟურნალისტმა* ***ი. ლამბროპულოსმა*** *გამოაქვეყნა სტატია თამამი მხილებებით:* ***ირკვევა, რომ ზოგიერთი ექიმი ჩვენი „გაუსვრელი რეპუტაციის" მქონე მთავრობისგან იღებს 28 ათას ევროს თითოეული ინტუბაციისთვის და 34 ათას ევროს თითოეული ტრაქეოტომიისთვის!***

სამწუხაროდ, აქამდე არ მიღებულა არცერთი გამოხმაურება და არცერთმა ადამიანმა არც კი სცადა, დოკუმენტურად უარეყო **ბატონი ლამბროპულოსის** ეს განცხადება. ბნელი ძალების წარმომადგენლებმა არაერთხელ აღიარეს, რომ ბერძენი ხალხის (ასევე ქართველების!) მართვა არ არის ადვილი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მათი ახალი მსოფლიო წესრიგის მონურ პროგრამებს.

ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მსოფლიო პანიკის შედეგად მილიონობით ადამიანს უბიძგებდნენ ვაქცინაციისკენ, ხოლო კისინჯერის კიდევ ერთი მოკავშირე **ბილ გეითსი** მსგავსი გეგმებით ხშირად და ერთმნიშვნელოვნად აცხადებს თავისი **სასიკვდილო პროექტების** შესახებ, მიმართულს მათი საერთო მიზნის მისაღწევად — **მსოფლიოს მოსახლეობის 15%-ით შემცირება!**

ევროკავშირის 10-მდე ქვეყანამ შეწყვიტა ამ ვაქცინების გამოყენება ვაქცინირებულთა შორის სიკვდილიანობის არაერთი შემთხვევისა და ათასობით გვერდითი მოვლენის გამო. **სტატისტიკის თანახმად, მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნებში ერთ კვირაში 5000-მდე ადამიანი გარდაიცვალა „ასტრაზენეკასა" და „ფაიზერის" ვაქცინებით და ეს იმ დროს, როდესაც სხვადასხვა გვერდითი ეფექტით დაზარალებულთა რაოდენობამ 160 ათასს მიაღწია.** ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების საბჭოს ოფიციალური გადაწყვეტილებით, რეკომენდებულია ვაქცინის არასავალდებულო, ნებაყოფლობითი გამოყენება. **დღეს ვიგებთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ვაქცინა, პრაქტიკულად, სავალდებულო გახდა: ვინც არ გაიკეთებს აცრას, მეორეხარისხოვან ადამიანად ჩაითვლება და პირად ცხოვრებაში მრავალ შეზღუდვას დაექვემდებარება.** განა ეს აბსურდი არ არის? იმ დროს, როდესაც ჩვენ გარშემო მრავალი ადამიანი იღუპება ვაქცინებისგან, სხვები კი იტანჯებიან და განიცდიან პრობლემებს გადაადგილებასთან და ფიზიკურ ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით, თავად ბერძნები, მართლმადიდებლები — ჯანდაცვის მუშაკები, ეკლესიის მსახურები თუ სახელმწიფოს წარმომადგენლები — ყველანაირად მოუწოდებენ ვაქცინაციისკენ და მას წარმოაჩენენ როგორც შესანიშნავ საშუალებას, გადამრჩენს ჩვენი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისა".

საქართველოშიც ანალოგიურ პრობლემებთან გვაქვს საქმე!

დეკანოზი **დავით ისაკაძე,** სოფელ დიღმის წმინდა დიდმოწამე მარინეს სახელობის ეკლესია;
დეკანოზი **დავით ლასურაშვილი,** სოფელ დიღმის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია;
დეკანოზი **არჩილ ქიტუაშვილი,** დიღმის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია;
მღვდელი **ირაკლი ნემსაძე,** დიღმის სამი დიდი მღვდელმთავრის სახელობის ეკლესია;
მღვდელი **ათანასე ხაბეიშვილი,** სოფელ დიღმის წმინდა თეოდორე ტირონის სახელობის ეკლესია;
მღვდელი **ფოტი ზუმბაძე,** სოფელ დიღმის წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესია;
მღვდელი **ნიკოლოზ ერაძე,** ვაშლიჯვრის მაცხოვრის განცხადების სახელობის ეკლესია;
მღვდელი **დავით შალამბერიძე,** ვაშლიჯვრის მაცხოვრის განცხადების სახელობის ეკლესია;
დეკანოზი **ზურაბ ბამცემლიძე,** დიღმის სამი დიდი მღვდელმთავრის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარი.

ბოლოთქმა

მასალა დასაბეჭდად უკვე მზად იყო, როდესაც დეკანოზი დავით ისაკაძე დაგვიკავშირდა და გვითხრა, რომ იძულებითი ვაქცინაციის საწინააღმდეგოდ ვიდეომიმართვაში მონაწილე მღვდელმსახურები საპატრიარქოსგან გამოხმაურებას და იძულებით ვაქცინაციასთან დაკავშირებით პოზიციის გამოხატვას ელოდებიან.

მოამზადა **ზაზა დავითაია**

სისხლი სწყურიათ!

თქვენი ხატია პრაიდი!

აბსოლუტურად დეგრადირებული და ჩარეცხილი ნაცხროვის წევრთა სიტყვიერ ფაღარათს კარგა ხანია, ყურადღებას აღარავინ აქცევს, მაგრამ დაკვირვებულ თვალსა და ყურს არ გამოეპარებოდა, რომ ბოლო დღეებში ეს სექტანტები თუთიყუშებივით იმეორებენ — „ოცნების" ხელისუფლება იანუკოვიჩის მსგავსად მაიდნისკენ მიექანებაო!

ანუ ავადმყოფური ტვინის ნაცლოგიკა ასეთია: „ქართულმა ოცნებამ" **„შარლ მიშელის** დოკუმენტის" ანულირებით უარი თქვა ევროპულ კურსზე, რუსეთს ჩაბარდა და ზუსტად იგივე გააკეთა **ვიქტორ იანუკოვიჩმა,** როდესაც უარი თქვა ევროკავშირთან პარტნიორობის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერაზე და ხალხმა მაიდანი მოუწყოო!

კიევური მაიდანი კი მოგეხსენებათ — ასზე მეტ დაღუპულსა და სისხლიან სახელმწიფო გადატრიალებას ნიშნავს!

ჰოდა, სწორედ ეს წამოაყრანტალა 29 ივლისს, შუაღამით, ნიკა გვარამიას საავტორო გადაცემის პირდაპირ ეთერში ნაცმოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერად დანიშნულმა ხატია დეკანოიძემ: ეს ხელისუფლება იანუკოვიჩივით მაიდნისკენ მიაქანებს ქვეყანასო!

ეს პირდაპირ ეთერში წარმოთქმული აღიარებითი ჩვენებაა და ერთადერთ რამეს ნიშნავს: **ნაცების ზონდერ-გენდერი ხატია სისხლიან გადატრიალებას აანონსებს!** თანაც უკვე მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ კიევის მაიდანზე გამოსული სნაიპერები, რომლებსაც პროტესტანტები დააცხრილინეს, სააკაშვილის დაქირავებულები იყვნენ და არაერთმა მათგანმა აღიარებითი ვიდეოჩვენებაც კი მისცა!

აი, ასე გაასაჯაროვა თავისი ხროვის ოცნება ნაცმა ხატია დეკანოიძემ, რომელიც ყველანაირად ცდილობდა, ხელები დაებანა ნაცრეჟიმის უკეთურობებზე, მაგრამ მაინც წამოაყრანტალა, როგორი სისხლიანი ზრახვებიც აბოდებს!

ხატია დეკანოიძე, ახლა ენა რომ გაუტლეკია, სააკაშვილის ძმის ნაცოლარია და ამიტომაც იყო ვანო მერაბიშვილის შსს-ს პოლიციის აკადემიის რექტორი! უფრო მეტიც, როდესაც ნაცრეჟიმი ხალხს ცოცხლად ატყავებდა და სანდრო გირგვლიანისა თუ ბუტა რობაქიძის მსგავსად ქუჩაში კლავდა, ის თბილ სავარძელში ეგდო, ხოლო ენა მუცელში ჰქონდა ჩაგდებული!

ასეთები უნდა შეეგუონ, რომ ვერც ხელისუფლებაში მობრუნდებიან და საქართველოში ცხოვრებაც ძალიან გაუჭირდებათ, რადგან ყველა ფეხის ნაბიჯზე შეახსენებენ, რომ **ნაცები გეი-პარადის ორგანიზატორები, ეკლესიის დაუძინებელი მტრები, კრემლის ოცნებების შემსრულებელი შადიმანები და პათოლოგ-ჯალათი მკვლელები არიან!**

თეთრ ხელთათმანებს ვერ მოირგებ, რადგან სახეზე მოკლულ-ნაწამებთა სისხლი ჩამოგდის, ხატია! მოკლედ: **თქვენი ხატია პრაიდი, სახატ(ი)ე კი — სააკაშვილის ნაცი!**

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ეკატერინე ტიკარაძე
ჯანდაცვის მინისტრი

ვაქცინა მთავარი არ არის. მთავარია პირბადე და დისტანცია.

„ახალი თაობა"



ვახტანგ მეგრელიშვილი
„გირჩის" ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტარი

სულ მოწეულში მინდა ვიყო და ვიქნები კიდეც. მე მაშინ ვხვდები, რომ მოწევა მჭირდება, როდესაც გამოვფხიზლდები და ისე აზროვნება არ მომწონს. ჩემი აზრით, ზემოქმედების ქვეშ ბევრად უფრო სრულფასოვნად აღვიქვამ გარე სამყაროს, ვიდრე — მის გარეშე.

„თბილისელები"

მამუკა არეშიძე
ექსპერტი

მიჩნდება აზრი, რომ სააკაშვილს ნიკა მელია დიდად გულზე არ ეხატება. მეტიც, როგორც ძალზე დამოუკიდებელ ფიგურას არ ენდობა. შესაბამისად, მისი დამარცხება შესაძლოა დიდად არც ეწყინოს. არ არის გამორიცხული, ეს გამოიყენოს სწორედ მის ჩასაჩოჩებლად.

„კვირის პალიტრა"

მიხეილ ქელიძე
მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი

არ უნდა მოხდეს არცერთი ობიექტის დახურვა, თორემ ამას საქართველოს ეკონომიკა ვეღარ გადაიტანს.

„რეზონანსი"

პრეზიდენტ ზელენსკის

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ანალიტიკოსი, პროფესორი ИГОР КВЕСЕЛАВА

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ანალიტიკოსი, პროფესორი იგორ კვესელავა ქვეყანაში შექმნილ მძიმე საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ვითარებას მიმოიხილავს და აცხადებს, რომ „შარლ მიშელის შეთანხმებიდან“ საქართველოს ხელისუფლების გამოსვლა იმ ირიბი თუ პირდაპირი მინიშნებების პასუხია, რომელიც ამერიკის აგრესიული პოლიტიკური წრეებიდან ბოლო დროს ისმის. კვესელავა უკანასკნელ ხანს პრეზიდენტ ზელენსკის ბათუმში ვიზიტსაც ეხმაურება და იმ ფარულ დეტალებს ასაჯაროებს, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის უცნობია:

იგორ კვესელავა:

პრეზიდენტი ზელენსკი აბასთუმანში ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ესტუმრა და სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება სთხოვა!

— რაც საქართველოში მოხდა, მსგავსი პრეცედენტი ევროკავშირის ისტორიას არ ახსოვს — იმისათვის, რომ პოზიცია და ხელისუფლება ერთმანეთში მორიგებულიყვნენ, ევროსაბჭოს პრეზიდენტი **შარლ მიშელი** ევროკავშირის არაწევრ ქვეყანაში — საქართველოში რამდენჯერმე ჩამოვიდა და ჩვენს საშინაო საქმეებში, კერძოდ, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ატეხილ ორომტრიალში პირდაპირ ჩაერია!

— ბატონო იგორ, არც 1991 წელს ყოფილა საქართველო ნატოსა და ევროპული ოჯახის წევრი, მაგრამ შარლ მიშელები და ვიოლა ფონ კრამონები მაშინ არ ჩამოსულან და ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი ვითარება არ განუმუხტავთ, რატომ? ეს რომ გაეკეთებინათ, იქნებ ასე არ წამხდარიყო ჩვენი საქმე და ტერიტორიებიც არ დაგვეკარგა?

— საქართველოში მაშინ იმიტომ არ ჩამოვიდნენ, რადგან ევროპასაც, ამერიკასაც და რუსეთსაც — ყველას ერთად შერჩეული ჰყავდათ თავიანთი კუმირი — **ედუარდ შევარდნაძე,** რომელიც საქართველოში სწორედ სისხლიანი გადატრიალების გზით უნდა დაესვათ.

1991–1992 წლებში რუსეთიც, ევროპაც და ამერიკაც საქართველოს ერთიანული ხელისუფლების წინააღმდეგ გაერთიანდნენ, რათა საქართველო სამ ნაწილად დაეყოთ და გაენაწილებინათ!

დღეს საქართველოც და უკრაინაც სამ ნაწილად არის განაწილებული. სხვათაშორის, საქართველოსთან და უკრაინასთან მიმართებაში რუსეთმა, ამერიკელებისგან განსხვავებით, უზუსტესი, ეფექტური და გრძელვადიანი გათვლა განახორციელა. ამერიკელებს უფრო მოკლევადიანი გათვლები აქვთ... კოსოვოს შექმნა ტიპური ამერიკული პროდუქტია, რომლითაც ბალკანეთში რუსეთის ინტერესებს დაარტყეს. ზუსტად ასეა უკრაინაშიც — ამ ქვეყნის სამ ნაწილად დაშლა რუსეთ-ამერიკის დაპირისპირების შედეგია. ჩვენც იმიტომ დაგვშალეს, რომ რუსეთმა და ამერიკამ საქართველო გადაინაწილეს — აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი — რუსეთს, ხოლო დანარჩენი საქართველო — ამერიკის შეერთებულ შტატებს!

— მაინც რამ განაპირობა საქართველოს ხელისუფლების მიერ „შარლ მიშელის შეთანხმებიდან“ გასვლა?

— ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ 19 აპრილის შეთანხმება, რომელიც თბილისში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შარლ მიშელმა აღასრულა, მხოლოდ მიშელის სურვილით არ მომხდარა და ამ ყველაფრის უკან ამერიკის ადმინისტრაცია იდგა. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს ის, რომ ერთადერთი უდიდესი იმპერია, რომელსაც რუსეთთან ერთად საქართველოში თავისი პოლიტიკური ინტერესი აქვს, სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებია. ევროპას საქართველოსადმი პოლიტიკური ინტერესი არა აქვს... უფრო მეტსაც გეტყვით — **ეჭვი არ მეპარება, რომ საქართველოს ხელისუფლება „შარლ მიშელის შეთანხმებიდან“ შარლ მიშელთან კონსულტაციის გარეშე არ გასულა!** ფაქტია, რომ შარლ მიშელისა და ევროკავშირის პოლიტიკამ საქართველოში კრახი განიცადა. ამის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ევროპას საქართველოში პოლიტიკური ინტერესი არა აქვს! **„შარლ მიშელის შეთანხმებიდან“ საქართველოს ხელისუფლების გასვლა სწორი პოლიტიკური სვლა იყო. ჩემი ინფორმაციით, ოპოზიცია თავად აპირებდა „შარლ მიშელის შეთანხმებიდან“ გასვლას, მაგრამ ხელისუფლებამ დაასწრო და ამით პოლიტიკური ქულები თავად ჩაიწერა.**

— მაინც რა იყო რეალური მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ხელისუფლებამ „შარლ მიშელის შეთანხმება“ დატოვა?

— ამის რეალური მიზეზი, ჩემი ინფორმაციით, ის იყო, რომ როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპაში მოკალათებული აგრესიული პოლიტიკური წრეებიდან საქართველოს ხელისუფლების მისამართით პირდაპირ თუ ირიბად დაფიქსირდა სამარცხვინო მითითება და ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში პოლიტიკური ჩარევის ფაქტი, რომლის თანახმადაც ხელისუფლება უნდა წასულიყო! **ხელისუფლება არ წავიდა, სამაგიეროდ, 19 აპრილის შეთანხმება დატოვა...** მოკლედ თუ ვიტყვით, „შარლ მიშელის შეთანხმებიდან“ ხელისუფლების გასვლა იყო პირდაპირი პასუხი ამერიკელებისა და ევროპელების გარკვეული პოლიტიკური წრეების ირიბ თუ პირდაპირ მინიშნებაზე, რომ „ქართული ოცნება“ წასულიყო!

— თუ „ოცნება“ უნდა წასულიყო, ვინ უნდა მოსულიყვნენ — ნაცები?

— როგორც ჩემთვის ცნობილია, ნაციონალების ხელისუფლებაში დაბრუნების საკითხი არ განიხილება, მაგრამ აკვირდებიან რამდენიმე პიროვნებას...

— მაინც ვის?

— მაგალითად, ეჭვი არ მეპარება, რომ ამერიკელები **გიორგი გახარიას** აკვირდებიან! ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ რა იქნება ამ ამბის ბოლო, ჯერ ძნელი სათქმელია... აი, მაგალითად, როცა საქართველოში რიჩარდ ნიქსონი ჩამოვიდა და ზვიად გამსახურდიას შეხვდა, ამით ამერიკელები ზვიადს აკვირდებოდნენ. **სხვათაშორის, ზვიად გამსახურდიას არამარტო ამერიკელები, არამედ გორბაჩოვი და ელცინიც აკვირდებოდნენ.** მოგეხსენებათ,

კვირგვინოსნები

იაგო ხვიჩია, *„გირჩის“ ლიდერი, პარლამენტარი*

„ქართული ოცნება“ ვისთანაც უფრო იაფად გამოვა, იმასთან შეკრავს კოალიციას, ჩვენ ძვირი ვღირვართ.

„ინტერპრესნიუსი“

გოგი ქიქინაძე, *დიპლომატი*



ხელის კანკალით ვრთავ ტელევიზორს და მთელი დღის განმავლობაში ერთი დადებითი სიახლე არ ისმის... არ ვიცი, ამ ვითარებაში როგორ უნდა მქონდეს უკეთესი მომავლის იმედი.

მეცხრე წელია, ხელისუფლებაში არიან და იმის უნარიც არ შესწევთ, დამნაშავეებს, მკვლელებსა და სადისტებს ადგილი მიუჩინონ და როდესაც გვეუბნებიან, ამის გაკეთებას ამერიკა გვიკრძალავსო, სირცხვილია. ის ხალხი, ვინც წლების წინ ხელისუფლების სათავეში იყო და დანაშაულს კანონის სახელით სჩადიოდა, ახლა უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს.

„კვირის პალიტრა“

ირაკლი ზარქუა, *პარლამენტარი*



მელიამ იცის, რომ წაგებულ თამაშში შედის, მაგრამ, რადგან დათანხმდა, ეს ნიშნავს, რომ **უკრაინის მოქალაქე რომ ჰყავთ, გიჟი, ის აწვება, მონაწილეობა მიიღოს!**

„ინტერპრესნიუსი“

ნიკა მელია, *თბილისის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან*

არ მეშვება ეს ადამიანი — ამ კენჭების სროლას, ბატონო გახარია, ხომ არ სჯობს, თავად იყაროთ კენჭი და საზოგადოებამ გადაწყვიტოს, ვინ იყო 20 ივნისის ყველაზე ნეგატიური გმირი?!

„ინტერპრესნიუსი“

ლევან იოსელიანი, *„მოქალაქეების“ წევრი, პარლამენტარი*



მელიას მოუწევს ვერცხლის ან ბრინჯაოს მედალს დასჯერდეს. კალაძე ნამდვილად ძლიერი კანდიდატია.

„კვირის პალიტრა“

საიდუმლო მისია

ნისტრებს გვინიშნავენ და ა.შ. **როგორც დღეს ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი საქართველოს საშინაო საქმეებში ერევა, ასეთი რამ არც კომუნისტების, არც ზვიადის, არც შევარდნაძისა და არც სააკაშვილის დროს არ მინახავს!** მაგრამ

ირაკლი ღარიბაშვილი გარემოცულია უამრავი მედროვით და დარჩენილია პოლიტიკური გუნდის გარეშე!

სხვათაშორის, უკანასკნელ წლებში საქართველოს ვერცერთმა პრემიერ-მინისტრმა პოლიტიკური გუნდის შექმნა ვერ შეძლო და ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ყველა მარტო იყო. პირველ რიგში, ეს სწორედ ღარიბაშვილსა და გახარიას ეხებათ... ამიტომ **ირაკლი ღარიბაშვილს მოვუწოდებ, იაქტიუროს და თავისი გუნდი შექმნას. ვისაც მის გარშემო ვხედავთ, ეს არ არის მისი გუნდი...**

— ვრცელდება კულუარული ინფორმაცია პრეზიდენტ ზელენსკის იმ საიდუმლო მისიის შესახებ, რომლითაც ის ბათუმში ამ ცოტა ხნის წინათ ჩამოვიდა... რა იცით ამის შესახებ?

— ამ შეხვედრის შესახებ ვიცი ის, რომ ოთხი პრეზიდენტის შეხვედრის ადგილად ბათუმი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული. სააკაშვილი ამ დროს თურქეთში იმყოფებოდა და საქართველოში შემოსასვლელად ემზადებოდა, მაგრამ ის ამისათვის ელოდებოდა თანხმობას...

— ვის თანხმობას?

ელცინი 1991 წლის 23 მარტს საქართველოში, კერძოდ, ყაზბეგში ჩამოვიდა და ზვიად გამსახურდიას უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტებზე, მათ შორის, სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის გაუქმებაზე მოუწერა ხელი. სამწუხაროდ, ეს დაკვირვება დაკვირვებად დარჩა, რადგან ზვიად გამსახურდია არ წავიდა იმ დათმობებზე, რასაც დასავლეთი და რუსეთი მისგან ითხოვდნენ. მაშინდელი მსოფლიო პოლიტიკის მამებმა სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტეს და დაასკვნეს — „მავრმა გააკეთა თავისი საქმე, მავრი უნდა წავიდეს!“ რაკი ზვიად გამსახურდიას წასვლა არჩევნების გზით ვერანაირად მოხდებოდა, ამიტომ ამერიკელები, რუსები და ევროპელები გარიგდნენ და საქართველოში საშინელი სასაკლაო მოაწყვეს.

დასავლეთმა, როგორც ჩანს, ჭკუა ისწავლა და საქართველოში ასეთ ქირურგიულ და სისხლიან ჩარევას უკვე ერიდება, თუმცა, აშკარაა და გუმანით ვგრძნობ, რომ ამერიკული და ევროპული პოლიტიკური წრეების რაღაც აგრესიულ ნაწილს საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა სურს...

— ასეთ სიტუაციაში ხელისუფლება, როგორც წესი, შეკრული უნდა იყოს! რას იტყვით, ამ მხრივ დღევანდელ ხელისუფლებას რა რესურსი აქვს?

— წყალი არ გაუვა იმ ამბავს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი **ირაკლი ღარიბაშვილი** ეროვნული, პატრიოტი და ქვეყნის ჭირისუფალი კაცია. თავისი ოჯახიშვილობით, ტრადიციებისადმი, მართლმადიდებლობისადმი და ეროვნული ფასეულობებისადმი ერთგულებით ღარიბაშვილი უდავოდ ქების ღირსია. ზუსტად ვიცი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს უნდა ნამდვილად დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველოს ხილვა და არა ისეთი საქართველო, როცა რომელიმე ამერიკელი სენატორი და კონგრესმენი გამოდის და ჩვენი ქვეყნის საშინაო საქმეებში ცხვირს ყოფს, ანდა როცა უცხოელი ელჩები მოსამართლეებსა და მი-

„ოთხი პრეზიდენტის შეხვედრის ადგილად ბათუმი შემთხვევით არ ყოფილა შერჩეული. სააკაშვილი ამ დროს თურქეთში იმყოფებოდა და საქართველოში შემოსასვლელად ემზადებოდა, მაგრამ ის ამისათვის ელოდებოდა თანხმობას!“

— ჩემი ინფორმაციით, ზელენსკიმ საქართველოს ხელისუფლებასთან ჩამოიტანა სააკაშვილის გზავნილი — შეწყვიტეთ ჩემი სისხლის სამართლებრივი დევნა, გამოეცით ამნისტია, დამრთეთ საქართველოში შემოსვლის ნება და ნაცმოძრაობას დავაწყნარებო! **როგორც მეუბნებიან, ამ საკითხის გადასაწყვეტად პრეზიდენტი ზელენსკი აბასთუმანში ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ესტუმრა და სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნება სთხოვა!** არ ვიცი, ამ კონფიდენციალურ შეხვედრაზე ვინ რამდენ ხანს ილაპარაკა, მაგრამ ფაქტია, რომ სააკაშვილი საქართველოში ვერ შემოვიდა. როგორც მეუბნებიან, ბატონმა ბიძინამ, რომელიც პოლიტიკიდან წასულია, პრეზიდენტ ზელენსკის განუცხადა, რომ სააკაშვილის საქართველოში შემოსვლა დაუშვებელი იყო. სწორედ ამ უარის გამოძახილია ის, რომ ნაცმოძრაობა, რომელიც მზად იყო, მეორეჯერ შეკვროდა „ქართულ ოცნებას“ და დაწყებულიყო კოჰაბიტაცია-2, პარლამენტს პროტესტის ნიშნად ტოვებს... ეს ყველაფერი პრეზიდენტ ზელენსკის, როგორც სააკაშვილის შუამავლის, ჩაშლილი მისიის გამოძახილია. სხვათაშორის, როგორც მეუბნებიან, ამ ამბავს გადაჰყვა უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი, სააკაშვილის დაუძინებელი მტერი **არსენ ავაქოვი,** რომელმაც თბილისში დარეკა და საქართველოს ხელისუფლებას მოახსენა, რომ ოთხი პრეზიდენტის შეხვედრის დროს სააკაშვილი თურქეთიდან ბათუმში შემოსვლას გეგმავდა. ავაქოვი კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების გამო პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სასტიკად შერისხა!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ელენე ხოშტარია
თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი

ოპოზიციამ გამოვიტანეთ გაკვეთილი, რომ, რაც არ უნდა დიდი იყო, არ შეიძლება ყველაფერი ერთ ძალას ეკუთვნოდეს, გამოვიტანეთ გაკვეთილი, რომ **ძალა მრავალფეროვნებაშია.**

თუ ჩვენ დავკარგეთ მედია, დავკარგავთ ყველა თავისუფლებას, სიმშვიდეს და უსაფრთხოებას.

„ინტერპრესნიუსი“

ალეკო ელისაშვილი
პარლამენტარი



ეს ორი ადამიანი მაგონებს „ორნი ქალაქში“. ერთია ხულიგნობაში შემჩნეული და გამორჩეული **ქალბატონი ხოშტარია,** ხოლო მეორე — კონკრეტული შტურმის ორგანიზებისთვის ბრალდებული **ნიკა მელია.**

„იმედინიუსი“

ფრიდონ ინჯია
„ევროპელი სოციალისტების“ წევრი, პარლამენტარი

როდესაც არჩევნები ყალბდება, ხალხი მის დასაცავად გამოდის, მაგრამ ამ არჩევნებზე ხალხი არ გამოვიდა, რადგან დასაცავი არაფერი იყო.

„იმედინიუსი“

მამუკა გიორგაძე
სახალხო პარტიის ლიდერი

ჯერჯერობით საქართველოში ნორმალური არჩევნების ჩატარება შეუძლებელია.

„ახალი თაობა“

ანზორ აბრალავა
ანალიტიკოსი, ყოფილი პარლამენტარი

არა ვარ ულტრალიბერალიზმის მომხრე და არ მომწონს გეი-პარადი. ამ თემაზე ლაპარაკი შესაძლებელია არჩევნების წინაც. **ამომრჩეველს უნდა განემარტოს, რომ 15-მა პარტიამ „თბილისი პრაიდთან“ გააფორმა მემორანდუმი. ეს პარტიები მხარს უჭერენ ნებისმიერ ლგბტ ღონისძიებას.** შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ერთ მხარეს აღმოჩნდეს ეს 15 პარტია, მეორე მხარეს კი — დანარჩენი საქართველო.

„ახალი თაობა“



კობა არაბული

ქუდზე კაცი ქაჯებზე იერიშისთვის!

ის, რაც საქართველოში ხდება, აღმაშფოთებელია — უცხოელები ერზე უზნეო, უტიფარი უმცირესობის ძალადობას ახალისებენ. ***მწვანე შუქს უნთებენ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მართულ აგრესიულ-დანაშაულებრივ ჯგუფებს და ტელევიზიებს, რომლებიც სახელმწიფო გადატრიალებისკენ მოუწოდებენ, იმავდროულად, წითელ შუქს უნთებენ სახელმწიფოს და კანონს დამნაშავეთა დასასჯელად.***

უცხოელები გვახვევენ თავზე სიტყვისა და გამოხატვის ზღვარგადასულ „თავისუფლებას", ახალისებენ **ჟურნალისტად წოდებული „აგენტურის"** აგრესიას და ამით იწვევენ საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობის აღშფოთების და აჯანყების პროვოცირებას.

უცხოელები, ფაქტობრივად, დევნიან ქვეყნისა და ერის ინტერესების დამცველ პატრიოტებს, უგულებელყოფენ საზოგადოების ელიტური კულტურული ფენის პოზიციებს, მათ აზრს.

უცხოელები უპირისპირდებიან იმ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, რომლებიც ცდილობენ ერის ისტორიული მორალის შენარჩუნებას. მათ იციან, რომ მორალი აწონასწორებს ქვეყანას, ამორალობა — ანგრევს. ჯუნგლებშიც კი არ ცხოვრობენ უმორალოდ.

უცხოელები ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის მართვას ამორალური ქაოსით, მის დამორჩილებას და მათი ისტორიული ბუნების დანაშაულად გამოცხადებით დათრგუნვას.

უცხოელები ცდილობენ ქვეყნის სრულ ამორალურ ლიბერალიზაციას, თავისუფლების ლობირებას ფსევდოთავისუფლების სახელით.

ისინი გაათმაგებულ ზეწოლას ახდენენ დიდი ტრადიციების მქონე ქართველი რასის კულტურულ ფენომენზე, ვინაიდან მათ ხელს უშლის კულტურული ცივილიზაციის ისტორიული ბარიერი.

ამიტომაც ხდება სრულიად უნიჭო მედროვე მწერალთა, კულტურის მოღვაწეთა, უვიც და რენეგატ არასამთავრობოთა, პოლიტიკურ-ჟურნალისტურ კლონთა და კლანთა წახალისება, ფარული თუ ღია მხარდაჭერა.

უცხოელებმა უნდა გააცნობიერონ და იგრძნონ, რომ ქართველი ერი არ დათმობს ისტორიულ მორალს, ისტორიულ ვალდებულებებს, დიად მეფეთა და მწერალთა ერთიანი ღვთიური მორალის სივრცეში, არ დაკარგავს საეკლესიო-საერო-მწიგნობრულ-პილიგრიმულ მისიას!

•

მკვეთრად და ცხადად მინდა ვთქვა: ჩვენ არა გვყავს სატელევიზიო ჟურნალისტები, გვყავს ერზე მოძალადე, ცილისმწამებელი, სიტყვიერი ტერორისტები. ჟურნალისტის ქურქში გახვეული ურელიგიო, უსქესო არსებები, რომლებიც აქეზებენ და წინ მიუძღვიან პოლიტიკურ მეძავთა ანტიეროვნულ, ანტისახელმწიფოებრივ, ფაშისტურ-ლიბერასტულ სექტანტთა, ჰომოსექსუალ-ნარკომანთა და არასამთავრობოთა ერთიან ლაშქარს.

ჩვენ გვყავს ტელევიზიები, რომლებიც ებრძვიან საკუთარი ქვეყნის კულტურას და რელიგიას, ებრძვიან სახელმწიფოს (!!!), იწვევენ ქაოსს და ანარქიას და ხელისუფლებას უქმნიან განუწყვეტელ პრობლემებს.

საზოგადოების აღშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ მომიტინგე ოპოზიცია, პარლამენტარი პარტიები, ჟურნალისტები ათასნაირად არღვევენ კანონს და სამართალს: შეურაცხყოფენ პოლიციას და ხელისუფალთ, მოქალაქეებს, პატრიარქს, პრემიერს. მათ არავინ და ვერავინ სჯის. მაშინ, როდესაც ჟურნალისტების ერთი წკიპურტისათვის მოქალაქეებს სამართალში აძლევენ. საიდან ასეთი დაუსჯელობის ალიბი? საიდან ასეთი თავგასულობა?

•

ჩვენ, ქართველი ინტელიგენცია: მეცნიერები, მწერლები, შემოქმედებითი კავშირები, აკადემიები, მართლმადიდებელი საზოგადოება და მრევლი კატეგორიულად ვუპირისპირდებით ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართულ ცრუ ბრალდებებს, უზნეო ისტერიას, წამოწყებულს მასონურ სოროსული ჯოჯოების მიერ სატელევიზიო ბულდოგებთან უნისონში!

ჩვენ ამ მასონურ-იეღოვური, სატანურ-სოროსული ჯოჯოებისგან უეჭველად გავწმენდთ საქართველოს.

ჩვენ კატეგორიულად ვუპირისპირდებით ქართველი ერის „კოლონიალიზაციას",

ვინ ასწავლა ამ უვიცებს საკუთარი ქვეყნის მტრობა?

ღარიბაშვილი არსადაც არ წავა, არც გადადგება და ვერც ვერავინ გადააყენებს –

ის ქვეყანას სჭირდება და მას ქართველი ხალხი დაიცავს!

კვირგვინოსნები

იგორ კვესელავა
პოლიტოლოგი

კალაძის შანსზე რომ ვისაუბროთ, ეს დაკნინება იქნებოდა, შანსი კი არა, კალაძის საკითხი, ფაქტობრივად, გადაწყვეტილია და პირველსავე ტურში აუცილებლად გახდება მერი!

„რეზონანსი"

ვახტანგ ძაბირაძე
პოლიტოლოგი

ოპოზიციის ფლანგზე არ არის პერსონა, რომელიც **კახა კალაძეს** თბილისის მერობის არჩევნებზე მოუგებს.

„რეზონანსი"

სოსო შატბერაშვილი
„მემარცხენე ალიანსის" თავმჯდომარე

„ოცნებას" ორი რეიტინგული პერსონა ჰყავს — ღარიბაშვილი და კალაძე!

„ახალი თაობა"

ირმა სოხაძე
მომღერალი

არ ვიცი, ოპოზიცია საიდან მოიყვანს მზეჭაბუკს, რომელიც კალაძეს ოპონენტი იქნება და დღეს თბილისელებს დაარწმუნებს, რომ კალაძეზე უკეთესი იქნება? მე თბილისში დავიბადე, გავიზარდე, ვბერდები და ამდენი სიმწვანე არ მახსოვს. მიმაჩნია, რომ კარგი მერი გვყავს!

„PIA"

მიხეილ სარჯველაძე
პარლამენტარი

კალაძის სახით ერთ მხარეს დგას **საქმის მკეთებელი ადამიანი,** მეორე მხარეს კი — შემოთავაზებულია **ნიკა მელია,** რომელმაც რით დაგვამახსოვრა თავი? — **შარით.**

„პალიტრანიუსი"

გურამ მაჭარაშვილი
პარლამენტარი

ოპოზიცია აღიარებს, რომ კალაძეს სერიოზული ოპონენტი არა ჰყავს.

„კვირის პალიტრა"

მასონურ-სოდომური, სატანურ-სოროსული ჯოჯოებისგან ქვეყანა უეჭველად უნდა გაიწმინდოს!

უცხოელთა ხელში ქვეყნის მართვის სადავეების გადაცემის, მათ მიერ ქართული სახელმწიფოს ხელისუფლების მიტაცების მცდელობას. ჩვენ გვირჩევნია, დავრჩეთ თუნდაც მშიერი, ოღონდ, მონური ვალდებულებების გარეშე!

ჩვენ ვუპირისპირდებით საქართველოს პრემიერის **ირაკლი ღარიბაშვილის** წინააღმდეგ თითიდან გამოწოვილ ცრუ ისტერიებს, კატეგორიულად მიუღებელია ტელეტერორისტების ვულგარული გამოხტომები.

ყველამ უნდა გაიგოს: **ღარიბაშვილი არსადაც არ წავა, არც გადადგება და ვერც ვერავინ გადააყენებს! — ის ქვეყანას სჭირდება და მას ხალხი დაიცავს!**

ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა არ უნდა იქცეს გარყვნილების ბუდედ, სოდომ-გომორის ქალაქად.

ნაძირალების ხროვას და **მამათმავლების ქომაგ სანაიას** უნდა, რომ მთელი საქართველო ციხეში იჯდეს. მელაძე ხომ მთლად უზნეო ცხოველად იქცა...

შეხედავ გოგონას, მიკროფონით ხელში, შესაძლოა, ლამაზადაც გამოიყურებოდეს, მაგრამ ამოიღებს ხმას და მტრისას — არავითარი კულტურა, არავითარი ზრდილობა, არავითარი ქალური ეთიკა!

არავინ იცის, საიდან მოჰქავთ ესენი. ვინ ასწავლა ამ გაუნათლებლებს, სრულიად უვიცებს საკუთარი ქვეყნის მტრობა, მისი კულტურისა და რელიგიის წინააღმდეგ ბრძოლა?

მართალი სიტყვისართქმა უკვე თვისებად და პროფესიად ჩამოუყალიბდათ. მიჰყვებიან, მისდევენ ან მიუძღვიან მიკროფონებით მიტინგებზე ჰომოსექსუალ-ლიბერასტებს, არასამთავრობოთა ჯუნგლების ბინადრებს, გადადიან სახლის ფანჯრებიდან და სახურავებიდან ლომჯარიას სანიფხვე დროშებით და უხარიათ, ხვლიკებივით რომ დაძვრებიან პარლამენტში.

მათი პროტესტი მიმართულია ქართული კულტურისა და ტრადიციული ცნობიერების წინააღმდეგ, ეკლესიისა და სახელმწიფოს დაშლისკენ.

მათ ნაკლებად აინტერესებთ ლაშქარავა და მისი სიკვდილის მიზეზი.

მათ მიიღეს „ტრუპი“, რომელსაც სააკაშვილი ითხოვდა „რუსთავი-2“-ზე, ოღონდაც ფეხმძიმე ქალის „შეწირვით“.

ამ დამპალი ჭაობის ბაყაყებს სახელმწიფოს მკვდარ ზონად ქცევა უნდათ. ეს ავგიები ქართველი ერის წინააღმდეგ იწყებენ ტოტალურ ამორალურ ომს. დადგა დრო, როცა ყველა ფეხზე უნდა დადგეს.

ქუდზე კაცი ქაჯებზე იერიშისთვის!

ელიზბარ ჯაველიძე:

გიხაროდენ, ნატოში აღარ შეგვათრევენ და აღარც მაპს მოგვაშავებენ!

„შარლ მიშელის შეთანხმების“ ანულირების შემდეგ მთელი სალიბერასტეთი ერთ ხმაზე გაჰკივის, ამით „ქართულმა ოცნებამ“ ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებაზე უარი თქვა და რუსეთისაკენ მიგვაქანებსო. სწორედ ამ საკითხზე საუბრით დავიწყეთ ინტერვიუ აკადემიკოს ელიზბარ ჯაველიძესთან:

— თუ ნაცები იძახიან, „შარლ მიშელის დოკუმენტზე“ უარის თქმა ნატოზე უარის თქმას ნიშნავსო, ეს ძალიანაც მახარებს! დიახ, **გიხაროდენ, ნატოში აღარ შეგვათრევენ და აღარც მაპს მოგვაშავებენ!**

ჯერ ერთი, ამ ნატოში ისედაც არავინ გვიღებდა და, მეორეც, რომც მიგვიღონ, ეს რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე მოხდება! **რა ჭირად გვინდა ნატოში გაწევრიანება, თუ ეს ჩვენი ძირძველი მიწების გარეშე უნდა მოხდეს?!**

გარდა ამისა, იცით, რა მაკვირვებს ამ ნაცებში?! რა ნამუსით ამუნათებენ ხელისუფლებას, რატომ უარყავი „შარლ მიშელის დოკუმენტზე“ ხელმოწერაო, როდესაც თვითონ, იგივე შარლ მიშელისა თუ ამერიკისა და ევროკავშირის ელჩების თხოვნის მიუხედავად, ჯორივით გაჯიუტდნენ და არ მოაწერეს ხელი ამ შეთანხმებას?! ამათ ნამუსი და შუბლის ძარღვი არასოდეს ჰქონიათ, მაგრამ ნუთუ ხალხი ასე ბნელი ჰგონიათ?!

მოკლედ, ძალიანაც კარგი, რომ „შარლ მიშელის დოკუმენტზე“ ხელმოწერა გააუქმეს! ახლა დროა, ანტიდისკრიმინაციული კანონიც გაუქმდეს! ეს კანონი ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ათასწლოვან რწმენასა და ტრადიციებს! ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდას ბოლო უნდა მოეღოს!

— აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილმა თანაშემწემ დევიდ კრამერმა დაიქუხა — „შარლ მიშელის შეთანხმებაზე“ უარის მთქმელი პრემიერი ღარიბაშვილი უნდა გადადგესო!

— **ვინ მიგდია დევიდ კრამერი, რომ გვასწავლის, ვინ იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში?!** ეგ არის სააკაშვილის დაქირავებული ლობისტი, რომელიც ფულის სანაცვლოდ კრიახობს! ხომ უნდა გამოიმუშაოს ის ფული, რომელსაც სააკაშვილი უხდის საქართველოს ნაძარცვი ქონებიდან?! ჰოდა, ამიტომაც კრიახობს ეს კრამერი! რას წარმოადგენს დღესდღეობით ამერიკაში?!

— არასამთავრობო ფონდის ხელმძღვანელია!

— ჰოდა, ჭამოს გრანტები და თავის ქვეყანას მიხედოს! **მეც არ მომწონს მაგათი ლიბერასტი და გაყალბებით არჩეული პრეზიდენტი ბაიდენი, მაგრამ ხომ არ გავიძახი — გადადგეს-მეთქი?!** ღარიბაშვილი არ გადადგება! ღარიბაშვილი კი არ უნდა გადადგეს, ეს ნაცლიბერასტები უნდა გადააყენოს და დააყენოს! თორემ ამოუვიდა ხალხს ყელში ეს ნაცხროვა და ჩვენ მივხედავთ!

— სააკაშვილმა განაცხადა, ერის წინაშე დადებულ პირობას აუცილებლად შევასრულებ და ადგილობრივი არჩევნებისთვის ჩამოვალო!

— მერამდენე არჩევნებია, ჩამოდის?! რისი ჩამომსვლელია ეგ უბედური! თუ ასეთი ვაჟკაცი იყო, რას გაიქცა კურდღელივით საქართველოდან?! ეგ არ იყო, საქართველოს მოქალაქეობა რომ გაყიდა ოდესის გუბერნატორობაზე?! ჩამოვიდეს და დავხვდებით აქ! ნაცბანდა ტყუილად ოცნებობს ხელისუფლებაში დაბრუნებაზე! ამ არჩევნებს ნაცები კატასტროფულად წააგებენ!

შეიძლება, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ ამ მეცოცხეებს და მწამებელ-გამაუპატიურებლებს ხალხი ხმას არ მისცემს! **5 ივლისის გეი-პარადის ღია მხარდაჭერით ნაცმოძრაობამ ოფიციალურად გაიფორმა ლგბტ პარტიის სახელი!**

„ღარიბაშვილი კი არ უნდა გადადგეს, ეს ნაცლიბერასტები უნდა გადააყენოს და დააყენოს!“

„შარლ მიშელის დოკუმენტის“ ანულირებაზე არ უნდა გავჩერდეთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონიც გასაუქმებელია!“

საქართველოში ხელისუფლებაში ვერასოდეს ვერ მოვლენ ეკლესიის მტრები და მამათმავლების მოყვარულები! ასეთია ქართველი ხალხის ნება! ვისაც ეს არ მოსწონს, აგერ ევროპა და ამერიკა – იქაურ გეი-პარადებს შეუერთდნენ!

ესაუბრა
გიორგი გიგაური

კახაბერ ჯაყელი
მარკეტოლოგი

არქეტიპული შერჩევის მეთოდოლოგიით **კახა კალაძეს** აქვს ძალიან საინტერესო არქეტიპი, სამი მაინც. ერთ-ერთი წამყვანი კოზირი მისი არის ხალხოსნობა, იგი უყვარს ხალხს, როგორც ხალხის წიაღიდან გამოსული სპორტსმენი, ფეხბურთის ვარსკვლავი. აქვს ათლეტური აღნაგობა, გამართული და დაუძაბავი საუბარი, მშვენიერი ჩაცმის სტილი, ფეშენი, რომელიც ასე მოსწონთ ქალებს, ქალები კი ძალიან ერთგული ამომრჩევლები არიან.

ნიკანორ მელია — მე მას უფრო პარტიის გლადიატორს ვუწოდებდი, დაკნინებით კი — **მიშას გლადიატორს.** ის თავისი შემართებით არის მებრძოლი, მაგრამ გონებრივი ბრძოლის დიდი უნარი არა აქვს. დღეს, დიდი ალბათობით, თბილისის მერის სავარძელში რევოლუციონერი ვერ ჩაჯდება.

რაც შეეხება **ქალბატონ ხოშტარიას,** მის არქეტიპებს შორის ვხედავ მხოლოდ მაია წყნეთელს, ოღონდ გაბოროტებულს, რაც არ ჯდება ქართულ რეალობაში.

„რეზონანსი“

ხათუნა ქორღანია
მომღერალი

ქალბატონო ხატია დეკანოიძე თუ დეკანოსიძე! რაღაც სიძულვილზე, ზიზღზე, აგრესიაზე საუბრობდით, ყური მოვკარი... ეს სიტყვები რას ნიშნავდა, არ ვიცოდით საერთოდ მანამ, სანამ თქვენი პოლიტიკური გუნდი არ მობრძანდა ქვეყნის სათავეში!

„ფეისბუქი“

ანზორ ბინაძე
„ერთიანი საქართველოს“ წევრი

მხარს დავუჭერთ ერთიან კანდიდატს, ჩვენ მომხრე ვართ, იყოს რაც შეიძლება დიდი ოპოზიციური ერთობა.

„რეზონანსი“

გიგა ბუკია
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

მელია, ხოშტარია, ჯაფარიძე ერთი პარტიაა.

„ახალი თაობა“

„რა უნდა ველაპარაკო იმ „ფორმულას“ თანამშრომლებს, რომლის მეპატრონე კეზერაშვილი მილიარდერი ქართველი ჯარისკაცებისთვის მოპარული იარაღით გახდა?“

„ნაცჟურნალისტებს ხალხმა უთმინა, უთმინა და ბოლოს ოცი წლის განმავლობაში დაგროვილმა აგრესიამ ამოხეთქა!“

დავით ბაძგარაძე:

ნაცჟურნალისტებს ვირთხების რბოლა აქვთ გაჩაღებული, რათა ქვეყანას რამე გაუფუჭონ და საქართველო გააპარტახონ!

წინა კვირას, 2021 წლის 27 ივლისს, სამოქალაქო აქტივისტმა დავით ბაძგარაძემ, რომელიც საკუთარი ავტომობილით თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირზე გადაადგილდებოდა, „მოდულის“ შენობის წინ შეკრებილი ცრუნალისტ-რეპროჩიორები — „ჭუტელები“, „ნიკუტელები“, „კეზერვიზიელები“ და „ქიბარელები“ შენიშნა... ახალგაზრდა კაცმა მანქანა გააჩერა, მობილური ტელეფონი ვიდეოგადაღების რეჟიმში ჩართო, მიკროფონიან და უწიგნურ პროვოკატორებთან მივიდა და ზუსტად ის შეკითხვები დააყარა, რომელი შეკითხვებითაც 5 ივლისს ქართველი ხალხის მიერ გაძუყნული და სოდომისტებთან წილნაყარი ცრუნალისტ-რეპროჩიორები პატიოსან ადამიანებს სიცოცხლეს უმწარებენ და იწვევენ! ოცდაექვსწუთიან ვიდეოს, რომელიც ბაძგარაძემ ფეისბუქზე გამოაქვეყნა, ათასობით ნახვა და გაზიარება აქვს!

დავით ბაძგარაძე: — გულმა არ მომითმინა და „მოდულის“ შენობის წინ ეს სამარცხვინო ხალხი — **ე.წ. ჟურნალისტები** რომ დავინახე, გადავწყვიტე, მივსულიყავი და მათთვის ზუსტად ისეთი შეკითხვები დამესვა, რომლითაც ხალხს მიმართავენ და ნერვებს უშლიან — **„არ გრცხვენიათ?“ „თავს უხერხულად არ გრძნობთ?“** და ა.შ. ამ ხალხთან ჩემმა ნახევარსაათიანმა ურთიერთობამ საბოლოოდ დამარწმუნა, რომ მათ მართლაც არაფრის რცხვენიათ, ვერც ვერაფერს ხვდებიან და ესენი არიან პაიკები თავიანთი პატრონებისა და იმ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების ხელში, რომლებსაც ჩვენი დანგრევა, გადაშენება და გადაგვარება სურთ.

რა უნდა ველაპარაკო იმ „ფორმულას“ თანამშრომლებს, რომლის მეპატრონე დავით კეზერაშვილი მილიარდერი ქართველი ჯარისკაცებისთვის მოპარული იარაღით გახდა? მოგეხსენებათ, აგვისტოს ომის დროს კეზერაშვილი, რომელიც თავდაცვის მინისტრი იყო, დაიკარგა... სააკაშვილმა და მისმა ბანდამ როცა ყველაფერი ჩააბარეს და ომი წააგეს, აღმოჩნდა, რომ ტერიტორიებთან ერთად დიდძალი იარაღიც დაგვიკარგავს, რომლის განადგურებაც ვერ მოესწრო. არადა, ამ იარაღის „დაკარგვიდან“ სულ ცოტა ხანში გაირკვა, რომ დავით კეზერაშვილი მილიარდერია. **დღეს უკვე ყველაფერი ნათელია — სააკაშვილმა და „ფორმულას“ მეპატრონე დავით კეზერაშვილმა იარაღი ომში კი არ დაკარგეს, არამედ ჩამოწერეს, მერე გაყიდეს, ფული ჯიბეში ჩაიდეს და ამ ფულით ახლა ტელევიზიებს ხსნიან!** აი, ამ მორალის ხალხთან მომიწია საუბარი, რომლებიც არა დამოუკიდებელი, არამედ ნაცჟურნალისტები არიან.

— დავით, როგორ ფიქრობთ, თქვენი ფეისბუქვიდეოთი ხალხს ცრუნალისტ-რეპროჩიორების ნამდვილი სახე დაანახეთ?

— ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ არც ბლოგერი ვარ და არც ფეისბუქში „ვცხოვრობ“, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ამ ვიდეოთი პატარა საქმე მართლაც გავაკეთე და საზოგადოებას მათი რეალური სახე მეც ვაჩვენე... რაც 2021 წლის 5 ივლისს თბილისში მოხდა, ბევრჯერ შეგვახსენებს თავს, რადგან მიმაჩნია, რომ ეს დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია. **ამ დღეს სოდომისტებს გეი-პარადი რომ ჩაეტარებინათ, საქართველო თავისი მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით საბოლოოდ დასრულდებოდა და** ჩვენი სამშობლოს ადგილზე **ცარიელი ფურცელი დარჩებოდა.** ჩვენ დავკარგავდით ჩვენს იდენტობას, ჩვენს ტრადიციებსა და ქართველობას...

გეი-პარადის წინ ნაცჟურნალისტებმა მიზანმიმართულად ამოიღეს მიზანში ახალქალაქის ბავშვთა სახლი და დაიწყეს შეტევა ეკლესიაზე, რათა ხალხის წინააღმდეგობა გადაეტეხათ. მათ იმდენი მოახერხეს, რომ ზოგიერთები „ქართული ოცნებიდანაც“ კი ითხოვდნენ გეი-პარადის ჩატარებას, რაც კატასტროფული სანახავი იყო. ყველაფერს, რაც ხალხს უყვარს და რაც ქართველი ერისთვის ფასეულია, სააკაშვილის ტელევიზიები მიზანმიმართულად ანგრევენ. ნაცჟურნალისტებმა წმინდა და ხელშეუხებელი აღარაფერი დატოვეს, შესაბამისად, ქართველი ხალხის რეაქციამაც არ დააყოვნა და მოხდა ის, რაც 5 ივლისს მოხდა!

— ანუ, რაც 5-6 ივლისს მოხდა, როცა ნაცჟურნალისტები ხალხმა ცემა, მიზეზშედეგობრივ კავშირშია იმ ბინძურ კამპანიასთან, რასაც სააკაშვილის მიკროფონიანი მსტოვრები ეკლესიასა და ჩვენს ტრადიციებს უპირისპირებენ?

— დიახ, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. **ნაცჟურნალისტებს ხალხმა დიდი ხანი უთმინა, უთმინა და ბოლოს ოცი წლის განმავლობაში დაგროვილმა აგრესიამ ამოხეთქა!** დიახ, ოც წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ისინი ხალხს ატერორებენ და ძალადობენ... იცით, მათთან ურთიერთობისას რა შთაბეჭდილება დამრჩა? ესენი არიან ზომბები, რომლებსაც ვიღაცა ნამუსისგან გარეცხვის პროცედურებს ყოველდღე უტარებს!

ესენი არიან სამარცხვინო ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ ერთ რამეში აქვთ კონკურენცია – რომელი უფრო მეტად ავნებს საქართველოს!

— რას გწერთ ხალხი და რას გწერენ ნაცჟურნალისტები მას შემდეგ, რაც ვიდეო ფეისბუქზე გამოფინეთ?

— მოსახლეობას ვიდეო მოეწონა და ამის შესახებ პირადში ძალიან ბევრმა მომწერა... ნაცსექტანტებისგან უარყოფითი შეფასებებიც რომ მივიღო, ჩემი ტელეფონის ნომერი გავასაჯაროვე და ყველას მოვუწოდე — დამირეკეთ და სადაც გინდათ, შეგხვდებით, არავისი არ მეშინია-მეთქი! ჯერჯერობით ჩემთან შეხვედრის სურვილი არავის გამოუთქვამს...

— კიდევ აპირებთ მსგავსი ვიდეოს ჩაწერას?

— დაგეგმილი არაფერი მაქვს, მაგრამ არ გამოვრიცხავ, საზოგადოებას ამათი ნამდვილი სახე კიდევ ერთხელ დავანახო!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„სააკაშვილმა და „ფორმულას“ მეპატრონე დავით კეზერაშვილმა იარაღი ომში კი არ დაკარგეს, არამედ ჩამოწერეს, მერე გაყიდეს, ფული ჯიბეში ჩაიდეს და ამ ფულით ახლა ტელევიზიებს ხსნიან!“

კვირგვინოსნები

მაია ნიკოლეიშვილი
დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი

სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ **ანანია გაჩეჩილაძის მიერ გამოშვებულ პრეზერვატივებზე ჩვენი წმინდანისა და უდიდესი მეფის თამარის გამოსახულების დატანა** გამოხატვის თავისუფლებად მიიჩნია და არ ჩათვალა ჩვენი, მართლმადიდებლების, რელიგიური გრძნობების შებღალვად, შეურაცხყოფად, ჩვენი ისტორიისა და ეროვნული სიამაყის წაბილწვად, ერის სულში ჩაფურთხებად!

სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ჩემი ეროვნული და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის სიმბოლოდ იქცა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

აკაკი ბობოხიძე
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

უნდა დავარწმუნოთ დასავლელი პარტნიორები, რომ სანქციები ყველაზე ეფექტური იქნება.

„ფორმულა“



სერგო ჩიხლაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

„ოცნებისგან“ გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებას არ ველით. ძალაუფლების შენარჩუნების ისეთი მანიაკური სურვილი აქვთ, ყველაფერს გააკეთებენ ხელისუფლებაში დასარჩენად.

„კვირის პალიტრა“

თეა ადეიშვილი
ჟურნალისტი

ჩვენ, მედიას, წინა ხელისუფლების დროს გვქონდა დისკომფორტები, მაგრამ არასოდეს თავში აზრად არ მოგვსვლია ის, რომ მიტინგები გაგვემართა, მოგვეთხოვა მათი წასვლა და დამხობა.

„ნიუსპოტი“

კოკა მორგოშია
„ალტ-ინფოს“ დამფუძნებელი

გარკვევით ვამბობ: **თუ ჩვენს რელიგიას, ქვეყანას და ღირებულებებს დასჭირდება დაცვა, ვიომებთ, როგორც ომობდნენ და კვდებოდნენ ჩვენი წინაპრები!**

„საერთო გაზეთი“

სწორი ცხოვრებით მცხოვრებს თავზე ლაფს ვერავინ დაასხამს!

ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ერთი ნაცი (მისი ვინაობა არ არის საინტერესო) ინტერვიუს აძლევდა ერთი ნაცმიმდევარი ტელევიზიის ჟურნალისტს (არც მისი ვინაობაა საინტერესო) და ამ დროს მაღალსართულიანი სახლის რომელიღაც ფანჯრიდან სრულიად სანაცეთის დანაშაულებით აღშფოთებულმა უცნობმა (მისი კრებსითი სახელი ქართველი ერია) ამ წყვილს თავზე ვარცლი თუ ღამის ქოთანი გადმოამხო და გაურკვეველი სითხით გაწუწა.

რა არ უნდა ჩაიდინოს ადამიანმა, რომ ქუჩაში თავზე ღამის ქოთნის დამხობის არ ეშინოდეს?

დიახ, ერთ ნაცჟურნალისტს კი არა, სრულიად ნაცმედიას თავსლაფი დაასხა ქართველმა ერმა იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში მათი ეკრანებიდან სიბილწე, უსამართლობა, ღვთის გმობა, სიწმინდეების შეურაცხყოფა იღვრება!

დიახ, რაც ნაცებმა უდანაშაულო ადამიანები გაამწარეს და შეურაცხყვეს, 100-დან ერთს მაინც ხომ უნდა გასჩენოდა პასუხის გაცემის სურვილი? ნაცმედიას პროტესტი მაშინ არ გამოუთქვამს, როცა მაღალჩინოსანი **ვასილ სანოძე** ადამიანებს ტირის თოფს ესროდა და წყალსაც აღვრიდა. არც მაშინ გამოუთქვამთ პროტესტი, სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ საპროტესტოდ გაშლილ კარვებს რუსთაველის გამზირზე ნაცმა აქტივისტებმა არც მეტი, არც ნაკლები, განავლის გუნდები რომ დაუშინეს! არც ის შეუცხადებიათ, სულ ახლახან გადეპუტატებული გირჩელები პარლამენტის ფანჯარასთან რომ წუწაობდნენ. **შეშფოთდნენ მხოლოდ ახლა, როდესაც ვიღაცამ ამჯერად უკვე მათ — ნაცმედიას გადაასხა ცივი წყალი თუ მხურვალე ფეკალია.** დაიწყეს ჩვეული წუწუნჩივილი, „მოძალადეების“ შიშით ქუჩაში თავისუფლად ვეღარ გამოვსულვართ, ჟურნალისტური მოვალეობა ვერ შევისრულებიაო... მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მთავარი ის გახლავთ, რაც ნაცებისათვის თავზე ლაფდასხმის კვალდაკვალ მოხდა — გაწუწული რეპორჩიორის კივილზე, რამაც შენობაში მყოფ ადამიანებს სიმშვიდე დაურღვია, მოპირდაპირე კორპუსიდან ზნეკეთილი მოქალაქე გამოვიდა და სამართლიანი აღშფოთება გამოთქვა:

— რატომ კივიხარ? ვინ ხარ ასეთი, რომ დგახარ ჩემს ქუჩაზე და კივიხარ?

— წყალი გადმომასხეს თავზე და ეს ნორმალურია?

— ალბათ, საქციელით იმსახურებ და იმიტომ გადმოგასხეს!

— ჩემს საქმეს, პროფესიულ მოვალეობას რომ ვასრულებ — ამით ვიმსახურებ?

— კიდევ საკითხავია, ვის საქმეს ასრულებ!

— თქვენ რომ წყალი გადმოგასხან — მოგეწონებათ?

— ვერ გადმომასხამენ მე წყალს!

— რატომ ვერ გადმოგასხამენ?

— იმიტომ, რომ სხვანაირად ვცხოვრობ!

ეს იყო მართალი ადამიანის მიერ ბოროტებისთვის გაცემული ერთადერთი სწორი პასუხი, რომელმაც ნაცმედია ნოკაუტში ჩააგდო.

რა არ უნდა ჩაიდინოს ადამიანმა, რომ ქუჩაში თავზე ღამის ქოთნის დამხობის არ ეშინოდეს? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვსაუბრობთ ზნეობრივ საზოგადოებაში მართალი ადამიანის პოზიციაზე, თორემ ნაცების რეჟიმის დროს, როცა ღირსებას თელავდნენ, უპირველესად, ზნეობრივი ადამიანების დაცინვასა და გაშარჟებას ცდილობდნენ! **მართალ ადამიანს ზნეობრივ საზოგადოებაში არასოდეს ეშინია, რომ ვინმე თავსლაფს დაასხამს. მონღოლმაც კი დააფასა კაცი, რომელიც სწორად ცხოვრობდა და მისი თავდადების გამო ტანჯვით სიკვდილისთვის განწირული თანამებრძოლები გაუთავისუფლა!**

და მაინც, რაში მდგომარეობს სწორად და არასწორად ცხოვრების საიდუმლო?

არასწორი ცხოვრებაა, როდესაც სარწმუნოების მიმდევარ მღვდელს ეკლესიაში სპეცრაზმით შეუვარდები, ტაძრის კარებს სატვირთო მანქანით შელეწავ, მოძღვარს წვერებით ითრევ, ხოლო მის დასაცავად შეკრებილ მრევლს ძვალ-რბილს გაუერთიანებ!

არასწორად ცხოვრებაა, როდესაც უსუსურ და დაუცველ პატიმარს მისგან ცრუ ჩვენების მოპოვების მიზნით გააუპატიურებ და მორგში მიცვალებულზე ჯაჭვით გამოაბამ!

არასწორად ცხოვრებაა, როდესაც უდანაშაულო ადამიანს ცილს დასწამებ, საქმეს შეუთითხნი და ციხეში იმ ბრალდებით გამოამწყვდევ, რისი ჩადენაც აზრად არ მოსვლია!

არასწორად ცხოვრებაა, როდესაც წინაპართა მიწას ჯერ ხონჩით მიართმევ მტერს, მერე კი მიმდევარ ბრბოს წაგებულ ომს მოგებულად წარმოუჩენ და კონცერტს გამართავ, ვიდრე ომის ეპიცენტრში ჯერ კიდევ არ გაციებულან პირტიტველა ბიჭების ცხედრები!

არასწორად ცხოვრებაა, როცა მიტინგზე წამებით დახოცილი ადამიანების ცხედრებს მაღაზიის სახურავზე შემოაწყობ და უტიფრად იტყვი, რომ ისინი სასტიკად დარბევის კი არა, დენის დარტყმის გამო დაიღუპნენ!

არასწორად ცხოვრებაა, როცა მსოფლიოს უტიფარ ტყუილს ეუბნები, „ჩემ დროს ქვეყანა შენდებოდაო“ — მაშინ, როცა იმ დროს ადამიანები კვნესოდნენ!

არასწორად ცხოვრებაა, როდესაც საუკუნეებით ნაწრთობ ქართულ ტრადიციებსა და ზნეობრივად ცხოვრების წესებს, ოჯახის ინსტიტუტს ვიღაც ევროპელი ავანტიურისტების მითითებით, 30 ვერცხლის საფასურად მისდგები და უმოწყალოდ ანგრევ!

სწორია — უფლის მიერ კაცობრიობისთვის დადგენილი წესებით ცხოვრება! არასწორია — ამ წესების გმობა, ამ წესების დამდგენელ უფალთან ომი! ხოლო სწორი ცხოვრებით მცხოვრებ ადამიანს თავზე ლაფს ვერავინ დაასხამს!

ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

შოთა მალაშხია
ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე

დღეს პოლიტიკური კლიმატის შემქმნელი პარტია არ არსებობს.

„ახალი თაობა“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი



ნატოს მოსაცდელში ყურყუტი კიდევ დიდხანს მოგვიწევს.

„ახალი თაობა“

ხათუნა გოგორიშვილი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

თუ არ დაგვხვრეტენ, „ოცნება“ არჩევნებზე 43 პროცენტს ვერ აიღებს.

„ახალი თაობა“

თამუნა ამონაშვილი
მომღერალი

მახსოვს, რუსები როგორ მთხოვდნენ, ქართული სიმღერები შეასრულეო... ტკბებოდნენ მოსმენით. რუსი ხალხი ძალიან თბილია! რაც ხდება რუსეთ-საქართველოს შორის, ეს უდიდესი ტრაგედიაა!

„კვირის პალიტრა“

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში

როცა 30 წელია, დამოუკიდებელი ხარ და მაინც სულრუსულ კვალს ეძებ, ეს უკვე კომიკურია. რუსულ კვალსა და გარე ძალებზე უფრო სახიფათო შიდაუტვინობაა.

„ახალი თაობა“

ავთანდილ სილაგაძე
აკადემიკოსი



ახლა, როდესაც ღარიბაშვილი ისევ ქვეყნის პრემიერია, შეიძლება ეკონომიკური გეგმა გაცოცხლდეს. ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რადგან მისი გამოყენება ქვეყანას სარგებელს მოუტანს.

„რეზონანსი“

„რასაც პატრიარქზე ლაპარაკობთ, იმაზე არ გრძნობთ უხერხულობას?“

*დიზაინერი **ზალიკო ბერგერი** და მსახიობი **იმედა კახიანი** საუბრობენ იმ დისკომფორტის შესახებ, რაც საკაშვილის რეპროჩიორებმა ბოლო ხანებში საზოგადოების ჯანსაღ ნაწილს შეუქმნეს.*

ზალიკო ბერგერი:

ჟურნალისტიკა იმას არ ნიშნავს, მიკროფონი ვილაცას პირში ატაკო და გამოიწვიო!

ზალიკო ბერგერი: — კახი კალაძის პრეზენტაციაზე ბიჭმა და გოგომ შემაჩერა... სანამ ბიჭი რაღაცას მეტყოდა, გოგო იმეორებდა: 53... 53-იო. საკრალური რიცხვია-მეთქი. 53 ჟურნალისტი სცემესო. ოპოზიციურ არხებზე 53 ჟურნალისტი ერთად არ გვინახავს, ახლა ყველა ერთად შეიკრიბა და თავი აცემინა? ისე კი, ამ პანდემიის პერიოდში რა დროს პრაიდი და რაღაც მსვლელობებია. რა გეპრაიდებათ? რატომ იწვევთ ხალხის აგრესიას?

— გკითხეს — აქ რომ მოხვედი, თავს უხერხულად არ გრძნობ, ჟურნალისტია გარდაცვლილიო?

— ძალიან სამწუხაროა... თქვეს — თვალი ჩალურჯებული ჰქონდაო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კლინიკიდან გასვლის მერე იმ ბიჭს გარეთაც უვლია, ფონიჭალაშიც დაუფიქსირებიათ... მისი გარდაცვალება ჟურნალისტების ჩაგვრასთან არ არის დაკავშირებული. საბოლოოდ დაადგენენ, რამ გამოიწვია ეს შედეგი. ვინც კახი კალაძესთან ჩემს მისვლას უხერხულ საქციელად თვლის, კითხვა მაქვს მათთან — **რასაც პატრიარქზე ლაპარაკობთ, იმაზე არ გრძნობთ უხერხულობას?**

მთელი მსოფლიო აღნიშნავდა, რომ ქართველი კალაძე მილანში თამაშობდა და ვარსკვლავი იყო, ამ დროს კი საქართველოში მისი ძმა მოიტაცეს და მოკლეს, ეს ნორმალურია? მაფია და აფერისტები იყვნენ ჩართული მისი ძმის მკვლელობის საქმეში. ახლა ეს ჟურნალისტები დარბიან და უხერხულობაზე კითხვებს სვამენ. **ჟურნალისტიკა იმას არ ნიშნავს, მიკროფონი ვილაცას პირში ატაკო და გამოიწვიო.** უნივერსიტეტში

ფილოსოფია-სოციოლოგიის ფაკულტეტზე ვსწავლობდი, საგანიც კარგად ვიცი და ქცევის ნორმებიც, მაგრამ ამათში ვერაფერი დავინახე, საიდან მოვიდნენ, ვინ არიან?!

— „მთავარი არხის“ ჟურნალისტისაგან შეწუხებულმა თეა წულუკიანმა მას მიკროფონი წაართვა, ხოლო ორიოდე დღის წინათ „ტვ პირველმა“ დასასვენებლად მყოფ პრემიერ-მინისტრის ბავშვებს მიაკითხა...

— ადამიანს მდგომარეობიდან თუ გამოიყვან, შეიძლება ვალდებულება დაივიწყოს და ამაზრზენ მოქმედებაზე ჟურნალისტს მიკროფონი თავში ჩაარტყას. პრემიერ-მინისტრის ბავშვებს რომ მიუვარდნენ, ჰგონიათ, ხალხში დადებით განწყობას გამოიწვევენ? პირიქით, აგრესიას გააღვივებენ! **ხალხის გაბიჟება უნდათ, მაგრამ იცოდნენ — რევოლუციას ველარ მოაწყობენ, სანაიას მკვლელობის დრო აღარ არის. ირაკლი ღარიბაშვილი კი ჩემი სიმპათიაა და ამას ხმამაღლა ვამბობ.**

— კახი კალაძეს დიდი ხანია, იცნობთ?

— 2001 წლიდან, როცა ჯერ კიდევ მილანში თამაშობდა. ჩვენმა საერთო მეგობარმა, ფეხბურთელმა **გიორგი დემეტრაძემ** გამაცნო... ვამაყობ კახისთან მეგობრობით. ქალაქის მერად მის წარდგენაზეც სიამოვნებით მივედი და ვთქვი: **ვულოცავ გამარჯვებას-მეთქი!** ვგრძნობ, ენამ მიყივლა — კახი აუცილებლად გაიმარჯვებს, ის ხომ გაჭირვებულ ხალხს უდგას გვერდით!

— კახი კალაძის მეუღლეს — ანუკი არეშიძეს ხელჩანთა — ქლაჩი დაუწუნეს, რომელზეც წარწერა იყო: ალისა საოცრებათა ქვეყანაში...

— ანუკი ძალიან კარგი გოგოა, ლამაზი, გემოვნებით ჩაცმული, თან მშვიდი და სათნო ადამიანი, ოთხი შვილის დედა, რომელიც უზომო პატივისცემას იმსახურებს! **სამთავრობო პერსონების ცოლების დაავადება რაც იყო, უგულავას ცოლის მაგალითზე ვნახეთ, როცა არ იცოდნენ, რა არის სირცხვილი და უხერხულობა, თვითმფრინავებით თბილისიდან ბათუმში დაქროდნენ, ცა ქუდად არ მიაჩნდათ და დედამიწა — ქალამნად.** და კიდევ: მეტი სალაპარაკო რომ ვერ ნახეს, ისღა მოიმიზეზეს, პრეზენტაციაზე სკამი რომ იდგა, კახი კავსაძე რატომ ეწერაო? — კახი კალაძემ კახი კავსაძეს პატივი მიაგო! — აი, ამიტომ ეწერა!!!

„ანუკი ძალიან კარგი გოგოა, ლამაზი, გემოვნებით ჩაცმული, თან მშვიდი და სათნო ადამიანი, ოთხი შვილის დედა, რომელიც უზომო პატივისცემას იმსახურებს!“

იმედა კახიანი:

კახი კალაძეს ალტერნატივა არ ჰყავს!

იმედა კახიანი: — კახის ბავშვობის ასაკიდან ვიცნობ. მახსოვს, სტუმრად ვიყავი მათთან, წვიმდა, პატარა კახი სკოლიდან მოვიდა, მამამისმა მითხრა — ახლა ცოტა დაისვენებს და გაკვეთილების მომზადებას ისე შეუდგება, თქმა არ დასჭირდება, მერე კი ვარჯიშზე წავაო... ამ წვიმაში-მეთქი? მიზანდასახულია და შრომა არ ეზარებაო. ცნობილი მწვრთნელი ფეხბურთში ვალერი ლობანოვსკი, რომელიც ფეხბურთელებს ვარჯიშში არ ზოგავდა, კახიზე ამბობდა — როცა ვარჯიშს ვრჩებით, კახი ისევ აგრძელებს, იმდენად მონდომებულიაო... **კახი ახლაც ამტკიცებს თავის შრომისმოყვარეობას და მომავალშიც ასე იქნება. მხარდაჭერას ვუცხადებ მას, შრომას დაფასება და დანახვა უნდა, კახი გაიმარჯვებს!**

— თბილისის მერობის კანდიდატად მის წარდგენაზე მთაწმინდის პარკში ბრძანდებოდით...

— დიახ. მომვარდა ვიღაც ჟურნალისტი — აქ რომ მოხვედი, არ გეთაკილებაო? რატომ უნდა მეთაკილებოდეს? მე ვინც მომწონს, მხარი იმას უნდა დავუჭირო!

ცხადია, მწყინს ახალგაზრდა კაცის დაღუპვა, ნეტავ, ეს არ მომხდარიყო. ვინც პროტესტს გამოხატავს, იმათგან ერთსაც კი არ უთქვამს — რა დაგვემართა, რატომ ვერ დავიცავით ეს ახალგაზრდა, საღ აზრს მოვუხმოთო... არავითარი სინანული ამ ტრაგედიაზე, პირიქით, მგონი, ფიქრობენ, ნეტა 10 დაღუპულიყო, მეტ აჟიოტაჟს ავტეხდითო. თანავუგრძნობ გარდაცვლილის ოჯახს, საკუთარ თავსაც ვადანაშაულებ ამ ტრაგედიაში, რაღაც შეგვეშალა, ვერ გავუფრთხილდით ჩვენს ახალგაზრდებს...

— ჩათვალეს, რომ ამის გამო პრეზენტაციაზე მისვლით თავი უხერხულად უნდა გეგრძნოთ...

— რატომ, გამოძიება არ დამთავრებულა. რადგან ამათ კახი კალაძე არ უნდათ და ირაკლი ღარიბაშვილის წასვლასაც ითხოვენ, ღარიბაშვილი უნდა წავიდეს და კალაძემაც არჩევნებში მონაწილეობა არ მიიღოს? გაიგონ — კახი კალაძეს ალტერნატივა არ ჰყავს! **ამათი მიზანი კი ქვეყნის არევაა, „ტვ პირველი“ დაქირავებული ადამიანებით ცდილობს სიტუაციის დაძაბვას —**

ჩემთვის ისინი ჟურნალისტები არ არიან. თავიანთ უფლებებზე რომ ლაპარაკობენ, მე რატომ მილახავენ უფლებას, ჩვეულებრივად გავიარო და ცხვირთან არ მომიტანონ ეს მიკროფონი!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

ლაშა ბექაური
ტოკიოს ოლიმპიადაზე პირველი ოლიმპიური ოქროს მფლობელი



ჩემი ბებია და დეიდა საბერძნეთში ემიგრაციაში არიან და მინდა, პირველ რიგში, მთავრობის მიერ ნაჩუქარი მილიონით ისინი ჩამოვიყვანო საქართველოში.

„რეზონანსი“

ბადრი ქუთათელაძე
დიდუბის პანთეონის დირექტორი

ვხუმრობ ხოლმე მეგობრებთან, დიდუბის პანთეონში რომ შევდივარ, ლამის „გამარჯობა“ ვუთხრა იქ დაკრძალულ დიდ ადამიანებს, იმდენი პირადი ნაცნობია მათ შორის-მეთქი.

„თბილისელები“

ნოდარ ტატიშვილი
მომღერალი

სამშენებლო კომპანიაში დავიწყე მუშაობა და ეს დამეხმარა, რომ სარჩო მქონოდა, მაგრამ რამდენი ჩემი კოლეგა ზის სახლში! ეს ხომ კატასტროფაა!

„კვირის პალიტრა“

მამა შალვა (კეკელია):

მართლმადიდებლობის შეურაცხმყოფელი გადაცემების დაწყებისთანავე თუ ტელევიზორებს გამოვრთავთ, არც რეიტინგი შეემატებათ და აღარც მათ პროვოკაციებს ექნება დასაყრდენი!

გვესაუბრება სიკეთისა და სიყვარულის ქადაგებით განთქმული დეკანოზი შალვა კეკელია, რომელსაც ვაკის ფერიცვალების ტაძარში ვესტუმრეთ:

— ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლაში რამდენიმე ტელევიზია გამოირჩევა. მათ აშკარად ერთი ხელი მართავს, რადგან სხვადასხვა ტელევიზიის ჟურნალისტები სხვადასხვა ლოკაციაზე ერთი და იგივე ფრაზებით მეტყველებენ, ერთსა და იმავე ცრუ ბრალდებებს უყენებენ ეკლესიას იმიტომ, რომ ჰყავთ ერთი მამა, ერთი დამბადებელი, ვისაც ღმერთის, ეკლესიის დაუძლეველი სურვილი აქვს და ის გახლავთ თვით ეშმაკი! **ყველა, ვინც ეკლესიას ებრძვის, ნებსით თუ უნებლიეთ, ამ ეშმაკს ემსახურება.** მე პირადად დიპლომის თემა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენას მივუძღვენი, სადაც მიმოხილულია ეკლესია კომუნისტური რეჟიმის დამკვიდრების პერიოდში. მინდა, გითხრათ, რომ მაშინდელ კომუნისტ „მკვლევართა“ რიტორიკა და ბრალდებები ერთი-ერთში ჰგავს დღევანდელ ცილისმწამებელთა დასკვნებს. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ მაშინ ტელევიზიები არ იყო და ეს ცილისწამებები გაზეთებით და პროკლამაციებით ვრცელდებოდა. **მაშინ გაზულუქებულ, მოქეიფე, ფაეტონში მონებივრე მღვდლებს ხატავდნენ, დღეს ჯიპების თემა აქვთ თითზე დახვეული.** მღვდლების გაპარსვასა და ტაძრებიდან გამოყრას თუ მაშინდელი კომუნისტი აქტივისტები მოითხოვდნენ, ამჟამად ეს ესტაფეტა პარლამენტის წინ **„ძალადობის გამპროტესტებელმა“ ვაი-ჟურნალისტებმა** აიტაცეს. უღირსი სასულიერო პირი ყოველთვის შეიძლება გამოიძებნოს და ის კიდეც უნდა დაისაჯოს, რაც მისთვისვე იქნება კარგი, მაგრამ ეკლესიაზე მასშტაბური შეტევა ასეთი სასულიერო პირის მხილებას კი არა, თვით ეკლესიის განადგურებას ისახავს მიზნად!

— „მოძალადე მღვდელმსახურების“ სიაში, რომელიც ე.წ. გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება „აი ფაქტმა“ გამოაქვეყნა, მეორე ადგილი გერგოთ... რით დაიმსახურეთ ეს „პატივი“?

— მიკერძოებულმა და გადაუმოწმებელმა ინფორმაციამ შეიძლება ადამიანს ცხოვრება დაუნგრიოს. ვინც 26 მღვდელს „მოძალადეობას“ აბრალებს, თუ ამას ვერ დაამტკიცებს, ჟურნალისტის სტატუსი უნდა შეუჩერდეს. „მთავარმა არხმა“ რუსეთის აგენტიც კი მიწოდა, მაგრამ არავის უზრუნია, ან ეს ინფორმაცია დაესაბუთებინა ან ცილისმწამებელ ჟურნალისტს პასუხი ეგო! მართლაც ძნელად მოსათმენია, როცა ეკლესიისა და სიწმინდეების დასაცავად გამოსულ მოქალაქეებს იქვე მყოფი ჟურნალისტები „პუტინისტებსა“ და „რუსეთის აგენტებს“ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე უწოდებენ... ამის მიუხედავად, დროულად შევაჩერე რამდენიმე კონფლიქტი, ტრიბუნაზე ავედი საზოგადოებას მოთმინებისა და თავშეკავებისკენ მოვუწოდე, მაგრამ ეს გამოსვლა რატომღაც არცერთმა ტელევიზიამ არ აჩვენა! არც ის უჩვენებიათ, როგორ გამოარიდეს მღვდლებმა ის ჟურნალისტები, რომლებიც შეგნებულად ცდილობდნენ შეკრებილი საზოგადოებისგან ძალადობის პროვოცირებას, პირდაპირ შეურაცხყოფდნენ მათ... უკვე აშკარაა, რომ ტელევიზიებს მიზნად დასახული აქვთ, მღვდელი მოძალადედ წარმოაჩინონ. არადა,

უმძიმესი სატანჯველი ელოდება მას, ვინც ცილისწამებით არის დაკავებული! პირველი ცილისმწამებელი თვით ეშმაკი იყო და როდესაც

ადამიანი სხვას ცილს სწამებს – ეშმაკს ემსგავსება!

— ღვთისმბრძოლობა, საყოველთაო გარყვნილება, მართალთა დევნა — წმიდა წერილის თანახმად ხომ მეორედ მოსვლის წინ უნდა მოხდეს? ნუთუ ბოლო ჟამია?

— უკვე მართლაც ცხადად ვხედავთ ეშმაკის გაბატონებას დედამიწაზე, რასაც ცოდვის დაკანონება მოჰყვა. ცოდვას სახელი დაეკარგა, ადამიანებს სიბილწე ნორმად მიაღებინეს — გარყვნილებასა და სიბნელეს დაარქვეს **„ფერადი“,** ხოლო ეკლესიას, რომელიც თავისი არსით წმიდა და ფერადია — უწოდეს **„სიბნელე“.** ადრე მრუშმა იცოდა, რომ მრუში იყო. მამათმავალმა იცოდა, რომ მამათმავლობდა. ახლა მამათმავალი სიამაყით გეუბნება თავისი ცოდვის შესახებ. სხვადასხვა ქვეყანაში ერთნაირსქესიანთა ქორწინება დაკანონდა, თვალსაჩინოა ხორციელი და სულიერი დეგრადაცია. ადამიანებს გონება და ფასეულობები ეცვლებათ, ცოდვა ადამიანისთვის მისაღები გახადეს! ეს მოვლენები მართლაც მიანიშნებს ბოლოო ჟამზე.

— კოვიდპანდემია ბოლოო ჟამის მოვლენების შემადგენელი ნაწილია? ავიცრათ თუ არ ავიცრათ?

— კოვიდპანდემიამ მართლაც შეცვალა სამყარო. ადამიანების ნაწილი თავის ცოდვებზე დააფიქრა და სინანულისკენ უბიძგა; მეორე ნაწილი — პირიქით — ღმერთსა და ეკლესიას ჩამოაშორა. რაც შეეხება აცრას — მე პირადად ვემიჯნები ყოველგვარ იძულებას. ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი და არჩევანს თავად აკეთებდეს.

ადამიანი თავად უნდა წყვეტდეს, ექიმთან მივიდეს თუ არა, წამალი დალიოს ან არ დალიოს... **როგორ შეიძლება, მე, როგორც სასულიერო პირმა, ვაქცინაციის წინააღმდეგ გავილაშქრო, ვაქცინაციით კაცობრიობამ ხომ მრავალი დაავადება დაამარცხა! მაგრამ ახლა ირკვევა, რომ კოვიდით ადამიანები ვაქცინაციის შემდეგაც სნეულდებიან, რომ სოციალური დისტანცია ვაქცინირებულებმაც უნდა დაიცვან და პირბადეც ატარონ, ამიტომ არა როგორც მღვდელმსახურს, არამედ, როგორც ადამიანს — ამ შემთხვევაში ეჭვი შემეპარა აცრის უპირატესობაში.** რაც შეეხება ეკლესიის პოზიციას, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს მრევლის დაყოფა აცრილებად და აუცრელებად. სინოდმა დაადგინა, რომ მოძღვრებს არა აქვთ უფლება, ადამიანებს აუკრძალონ ან დაავალონ აცრა.

— წმიდა წერილის თანახმად, პლანეტაზე უნდა გამეფდეს ანტიქრისტე, რომელიც მოსახლეობას თავისი დამღით აღბეჭდავს. როცა საუბარი უკვე იძულებით ვაქცინაციაზე ჩამოვარდა, ეს არ იწვევს ეკლესიაში ეჭვებს, რომ ანტიქრისტე ამ მეთოდით ისარგებლებს?

— ანტიქრისტესთვის ტახტის მზადება რახანია, მიმდინარეობს. ნელ-ნელა იხვეწება მოსახლეობის აღრიცხვისა და თვალთვალის მეთოდებიც — ინტერნეტის, აიდი ბარათების და სხვა საშუალებებით, მაგრამ **ჩვენ ვალდებულნი ვართ, საკითხები სწორად დავალაგოთ, რათა მავანმა ეკლესია ტექნიკური პროგრესის მოწინააღმდეგედ არ შერაცხოს.** ჯერჯერობით ის საფრთხე არ დგას, რომ ვაქცინაცია ანტიქრისტეს დამღის მიღებასთან იყოს გაიგივებული. **მთავარია, ვაქცინაციამ იძულებითი ფორმა არ მიიღოს და ადამიანებს თავად მისცეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება — აიცრან თუ არ აიცრან.** მითუფრო,

არ შეიძლება, ადამიანი სამსახურიდან გაათავისუფლო იმის გამო, რომ არ აიცრება ან ტაძარში მოსვლა აუკრძალო, თუ აიცრება.

— სიწმინდეების დასაცავად ერის ქუჩაში გამოსვლა უკვე აპრიორში ძალადობად ფასდება. რა ვიღონოთ ამ სიტუაციაში?

— ძალადობა ქრისტიანობაში მიუღებელია. **5 ივლისს ჩვენ პროვოკაციების არიდება რომ მოგვეხერხებინა, საქართველოში უზნეობის აღლუმს, ლგბტ პრაიდის ჩატარებას ვერასოდეს ვერავინ ვერ გაბედავდა!** სამწუხაროდ, ვიღაცები წამოეგნენ ოსტატურად დადგმულ პროვოკაციებს. საჭიროა, ამ ვითარებაში გამოსავალი ვიპოვოთ, პროვოკაციებზე პასუხის ქრისტიანულად გაცემა ვისწავლოთ! არც ტელევიზიებია პრობლემა — **უკანასკნელი მოვლენების უკუღმა გაშუქების გამო მათ უკვე ძალიან ბევრი მაყურებელი დაკარგეს.** მართლმადიდებლობის შეურაცხმყოფელი გადაცემების დაწყებისთანავე თუ ტელევიზორებს გამოვრთავთ, არც რეიტინგი შეემატებათ და აღარც მათ პროვოკაციებს ექნება დასაყრდენი!

„როგორ შეიძლება, მე, როგორც სასულიერო პირმა, ვაქცინაციის წინააღმდეგ გავილაშქრო, ვაქცინაციით კაცობრიობამ ხომ მრავალი დაავადება დაამარცხა! მაგრამ ახლა ირკვევა, რომ კოვიდით ადამიანები ვაქცინაციის შემდეგაც სნეულდებიან, რომ სოციალური დისტანცია ვაქცინირებულებმაც უნდა დაიცვან და პირბადეც ატარონ, ამიტომ არა როგორც მღვდელმსახურს, არამედ, როგორც ადამიანს — ამ შემთხვევაში ეჭვი შემეპარა აცრის უპირატესობაში!“

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

ნელი ბერაია
თვითნასწავლი მხატვარი

ყველაზე საშინელი წყევლა სიბერეში მარტო დარჩენა ყოფილა — გარდამეცვალნენ მეგობრებიც, ნათესავებიც, ერთადერთი შვილიშვილი მყავს და არც ვიცნობ.

მინდა, ჩემს ნახატებს პატრონი გამოუჩნდეს. მხოლოდ იმას ვნატრობ, რომ ჩემი სახელობის მუზეუმი გაიხსნას, სადაც გამოიფინება და შემდეგ სახელმწიფოს დარჩება. **ვჩუქნი ჩემს 300 000 დოლარად შეფასებულ ნამუშევრებს მას, ვინც ჩემს სურვილს აასრულებს.**

„კვირის პალიტრა“

ნინო ორდენიძე
ყოფილი მოდელი, სამოქალაქო აქტივისტი

მე და ჩემი მეუღლე **ლევან გვაზავა** 15 წელია, ერთად ვართ, ის ჩემთვის ყველაზე საიმედო მეგობარია. მართალია, პოლიციის გენერალ-მაიორია, მაგრამ ვხუმრობ — ოჯახში გენერალისიმუსი მაინც მე ვარ-მეთქი. მისი აზრი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია.

„კვირის პალიტრა“

გია ჯაჯანიძე
ტელეწამყვანი

ერთ მშვენიერ დღეს მივხვდი სიცოცხლის არსს. გავიაზრე სამყაროს მიზიდულობა და ენერგია. ჩემმა გონებამ მძაფრდ აღიქვა სიცოცხლის ძალა და გარდაუვალი გარდაცვალება, **ამის შემდეგ მთლიანად გავთავისუფლდი და შეიცვალა ჩემი მსოფლმხედველობა. მას შემდეგ არ აღმინიშნავს არცერთი დღესასწაული.**

ჩემთვის ყოველი დღე ახალი წელია, ყოველი დღე — შობა, ყოველი დღე — აღდგომა და ყოველი დილა — დაბადების დღე.

„ახალი თაობა“

ნინო ლეჟავა
მსახიობი

მინდა, ყველას ვუთხრა, რომ **დაფიქრდნენ, სანამ რაიმე სიტყვას წარმოთქვამენ,** რადგან სიტყვას უდიდესი ძალა აქვს. დედამ მამაჩემს დაკრძალვის დროს დაატირა — ვიცი, **უჩემოდ ვერ გაძლებ, ცოტა მაცალე, ნინოს დავეხმარები და ორ წელში შენთან წამოვალო.** ზუსტად ორ წელში, მამაჩემის დაბადების დღემდე ორი კვირით ადრე გარდაიცვალა.

„სარკე“

გამაოგნებელი ციფრები და ცნობები იმის შესახებ, თუ რატომ არის საქართველოსა და ქართველი ხალხის საქმე ცუდად!

შოთა აფხაიძე:

როგორც ებრაელები დაბრუნდნენ ისრაელში, ჩვენც ისე უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში და ჩვენი სამშობლო ამ ლიბერალ-ფაშისტებისა და პედორასტებისგან *(ცენზურა ჩვენია. რედ.)* გავათავისუფლოთ!

საქართველოში ლიბერალ-ფაშისტთა დიქტატურა მძვინვარებს! თამარ კინწურაშვილი, რომელმაც „საზოგადოებრივი მაუწყებლობის“ გენდირექტორობის დროს ათეულობით მილიონი „გაასუხარა“ და ამისთვის კაციშვილი პასუხს არ სთხოვს, დღეს უკვე ინტერნეტჟანდარმად და იმ მაჭარალეფიშ შეფინიად მოგვევლინა, რომელიც ევროსაბჭოსა და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში „დანოსს დანოსზე“ აგზავნის და პოლიტიკაში, ბიზნესსა თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში იმ ეთნიკური ქართველების შერისხვას ითხოვს, რომლებიც მართლმადიდებლობისა და ეროვნული ფასეულობების მიმართ გასაოცარ ერთგულებას ამჟღავნებენ. პოლიტოლოგი შოთა აფხაიძე აცხადებს, რომ გასაიდუმლოებული ორგანიზაცია „სამეთვალყურეო საბჭო“, რომელიც მასონებმა, „კაგებეშნიკებმა“ და საბჭოთა გეი-მაფიის ლიდერებმა საქართველოში 1992 წელს შექმნეს, წარმოადგენს ლიბერალ-ფაშისტურ ორგანიზაციას, რომელიც ქართველი ერის სეგრეგაციასა და აპარტეიდს ახორციელებს:

— რაც დღეს საქართველოში ხდება, ამას თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ ლიბერალ-ფაშისტების მიერ ქართველ ერზე დაწესებული ტოტალიტარული კონტროლი, რომელსაც საფუძველი ჯერ კიდევ ეროვნული მოძრაობის ზეობის ეპოქაში ჩაეყარა. დასავლეთისა და თურქეთის სპეცსამსახურების მიერ მართული ქართველი ლიბერალ-ფაშისტები ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პირობებში თავიანთი გეგმების პირდაპირ განხორციელებას ვერ ახერხებდნენ, მაგრამ, როგორც კი მათმა პატრონებმა საქართველოში ეროვნული ხელისუფლების დამხობა მოახერხეს, ისინი შეტევაზე გადავიდნენ და შექმნეს სისტემა, რომლითაც ყველა ქართველი პატრიოტი და საღად მოაზროვნე მამულიშვილი დაბლოკილი და გვერდზე გაჩოჩებულია როგორც ტელევიზიებსა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა ელექტრონულ საშუალებებში, ისე პოლიტიკაში, ბიზნესში, მეცნიერებასა და თვით ხელოვნებაშიც კი. ერთადერთი, სადაც მათ ძალაუფლების ხელში აღება ვერ შეძლეს, არის სპორტი. ასე რომ, როცა შეკითხვა გაგვიჩნდება — პოლიტიკასა თუ ბიზნესში ეროვნული სულის მქონე ადამიანები რატომ არ არიანო? — მაშინვე გვახსოვდეს, რომ ჩვენი სეგრეგაციის მიზეზი არის ის საშინელი სისტემა, რომელიც დასავლეთისა და თურქეთის სპეცსამსახურების მიერ მართულმა **ლიბერალ-ფაშისტებმა** საქართველოში შექმნეს!

ლაშა ბუღაძე

— ბატონო შოთა, მაინც რას წარმოადგენს ეს სისტემა და ვინ ჩამოაყალიბა ეს საშინელი სტრუქტურა?

— ქართული ქრისტიანული მსოფლმხედველობის, ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ტრადიციული ღირებულებებისა და ფასეულობების წინააღმდეგ ლიბერალ-ფაშისტური სეგრეგაციის პოლიტიკა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი ელჩის **კენტ ბრაუნის** დროს დაინერგა. ვიდრე საქართველოში გადატრიალება მოხდებოდა და ზვიად გამსახურდიას ქვეყნიდან გააძევებდნენ, მანამდე საქართველოს პირველ პრეზიდენტს მალთაყვის სამთავრობო რეზიდენციაში მასონთა შვიდკაციანი დელეგაცია ესტუმრა. ისინი ზვიად გამსახურდიასგან მოითხოვდნენ მნიშვნელოვან სახელმწიფო პოსტებზე უეროვნებო, უშუბლისძარღვო და, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, მათ მიერ ხელდასხმული ჰომოსექსუალებისა და ანტიმართლმადიდებლების დანიშვნას. ზვიად გამსახურდია მასონების ამ შემოთავაზებას, ცხადია, არ დათანხმდა და კაბინეტიდან გააძევა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო საქართველოს ეროვნული პრეზიდენტის წინააღმდეგ შევარდნაძის მიერ დაფინანსებული და შეგულიანებული ოპოზიციის გააფთრებული თავდასხმა, რასაც, საბოლოო ჯამში, კანონიერი პრეზიდენტისა და ხელისუფლების დამხობა მოჰყვა. გადატრიალების შემდეგ, როცა ამერიკამ საქართველოში თავისი პირველი ელჩი **კენტ ბრაუნი** დანიშნა, ცნობილმა ქართველმა მასონებმა და საბჭოთა „კაგებესა“ და გეი-მაფიის წარმომადგენლებმა — **ლევან ბერძენიშვილმა, დავით ბერძენიშვილმა, გია ნოდიამ, გია ბუღაძემ, გელა ჩარკვიანმა, ლევან ასრაწიან-რამიშვილმა, ლანა ღოღობერიძემ, გიგა ბოკერიამ, ნოდარ ლადარიამ** და სხვებმა დააფუძნეს ორგანიზაცია „სამეთვალყურეო საბჭო“ და შექმნეს დოკუმენტი „Black List“, რომელშიც შეიყვანეს ყველა ის პატრიოტი და ცნობილი ქართველი, რომლებიც როგორც პოლიტიკაში, ისე ბიზნესსა და ცხოვრების ყველა სფეროში უნდა დაბლოკილიყვნენ. ეს „შავი სია“, რომელშიც თავდაპირველად **დაახლოებით 1300 კაცი** აღმოჩნდა, 1993 წელს ქართველმა მასონებმა და „კაგებეშნიკებმა“ გადასცეს ამერიკის მაშინდელ ელჩს კენტ ბრაუნს, რომელმაც, თავის მხრივ, უცხოეთის დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს როგორც პოლიტიკის, ისე სამართლის, კულტურის, მეცნიერებისა და ბიზნესის მიმართულებით ნიშანი მისცა, რომ ეს ადამიანები ყველგან დაბლოკილიყვნენ!

— მაინც რა მექანიზმებით ხდებოდა და ხდება „სამეთვალყურეო საბჭოს“ მიერ პატრიოტი ქართველების დაბლოკვა და პოლიტიკასა და ბიზნესში მათი არგაკარება?

— სქემა უმარტივესია — **„სამეთვალყურეო საბჭოს“** მიერ მიზანში ამოღებული და „Black List“-ში შეყვანილი ქართველი მამულიშვილები დასავლეთის დიპლომატიური მისიებისა და სპეცსამსახურების მიერ ცხადდებიან **„ჰომოფობებად“, „რელიგიურ ექსტრემისტებად“, „მარგინალებად“, „ტერორისტებად“, „მოძალადეებად“ და „არასანდო ელემენტებად“,** რომელთა გაკარებაც სახელისუფლებო და ბიზნესტრუქტურებთან არ შეიძლება. ამ დამანგრეველი პოლიტიკის შედეგად, რომლის შესახებაც საქართველოს მოსახლეობამ, ფაქტობრივად, არაფერი იცის, 2000-ან წლებში „თავისუფლების ინსიტუტმა“ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტთან და „სოროსის ფონდთან“ ერთად „Black List“-ის საშუალებით შეძლო 35 ათასი პატრიოტი ქართველის დაბლოკვა, პოლიტიკური ველის ულტრალიბერალური უზურპაცია და ეროვნული ცნობიერების ადამიანების აუტსაიდერებად გადაქცევა.

შევარდნაძის მმართველობის დროს მასონურმა და „კაგებეშნიკურმა“ „სამეთვალყურეო საბჭომ“, რომლის წევრთა შორის, სხვათაშორის, ბევრი ცნობილი პედორასტია **(ცენზურა ჩვენია. რედ.)**, შეძლო და მოახერხა ის, რომ ნიჭიერი და პატრიოტი ქართველების ნაცვლად სახელმწიფო უმნიშვნელოვანეს თანამდებობებზე დანიშნა ზურაბ ჟვანიას გუნდის ისეთი უნიჭო და ვერაგი წევრები, რომლის კრებსითი სახეა, მაგალითად, ყელამდე სისხლში ამოთხვრილი და ათასგვარ უბედურებაში გარეული **გიორგი ბარამიძე.**

სწორედ ამ დაჯგუფებამ წამოსწია წინა პლანზე გაუკუღმართებული აზროვნების პატრონი **ლაშა ბუღაძე** და მისთანები, რომლებმაც ქართული ტელესივრცე წალეკეს.

მასონთა, „კაგებეშნიკთა“ და გეი-

გია ბუღაძე, ლევან რამიშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, გია ნოდია, ნოდარ ლადარია, ლანა ღოღობერიძე

„სწორედ ამ დაჯგუფებამ წამოსწია წინა პლანზე გაუკუღმართებული აზროვნების პატრონი ლაშა ბუღაძე და მისთანები, რომლებმაც ქართული ტელესივრცე წალეკეს!“

კვირგვინოსნები

ნინო ბურჯანაძე
„ერთიანი საქართველოს“ ლიდერი

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ მაინტერესებს, პარლამენტი ვერაფერს ცვლის. **არ გადამრიოთ ახლა — ქუთაისის მერად დავასახელო თავი თუ ჭიათურის?!**

„მთავარი არხი“

ირმა ინაშვილი
„პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი

ივანიშვილმა ისე გულმოდგინედ „იღვაწა“ მათ გადასარჩენად, რომ ბოლოს „ქართული ოცნება“ გადააკეთა „ნაციონალურ ოცნებად“.

„ტაბულა NEWS“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

ქართული მედიის ნაწილი გაემიჯნა ნამდვილ ჟურნალისტიკას. **რამდენიმე მედიამენეჯერმა პირდაპირ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქცია ტელევიზიები და თან ისე, რომ დამოუკიდებელ მედიას უწოდებენ თავს.** მათგან განსხვავებით, „გირჩი-ტვ“-ს აქვს სინდისი და პირდაპირ ამბობს, რომ პოლიტიკური ინტერესების გამტარებელი პარტიული ტელევიზიაა.

„კვირის პალიტრა“

დათო ტურაშვილი
მწერალი

ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი უბედურება სწორედ ის არის, რომ **ქართველი პოლიტიკოსების უმრავლესობა სიმპათიურად მხოლოდ მაშინ გამოიყურება, როცა ოპოზიციაშია...** ხელისუფლებაში რომ ხვდებიან, მერე იმ მხეცებს ემსგავსებიან, მანამდე რომ თვითონაც ებრძოდნენ.

„გზა“

ვახტანგ მაისაია
ექსპერტი სამხედრო-პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში

შეიძლება, ჯიჰადიზმის ტალღა ჩვენი ქვეყნისკენაც წამოვიდეს.

„ახალი თაობა“

მაფიოზთა „სამეთვალყურეო საბჭო“ წყვეტდა და წყვეტს, თუ ვინ უნდა გამოჩნდეს ტელევიზორში, ვინ რომელ არხზე და რა პოზიციაზე უნდა დაიწყოს მუშაობა, ვინ რა ფერის მიკროფონი დაიჭიროს ხელში და ა.შ.

„სახელმწიფომ უნდა შეწყვიტოს თამარ კინწურაშვილისა და მისთანა მავნებლური ორგანიზაციების დაფინანსება!“

უკანასკნელ ხანს „სამეთვალყურეო საბჭომ“ საქართველოდან 4700 ქართველზე გაგზავნა ევროსაბჭოში ე.წ. დანოსი, რათა მოხდეს მათი დაბლოკვა. ესენი არიან ძირითადად ოჯახიშვილები, პატრიოტები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები და მებრძოლი სულის მქონე ეთნიკური ქართველები, რომლებიც ამ ლიბერალ-ფაშისტურ სეგრეგაციასა და აპარტეიდს არ ეგუებიან!

— თქვენ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია?

— ცნობა იმის შესახებ, რომ ქართველმა მასონებმა, „კაგებეშნიკებმა“ და გეი-მაფიოზებმა ევროსაბჭოში „დანოსი“ გაგზავნეს, ერთ-ერთ უცხოელ დიპლომატს ჩაუვარდა ხელში. როგორც აღმოჩნდა, ქართველი ერის წინააღმდეგ დაქოქილია უზარმაზარი მანქანა, რომლის წინა რიგებშიც დგანან — **თამარ კინწურაშვილის „მითების დეტექტორი“ და „ფაქტ-ჩეკი“,** რომლებსაც USAID, „სოროსის ფონდი“, „დასავლეთ-აღმოსავლეთის ინსტიტუტი“ და საქართველოს ბიუჯეტიც კი აფინანსებს. თამარ კინწურაშვილის „მითების დეტექტორისა“ და „ფაქტ-ჩეკის“ წლიური ბიუჯეტი **82 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტია.** კინწურაშვილს ორივე ამ ორგანიზაციაში ოფიციალურად მხოლოდ 130 თანამშრომელი ჰყავს დეკლარირებული, მაგრამ, სინამდვილეში, ამ თანამშრომლების რიცხვი 1500 კაცს აღემატება. **ეს ის რეპრესიული, ლიბერალ-ფაშისტური ჯგუფია, რომელიც ვითომდა დეზინფორმაციასა და სიძულვილის ენას ებრძვის და ამ დროს ფეისბუქში, ინსტაგრამში და ტიკტოკის ქართულენოვან სეგმენტში უმკაცრეს ცენზურას აწესებს.**

— თამარ კინწურაშვილი ამ საქმეში მარტოა?

— კინწურაშვილთან ერთად ქართველი ერის სეგრეგაცია-აპარტეიდს ასევე ემსახურებიან: **ეთერ ბუზიაშვილი, ანინა ტეფნაძე, თამარ ჩერგოლეიშვილის „ტაბულა“, ლევან ბერძენიშვილი, ქეთი ხუციშვილის** „სოროსის ფონდი“, **გიგა ბოკერია, ლევან ასრაწიან-რამიშვილი, ლაშა ბუღაძე, გიორგი მშვენიერაძე, ეკა გიგაური, ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძე,** სახალხო დამცველი **ნინო ლომჯარია,** ლგბტ ლიდერი **გიორგი თაბაგარი,** კახა ბენდუქიძის „თავისუფალი უნივერსიტეტის“ მთელი ბორდი 500-კაციან ვოლანტიორ სტუდენტებთან ერთად, **ბიბი თევზაძის დაჯგუფება და „ილიაუნი“** და ასევე **სერგო რატიანი და „თავისუფლების ინსტიტუტი“ გიორგი მელაძესთან** ერთად. მთელი ეს ხროვა საქართველოში ფლობს დაახლოებით 5-ათასკაციან მობილურ ჯგუფს და მხოლოდ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ამ ხალხმა დასავლეთისგან ფინანსური დახმარების სახით **85 მილიონი ამერიკული დოლარი** მიიღო. ეს ჯგუფი ციფრულ მედიასა და სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებით კი ფეისბუქში აბსოლუტურად ყველაფერს აკონტროლებს. ესენი არეპორტებენ და ბლოკავენ მათთვის არასასურველ პიროვნებებს და თხემით ტერფამდე სწავლობენ თითოეული პიროვნების პროფილს. მათ შორის სწავლობენ იმ ქართველების პროფილებს, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან სამუშაოდ ან სასწავლებლად და მყარად დგანან ქრისტიანულ ფასეულობებსა და ეროვნულ ნიადაგზე. დიახ, ეს მახინჯები სწავლობენ ასეთი ქართველების პროფილებსაც და უცხოეთში მათ დამსაქმებლებს ან სასწავლებლების რექტორებს უგზავნიან რეპორტებს, რომ ისინი სამსახურიდან და სასწავლებლიდან გამოაძევონ, როგორც „ჰომოფობები“, „ბნელები“, „კრემლის აგენტები“ და „რელიგიური ექსტრემისტები“... **მთელ ამ ტექნიკურ სამუშაოს ასრულებს და „დანოსჩიკების“ გუნდს ხელმძღვანელობს თამარ კინწურაშვილი.**

— დავიჯეროთ, მხოლოდ 85 მილიონ დოლარად არის შეფასებული ამ მავნებლური ჯგუფის საქმიანობა?

— რას ბრძანებთ,

85 მილიონი დოლარი ლიბერალ-ფაშისტებმა და ქართველი ერის სეგრეგაცია-აპარტეიდის ავტორებმა დასავლეთისგან მხოლოდ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მიიღეს,

თორემ დადგენილი ფაქტია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და „სოროსის ფონდმა“ 1993- 2012 წლებში ქართული საკადრო პოლიტიკიდან და ბიზნესიდან მენტალურად ქართველების გასაძევებლად და მათ ადგილზე გვარგადაკეთებული გენეტიკური დივერსანტების, სოდომისტებისა და ულმერთოების ჩასანერგად დაახლოებით 6 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარი დახარჯეს. 2012 წლის შემდეგ ეს დანახარჯი დაახლოებით **9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს** აღწევს და თანხის ოდენობა 40 პროცენტით არის გაზრდილი! ლიბერალ-ფაშისტური „სამეთვალყურეო საბჭოს“ საქმიანობამ თავისი შედეგები უკვე გამოიღო. კერძოდ, თუ 1993-2012 წლებში საჯარო სამსახურში, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებებში, ასევე ბიზნესში 150 ათასი ქართველი პატრიოტი დაიბლოკა, 2012-2021 წლებში ამ ციფრმა 370 ათასს გადააჭარბა.

— რაში ხედავთ გამოსავალს?

— გამოსავალს ვხედავ იმაში, რომ სახელმწიფომ უნდა შეწყვიტოს თამარ კინწურაშვილისა და მისთანა მავნებლური ორგანიზაციების დაფინანსება. სხვათაშორის, იმ „დანოსში“, რომელიც კინწურაშვილმა და მისმა ხალხმა სულ ახლახან 4700 კაცზე გაგზავნეს ევროსაბჭოში, თამარ კინწურაშვილი კატეგორიულად ითხოვს, არცერთი ეს ქართველი არ შეუშვან ევროკავშირის ტერიტორიაზე! საყურადღებოა ის ინფორმაციაც, რომელსაც ვფლობ... საქმე ის გახლავთ, რომ ჩემი წყაროებით, თურქეთის სპეცსამსახურებიც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ამ საქმეში და მთელი ეს ლიბერალ-ფაშისტური ნაგავი და, მათ შორის, „ფორმულა“, „ჰუტავიზია“ და „მთავარი არხი“ თურქული ფულითაც ფინანსდებიან, რათა საქართველოში უფრო კარგად აირიოს სიტუაცია და ქვეყანა ნეოოსმალისტური ძალების გავლენის ქვეშ მოექცეს, ანუ **საქართველოს წასაქცევად და ამ ქვეყნის ქართველებისგან გასაწმენდად ყველა გაერთიანდა — დასავლეთელი ლიბერალ-ფაშისტებიც და ნეოოსმალებიც!** ჩვენ დღეს, ფაქტობრივად, გიგა ბოკერიას ჩაჯ...ულ (ცენზურა ჩვენია. რედ.) პარტიასა და სულელ „გირჩელებს“ კი არ უნდა ვებრძოლოთ, არამედ ჩვენი სამიზნე უნდა იყოს **თამარ კინწურაშვილი და მისი ლიბერალ-ფაშისტური ხროვა,** რომელმაც მედიასა და ინტერნეტსივრცეზე ტოტალური კონტროლი დააწესა! ჩვენ სახელმწიფოს უნდა მოვთხოვოთ, რომ საქართველოში გეი-მაფიისა და ლიბერალ-ფაშისტების პარპაში უნდა დასრულდეს და საკვანძო პოლიტიკურ თანამდებობებზე ქართული მენტალიტეტის მქონე მართლმადიდებელი ქართველები დაინიშნონ!

„საკვანძო პოლიტიკურ თანამდებობებზე ქართული მენტალიტეტის მქონე მართლმადიდებელი ქართველები უნდა დაინიშნონ!“

სახელმწიფომ უნდა გვიპასუხოს, თუ რატომ არის განათლების სამინისტრო ნაცსექტანტებისა და გარყვნილი სოდომისტების ბუნაგი და რატომ ვერ ინიშნებიან ქართული დიპლომის მქონე ეროვნული კადრები ნამყვან სახელმწიფო თანამდებობებზე?

საქართველოში პედორასტებისა (ცენზურა ჩვენია. რედ.) და ლიბერალ-ფაშისტების წინააღმდეგ ბახტრიონის აჯანყება უნდა მოეწყოს, თორემ ჩვენი შვილების თაობის შემდეგ ქართველის სახსენებელი პირისაგან მიწისა გაქრება!

როგორც ესპანელებმა დაიბრუნეს თავიანთი სამშობლო და არაბები გარეკეს ესპანეთიდან, ჩვენც ისე უნდა მოვიქცეთ. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეუბნებით — როგორც ებრაელები დაბრუნდნენ ისრაელში, ჩვენც ისე უნდა დავბრუნდეთ საქართველოში და ჩვენი სამშობლო ამ ლიბერალ-ფაშისტებისა და პედორასტებისგან (ცენზურა ჩვენია. რედ.) გავათავისუფლოთ!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ჰერმან საბო
„გირჩის“ შეფი

მითი, რომ პოლიტიკოსი ძალიან სერიოზული და შარავანდედით მოსილი უნდა იყოს, რომელსაც მხოლოდ ჭკვიანური საუბარი შეეფერება, დასანგრევია.

ვაპირებთ, გავხსნათ სკოლა, რომლის მსგავსიც საქართველოში არ იქნება — მთავარი მიმართულება იქნება, აღმოვაჩინოთ ბავშვის ბუნებრივი ინტერესები და დავეხმაროთ, იპოვოს ბედნიერება. ვეცდებით, ყველა სკოლა გავათავისუფლოთ ზედამხედველობისგან. დღეს ხომ არავინ გეკითხებათ, რა საგნები გინდათ ასწავლონ თქვენს შვილებს ან როგორ სკოლაში გინდათ იარონ? **პარლამენტი შეიძლება იყოს ერთდროულად გართობისა და საქმის კეთების ადგილი.**

„კვირის პალიტრა“

ლევან ბერძენიშვილი
რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი

ღარიბაშვილი დამთავრებულია, პირობას გაძლევთ, ბოლომდე ვერ მიაღწევს! არ სრულდება მიშელის დოკუმენტი, ამიტომ, ევროკავშირი უნდა ჩაერიოს უკვე. **რაც მათ გაუკეთეს ლგბტ თემს, ეს დაუსჯელი ვერ დარჩება.** ეს იყო ევროპული, ამერიკული და საერთო მსოფლიო ღირებულებების თავზე გადახევა.

„ახალი თაობა“

კახა მამულაშვილი (მამულიჩი)
პროდიუსერი

ბოდიში, მაგრამ სულ ვასრულებთ ამ რეგულაციებს. შარშან სახლში დავსხედით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ჩვენს სფეროს საერთოდ არ დაეხმარა. წელს ავიცერით, იმიტომ, რომ მუშაობა დაგვეწყო და გვეუბნებიან, თუ სხვები არ აიცრებიან, არ იმუშავებთო, ანუ რა უნდა ვქნათ?

„ახალი თაობა“

გიორგი კეპულაძე
„საზოგადოება და ბანკების“ ხელმძღვანელი

თუ ბევრმა მსესხებელმა სესხების გასტუმრება ვერ შეძლო, ბანკებს ლიკვიდობის პრობლემა დაუდგება.

„რეზონანსი“

დასაწყისი იხ. „ა–დ" №31

ვაგრძელებთ ინტერვიუთა ციკლს ცნობილ ბლოგერ ნათია ქოლუსისთან, რომელმაც 6 წელზე მეტი იცხოვრა კანადაში და საკუთარ თავზე გამოცადა ლგბტ მაფიის სატანისტური იდეოლოგიის კაცთმოძულეობა:

„ფსევდო-ლიბერალების მხრიდან „სიძულვილად" შეიძლება, მღვდლის ჩვეულებრივი ქადაგებაც მოინათლოს!"

ნათია ქოლუსი:

ეს კატასტროფაა! ამის იქით უკვე აღარაფერია!

— სამწუხაროდ, ჩვენი ტელემედია კრინტს არ ძრავს, რეალურად რა პროცესები მიმდინარეობს იმ დასავლეთში, რომლისკენაც ასე ბრმად მივისწრაფვით, გვიმალავენ, რა ჯოჯოხეთიც იქ ტრიალებს! **აი, ახლა, რომ გითხრათ, დასავლეთში კაცების, როგორც ასეთების, წაშლას აპირებენო, ხომ გაგეცინებათ?!**

— კაცების წაშლაში რას გულისხმობთ?!

— აი, სულ ახალი ინფორმაცია, რომელიც მსოფლიო მედია-გიგანტმა „სი-ენ-ენ"-მა გაავრცელა: **„ქალებთან შედარებით, კაცები უფრო მეტი ნახშირორჟანგის კვალს ტოვებენ, მათი მანქანებისა და ხორცის მოყვარულობის გამო".** ხომ სასაცილოა?! მაგრამ, ნურას უკაცრავად, ეს უკვე პოლიტიკის რანგში აყვანილი იდეოლოგიაა! ეს არის ეგრეთ წოდებული „გლობალური დათბობის" იდეოლოგიის ტერორისტული განშტოება, რომლის მეშვეობითაც ცალკე კაცებს ებრძვიან, ცალკე — ხორცის მჭამელ კაცობრიობას!

მოგეხსენებათ, ესენი მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს ღიად ებრძვიან, დედამიწაზე ძროხები ისე მომრავლდნენ, რომ უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან ეკოლოგიასა და სითბურ სტაბილურობასო!

— ანუ რადგანაც ბევრ ბალახს ჭამენ?!

— არამხოლოდ! მთელი მეცნიერული კვლევები ეძღვნება იმის მტკიცებას, რომ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ბოდიში და, ხშირი დაბოყინებითაც კი აბინძურებს გარემოს! **ეს კიდევ იმისთვის კეთდება, რომ ტრანსნაციონალურმა კორპორაციებმა გენმოდიფიცირებული ტექნოლოგიებით წარმოებული ხელოვნური ხორცით ჩაანაცვლონ ნატურალური პროდუქტი!** ეს „გლობალური დათბობა" კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი აფერაა, რათა ადამიანები ხელოვნური გენმოდიფიცირებული ხორცით კვებაზე „შესვან!" თან, აგერ, მამაკაცებიც დანიშნეს „დამნაშავეებად"!

მოდით, კვლავაც ფაქტებით ვისაუბროთ: 29 ივლისს კანადის პრემიერმა **ჯასტინ ტრიუდომ** ოფიციალურად ხელი მოაწერა ახალ კანონს, რომლითაც ხელისუფლება აბსოლუტურ კონტროლს აწესებს სოციალურ ქსელებზე! ამ კანონის მიხედვით, უზარმაზარი ფულადი ჯარიმით დაისჯება ყველა სოციალური მედიის პლატფორმა, როგორიცაა ფეისბუქი, იუთუბი და ასე შემდეგ, თუ ის 24 საათის განმავლობაში არ გააქრობს **„საზოგადოებისათვის საშიშ ინფორმაციებს"!**

კი ბატონო, ტერორისტული იდეოლოგიის გავრცელებისათვის ეს ზედგამოჭრილი სანქციებია, მაგრამ ამ სანქციების ქვეშ ხვდება ეგრეთ წოდებული რეით სფიჩი, ანუ სიძულვილის ენის შემცველი ვიდეოებიც!

— ესე იგი, რომელიმე კანადელმა რომ გამოაქვეყნოს ვიდეო, სადაც არ აღიარებს, რომ ლგბტ ეს არის „ნორმა" — ეს „სიძულვილის ენა" იქნება და ამ ვიდეოს გააქრობენ?!

— დიახ! ამ ფსევდოლიბერალების მხრიდან „სიძულვილად" შეიძლება, მღვდლის ჩვეულებრივი ქადაგებაც მოინათლოს! და თუ ფეისბუქი ვერ მოასწრებს საზიანოდ მონიშნული ვიდეოს ან ინფორმაციის აღებას ან ინფოს, კანადის მთავრობა მას 5 მილიარდი დოლარით დააჯარიმებს! **აი, ესეც დასავლეთის ლეგენდარული „სიტყვის თავისუფლება" და „გამოხატვის თავისუფლება"!**

ეს მალე მოხდება! მაგრამ აგერ ვნახოთ, რაც უკვე ხდება! 28 ივლისის ინფორმაცია: **კალიფორნიის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორმა სტუდენტებთან ლექციაზე წარმოთქვა სიტყვა: „ფეხმძიმე ქალი", რის გამოც მას სტუდენტებმა უჩივლეს!**

— აბა, რა უნდა ეთქვა?!

— **„ფეხმძიმე ადამიანი"!** იმიტომ, რომ დასავლურ ცივილიზაციაში, ფეხმძიმე მხოლოდ ქალი არ შეიძლება იყოს — ეს უკვე ქალად გადაკეთებულ ტრანსგენდერსაც ეხება ანდა ნებისმიერ ქალს, ვინც ქალად არ აღიქვამს თავს და რომელიღაც 60-ზე მეტი გენდერის წარმომადგენლად მიაჩნია თავი!

დიახ, ეს სიტყვები ამ პროფესორს უხეშ დისკრიმინაციად და **„სიძულვილის ენად"** ჩაუთვალეს და ულტიმატუმი წაუყენეს — ან ბოდიშს მოიხდიდა, ანდა დატოვებდა სამსახურს! და მანაც ბოდიში მოიხადა! თანაც ეს ამბავი მთელ მსოფლიოს მოსდეს — აი, როგორ არ შეიძლება ფეხმძიმობა მხოლოდ ქალებისა იყოსო! არ არის ეს ჩვეულებრივი იდეოლოგიური ტერორი?! არ არის ეს „გამოხატვის თავისუფლების" საფუძველშივე განადგურება?!

„სი-ენ-ენი": მამაკაცები ქალებზე მეტ ნახშირორჟანგს გამოიმუშავებენ

— სოციალურ ქსელ ტვიტერში მალე ოფიციალურად აპირებენ ეგრეთ წოდებული „„ორსული კაცების" „სმაილების" დანერგვას!

— ესეც ხომ ლგბტ პროპაგანდაა! ეს ეგრეთ წოდებული „გენდერული რევოლუცია" ისე გაამოდურეს, რომ უკვე, ჰოლივუდის მსახიობები და მსოფლიოს უცნობილესი ადამიანები ჩააბეს ამ პროპაგანდაში! თანაც, რაც ყველაზე ამაზრზენია, მათი ბავშვების მეშვეობით!

ამ „ვარსკვლავებმა", იმისათვის, რომ „თანამედროვეებად" და „მოდურებად" წარმოჩინდნენ, საკუთარი გოგოები — ბიჭებად, ბიჭები კი გოგოებად გამოაცხადეს და ჰორმონალურ პრეპარატებზე შესვეს, სქესის შეცვლის ქირურგიული ოპერაციების წინ! მათი სახელები მთელმა მსოფლიომ იცის: **ანჯელინა ჯოლი, შარლიზ სტერონი, მეგან ფოქსი, ნაომი უოთსი, ადელი...**

მეგან ფოქსის **ბიჭი**

გვინ სტეფანის **ბიჭი**

ადელის **ბიჭი**

ნაომი უოთსის **ბიჭი**

ანჯელინა ჯოლისა და ბრეტ პიტის **გოგო**

„იმისათვის, რომ უფრო მოდურებად გამოჩნდნენ, ჰოლივუდის ვარსკვლავები საკუთარ შვილებს სქესს უცვლიან!"

შარლიზ სტერონის **ბიჭი**

და, როგორც ჩვენს წინა ინტერვიუებშიც ვილაპარაკეთ, ეს ჰორმონალური თერაპია და სქესის ქირურგიული შეცვლა, უმრავლეს შემთხვევაში, ამ ბავშვების უმძიმესი ფსიქიკური აშლილობითა და თვითმკვლელობებით სრულდება!

— ნამდვილი კატასტროფაა!

— აბსოლუტურად გეთანხმებით — **ეს კატასტროფაა! ამის იქით უკვე აღარაფერია!** ადვილი წარმოსადგენია, ამ ჰოლივუდის ვარსკვლავების წამხედურობით, რამდენი ადამიანი გაწირავს თავის შვილს ამ **„გენდერული ჯოჯოხეთისათვის"?!**

— შარშან გერმანიაში დიდი სკანდალი გამოიწვია ამერიკელი ფსიქოლოგის ფრედ დონალსონის მეთოდით ბავშვების აღზრდამ, რომელსაც „ორიგინალური აღზრდა" ჰქვია. ეს მეთოდი შემდეგში მდგომარეობს: ბაღებისა და სკოლების აღსაზრდელებთან ქუჩიდან მიჰყავთ უცნობი ადამიანები — როგორც ქალები, ასევე კაცები — ისინი ბავშვებთან ერთად კოტრიალობენ, ეხვევიან მათ და ასე აჩვევენ პატარებს „საზოგადოებასთან სოციალიზაციას"! ხმაური და სკანდალი მას შემდეგ დაიწყო, რაც აღმოაჩინეს, რომ ქუჩიდან მოყვანილ მამაკაცებს შორის პედოფილები აღმოაჩინეს! ანუ ეს პედოფილებისთვის განკუთვნილი საჩუქარი აღმოჩნდა!

— გერმანიაში ათწლეულების განმავლობაში პედოფილებს ოფიციალურად აძლევდნენ მზრუნველობაში, ანუ აღსაზრდელად უსახლკარო ბავშვებს! ეს იყო ცნობილი სექსოლოგის **ჰელმუტ კენტლერის** სოციალური პროგრამა, რომელსაც ბერლინის მერია ოფიციალურად ანხორციელებდა! ამ პროგრამაში ათასამდე ბავშვი მონაწილეობდა, რომლებიც პედოფილებს მიაბარეს აღსაზრდელად და ეს სამი თაობის განმავლობაში გრძელდებოდა!

და მხოლოდ წლების შემდეგ,

კვირგვინოსნები

ნიკა ჩიტაძე
პოლიტოლოგი

დაქსაქსულ ოპოზიციას „ოცნების" დამარცხება გაუჭირდება. ნაციონალების გადაწყვეტილება მკაფიო უნდა ყოფილიყო.

„ახალი თაობა"



გიტანას ნაუსედა
ლიტვის პრეზიდენტი

თუ საქართველოში შიდა არეულობა იქნება, დარჩება ის პრობლემები, რომლებიც ჯერ კიდევ გადაუჭრელია, ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება ევროკავშირთან ინტეგრაციის ამბიციური გეგმის განხორციელება. **ჩვენ დაგვჭირდა 14 წელი, რომ ევროკავშირის წევრი გავმხდარიყავით და ჩვენი გამოცდილება შესაძლოა, იყოს ძალიან სასარგებლო თქვენთვის.**

„ინტერპრესნიუსი"

დავით საკვარელიძე
პარლამენტის ვიცე-სპიკერი

პარტიებმა ან ცალკეულმა პოლიტიკოსებმა, რომლებმაც მიიღეს მოსახლეობის ნდობა და არ აპირებენ პარლამენტში შემოსვლას, დაფინანსება არ უნდა მიიღონ.

„პირველი არხი"

ზაზა სარალიძე
ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა

ყველა ბავშვი ერთსა და იმავეს ამბობდა, რომ ჩემი შვილის მკვლელი 3 პირი იყო — **მღვდლის შვილი, მიხეილ კალანდია და გიორგი ჯანაშია.** მაშინ, რა თქმა უნდა, არ ვიცოდი, ესენი ვინ იყვნენ, ან ჩემს შვილთან რა უნდოდათ, დღესაც არ ვიცი, რისთვის მოკლეს ბავშვი, რისთვის გაიმეტეს ასე მხეცურად.

„ინტერპრესნიუსი"

ირაკლი ოქრუაშვილი
„გამარჯვებული საქართველოს" ლიდერი

ვისაც გახსოვთ, სინაგოგასთან კომუნისტების დროს „ჩაშკა" რომ იყო წამლების გადამყიდველი, ეგ რომ ყოფილიყო ახლა ჯანდაცვის მინისტრი, მთელი საქართველო აცრილი იქნებოდა.

„GTMEDIA"

„ესენი მალე კაცებსაც აკრძალავენ!“

იმ ბავშვების ზრდასრულ ადამიანებად ჩამოყალიბების კვალობაზე გაირკვა, რომ ყველანი სრულწლოვანებამდე მუდმივი სექსუალური ძალადობის ქვეშ იზრდებოდნენ! მათ ოფიციალური ჩვენებებიც მისცეს თავიანთი მშობლების წინააღმდეგ! თუმცა, ეს საქმეები ჩაფარცხეს!

თანაც, არ დაგვავიწყდეს, ბერლინის მერია ამ პედოფილებს ბავშვების აღზრდისათვის შესაბამის ყოველთვიურ ფულად შემწეობებსაც აძლევდა! პრესაში კი იწერებოდა, რომ პედოფილები „ყველაზე ნაზი და მზრუნველი“ აღმზრდელები არიანო! ამას რომელიღაც ყვითელი გაზეთი კი არა, ჟურნალი „შპიგელიც“ კი წერდა!

ეს ყველაფერი, რაღა თქმა უნდა, პედოფილიის ლეგალიზებისათვის ერთგვარ ექსპერიმენტს წარმოადგენდა! თუმცა, ეს თემა — პედოფილიის ლეგალიზაცია — თანამედროვე დასავლეთში დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა და კვლავაც აქტუალურია! თუ ჰომოსექსუალიზმი ლეგალიზდა, პედოფილიამ რაღა დააშავა?! აი, საითკენ მიექანება „ცივილიზებული სამყარო“!

ჩვენ ასეთი „ცივილიზაციისაგან“ ღმერთმა დაგვიფაროს! აი, ამიტომაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ ხალხმა ფაქტებით იცოდეს, რა ხდება იმ დასავლეთში, რომელიც თავისი ცხოვრების წესს, როგორც იტყვიან, ცეცხლითა და მახვილით გვახვევს თავზე!

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

„ეს „გლობალური დათბობა“ კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი უდიდესი აფერაა, რათა ადამიანები ხელოვნური გენმოდიფიცირებული ხორცით კვებაზე „შესვან!“

ქართველი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ვერ მოექცა ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც ახლახან საქართველოს გენერალური პროკურატურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა:

*— საქართველოს გენერალური პროკურატურის ორგანიზებით და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, ევროპის საბჭოს პროექტის — **„დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლა“** ფარგლებში, **დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე** სპეციალიზებული პროკურორებისა და მოსამართლეების ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებმა ისეთ საკითხებზე იმსჯელეს, როგორიცაა — **დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის** მიმართულებით არსებული ძირითადი ტენდენციები, მიღწევები და გამოწვევები, მოტივის დამადასტურებელი მტკიცებულებების სტანდარტი, სასამართლოში საქმის განხილვის სპეციფიკა, **შეუწყნარებლობის მოტივის** გამოკვეთის და დასაბუთების სირთულეები... აღნიშნული მიმართულებით ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობა მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება“.*

არადა, ამ ინფორმაციაში საგანგაშო ქვეტექსტი იკითხება — ევროპის საბჭო საქართველოს ხელისუფლებას აიძულებს, მკაცრი სამართლებრივი ღონისძიებები მიიღოს, ფაქტობრივად, რეპრესია გაატაროს ყველა იმ ადამიანისა და ჯგუფის მიმართ, რომელიც საქართველოში ლგბტ აღლუმის ჩატარებას შეეწინააღმდეგება. ვესაუბრებით ცნობილ უფლებადამცველს, ორგანიზაცია „ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის“ ხელმძღვანელს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს ნანა კაკაბაძეს:

— ბოლო პერიოდის მოვლენებმა სამწუხარო რეალობა გამოკვეთა — საქართველოში ხდება მოქალაქეთა დაყოფა, რაც იმას ნიშნავს, რომ, თუ დანაშაულს სჩადიან ნაციონალური მოძრაობისა და მის პოლიტიკურ ორბიტაზე მყოფი პარტიების წევრები, ხელისუფლების ძალოვანი ორგანოები და სასამართლოც — მათ მიმართ განსაცვიფრებელ ლოიალობას იჩენენ, განსხვავებით სხვა დანარჩენი მოქალაქეებისგან, რაც საზოგადოებაში საფუძვლიან უკმაყოფილებას ბადებს. **ასეთი ორმაგი სტანდარტები არის ხელისუფლების ძალზე სერიოზული შეცდომა თუ დანაშაული, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, შედეგი ერთია — დაზარალებული რჩება ქართველი საზოგადოება!**

— დისკრიმინაციის კონკრეტულ მაგალითებს ხომ ვერ დაასახელებთ?

— სულ ახლახან ნაციონალური მოძრაობის წევრ **ხატია დეკანოიძეს** გადააწყდა ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელიც გამწარებული და აღშფოთებული იყო ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის მმართველობით. მან შეაგინა ნაციონალურ მოძრაობას და არა კონკრეტულად ხატია დეკანოიძეს, მაგრამ ამაზე ატყდა დიდი აურზაური, დეკანოიძე მაშინვე გამოკითხეს, სასწრაფოდ დაადგინეს იმ ახალგაზრდის ვინაობა... და ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც ინტერნეტსივრცე სავსეა ვიდეოკადრებით, რომელშიც ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ლიდერები და ნაცებთან ასოცირებული ტელევიზიის ჟურნალისტები და ხელმძღვანელები ეთერში პირდაპირ აგინებენ კონკრეტულ პირებს. მათ არავინ იბარებს დაკითხვაზე და არ ამოქმედებულა არანაირი სანქცია, იმის მიუხედავად, რომ ასეთი ქმედება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში არ ჯდება! დიახ,

არ დასჯილა ნიკა გვარამია, რომელიც არამხოლოდ პირდაპირ ეთერში იგინება, არამედ საჯაროდ, ტელეკამერების წინ აგინებს ქალბატონს და ფიზიკურადაც ძალადობს მასზე.

— ხელისუფლებამ საქმეც რომ აღძრას, იმავე ევროსაბჭოდან ოპოზიციის შევიწროების იარლიყს აირტყამს და აგორდება კამპანია, რომ ხელისუფლება მედიას ავიწროებს... რატომ უმაგრებს ევროპის საბჭო ზურგს ასეთ დამნაშავეებს?

— ამ მოვლენაშიც ევროსაბჭოს დანაშაულს კი არა, საქართველოს ხელისუფლების პრობლემას ვხედავ. უცხოელი ემისარი იქნება თუ შინაური, ფაქტია, რომ გაგიბედავენ იმდენს, რამდენსაც თავად გააბედვინებ. ამიტომ ყველას მტკიცედ უნდა აგრძნობინო, რომ ხარ დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყნის ხელისუფალი, კონსტიტუციის უზენაესობის განუხრელად დაცვით საკუთარი ხალხის ნებას ემსახურები და არა უსამართლო და უსაფუძვლო რეკომენდაციებს!

— ევროსაბჭოდან „დისკრიმინაციასთან“ ძალოვანი ორგანოების ბრძოლის მოწოდების ეს მორიგი რეკომენდაცია, რეპრესიებში ხომ არ გადაიზრდება?

— ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ევროსაბჭოს ამ რეკომენდაციით ჩვენი ძალოვნების მობილიზაცია ისევ და ისევ კონსერვატიულ პოზიციებზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლებას დაუპირისპირდება, რომლებიც საქართველოში მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენენ. აშკარად ვხედავთ, როგორ ხდება მოსახლეობის უმცირესობის მიერ უმრავლესობის ჩაგვრა და ასეთი მდგომარეობა შორს არის დემოკრატიული ღირებულებებისგან. როცა შენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობისთვის, მისი ტრადიციებისთვის და ზნეობისთვის მიუღებელ წესებს თავს იძულებით გახვევენ, ამას ხელისუფლება დროულად უნდა აღუდგეს. ხოლო, თუ ამას ვერ ახერხებს, უნდა აღდგეს საზოგადოება და ყველას გააგებინოს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა!

— ფიქრობთ, რომ დასავლეთის უსამართლო მითითებების გამო აღშფოთებული ქართველი ხალხი ქუჩაში გამოვა?

— ქართველ საზოგადოებაში მღელვარება დაწყებულია. უფრო მეტიც — მოძალადე და სისხლიანი სააკაშვილის რეჟიმის, ხოლო შემდეგ კოჰაბიტაციის იძულებით თავს მოხვევამ და ოპოზიციად მონათლული დამნაშავეების მხარდაჭერამ ქართველი ხალხის ცნობიერებაში ევროკავშირის მიმართ მნიშვნელოვანი განხიბვლა გამოიწვია. 2003 წლიდან დღემდე ნაცები უკანონო და რევოლუციური გზებით ცდილობენ ხელისუფლებაში მოსვლას და ჯერჯერობით მათი ეს ქმედებები დაუსჯელია. დიახ,

ნანა კაკაბაძე:

ნახეთ, რა დაწერეს!

ამ მდგომარეობით აღშფოთებული ქართველი ხალხი მართლაც შეიძლება, ქუჩაში გამოიჭრას და ყველა უსამართლობას, ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ის — კუთვნილი ადგილი თავად მიუჩინოს!

ესაუბრა **ზაზა დავითაია**

კვირგვინოსნები

თამთა მეგრელიშვილი
იურისტი

პოლიტიკური თეატრის სცენარი გაშიფრულია, ბიძინა ივანიშვილის სახელს ამოფარებული გუნდი ბიძინა ივანიშვილის გარეშეა.

„იმედინიუსი“

გედევან ფოფხაძე
ყოფილი პარლამენტარი

სააკაშვილი თუ მოინდომებს ხელისუფლების დაბრუნებას, დაიბრუნებს კიდეც!

„ახალი თაობა“

ნანა მამულაშვილი
ფსიქოლოგი

სექსუალური სფერო ოდითგანვე იყო ინტიმური და ამის ასეთი სახით აფიშირება ჩემთვის, როგორც ფსიქოლოგისთვის, სწორი არ მგონია. **ყველამ ჩვენ ჩვენი სექსუალობა შევინახოთ ჩვენთვის!**

„საქართველოს რესპუბლიკა“



ჩისკო
დინამოელთა ყოფილი მწვრთნელი, მოთამაშე

საქართველო ჩემს მეორე სახლად იქცა. ქართველები განსაკუთრებული ხალხია, მათ გული გამიხსნეს და მაგრძნობინეს ისეთი სიყვარული და პატივისცემა, რაც არასდროს დამავიწყდება.

„კვირის პალიტრა“

ხათუნა ხოფერია
ყოფილი პარლამენტარი

მაქვს უდიდესი ტკივილის განცდა, რომ ვერაფერი გავაკეთე იმ სიმართლის დასამტკიცებლად, რაც ზედაპირზე დევს და **ზურაბ ჟვანიას** მკვლელობას ეხება. ჩვენს ქვეყანაში უბრალოდ არ არის ნება, რომ ეს სიმართლე ხმამაღლა ითქვას.

„სარკე“

ირაკლი ქარსელაძე
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი

2030 წლისთვის დაიხურება ყველა ძველი ნაგავსაყრელი და აშენებული იქნება ექვსი ახალი რეგიონული ცენტრი.

„ბანკები და ფინანსები“

სტალინის პირველი და უკანასკნელი ოლიმპიადა

ლევან დოლიძე:

სტალინმა და ტიტომ, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანდნენ, ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა და იუგოსლავიის ნაკრებებს საგანგებო დეპეშები გაუგზავნეს!

ზუსტად 69 წლის წინათ, 1952 წლის ზაფხულში, ფინეთის დედაქალაქ ჰელსინკში მეთხუთმეტე ოლიმპიური თამაშები გაიმართა, რომლითაც როგორც უზარმაზარი საბჭოთა კავშირისთვის, ისე პატარა საქართველოსთვის ოლიმპიადის ისტორია დაიწყო. საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე და ცნობილი ჟურნალისტი, მწერალი ლევან დოლიძე სწორედ ამ უმნიშვნელოვანესი ოლიმპიადის პერიპეტიებს იხსენებს და აცხადებს, რომ ფინეთში გამგზავრების წინ ბელადმა საბჭოთა ოლიმპიური დელეგაციის მეთაურს მკაცრი ულტიმატუმი წაუყენა:

— 1952 წლის 19 ივლისიდან 3 აგვისტოს ჩათვლით ჰელსინკში ჩატარდა მე-15 ოლიმპიური თამაშები, რომელიც სტალინის პირველი და უკანასკნელი ოლიმპიადა გამოდგა. საერთოდ, ბელადი სპორტულ ასპარეზობებს ყოველთვის სალი თვალით აფასებდა და მიიჩნევდა, რომ ოლიმპიადაზე გამარჯვება ნებისმიერ შემთხვევაში შეასრულებდა ლაკმუსის ქაღალდის როლს იმ სახელმწიფოს გამოსავლენად, რომელსაც მოსალოდნელ დიდ ომში გამარჯვების ამბიცია ექნებოდა. ამიტომაც იყო, რომ ჰელსინკში გამგზავრების წინ საბჭოთა კავშირის ოლიმპიური დელეგაციის მეთაურს **ნიკოლაი რომანოვს** ბელადმა ულტიმატუმი წაუყენა — **მხოლოდ და მხოლოდ პირველი ადგილი, ყველა დანარჩენი შედეგი არ განიხილება!**

ალექსანდრე პოსკრებიშევი ბელადს დღეში, სულ მცირე, ორჯერ მაინც დეტალურად აწვდიდა ინფორმაციას ოლიმპიადაზე საბჭოთა სპორტსმენების წარმატების შესახებ. სტალინი ჰელსინკიდან უშიშროების ხაზითაც ღებულობდა ცნობებს. მაშინ, როცა მსოფლიო ჯერ კიდევ შიმშილობდა, ლენინგრადის აეროპორტიდან ყოველდღიურად მიფრინავდა ჰელსინკში საუკეთესო საკვები პროდუქტებით დატვირთული თვითმფრინავი. საბჭოთა სპორტსმენები ამ საჭმელს სხვებსაც უნაწილებდნენ, რასაც მაშინდელ საერთაშორისო პრესაში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა.

— ბატონო ლევან, საინტერესოა, თავად სტალინი თუ მისდევდა სპორტულ ცხოვრებას?

— სტალინი არასოდეს ყოფილა სპორტით დაკავებული, მაგრამ ფიზიკურად ძლიერი პიროვნება იყო. **შვიდჯერ გადაასახლეს ციმბირში, საიდანაც ოთხჯერ გამოიქცა და, როგორ ფიქრობთ, სუსტი კაცი ამას შეძლებდა?** რაც შეეხება ბერიას, ლავრენტის სპორტი ძალიან უყვარდა და სულ ვარჯიშობდა. ცნობილია, რომ, როდესაც ბერია სტალინის მითითებით მაჩაბლის ქუჩიდან ქიაჩელის 5 ნომერში გადავიდა საცხოვრებლად, ეზოში ორძელი გამართა, რომელზეც თვითონაც ვარჯიშობდა და სერგოსაც აიძულებდა, ევარჯიშა, რადგან ბავშვობაში კარგა გვარიანად მსუქანი იყო. უფრო მეტიც, ბერიამ ეზოში ფრენბურთის პატარა მოედანი მოაწყო, მეზობლებისგან გუნდიც ჩამოაყალიბა და მათთან ერთად ძალიან ხშირად თამაშობდა. ლავრენტი ბერია სამსახურში ისე არ წავიდოდა, არ ევარჯიშა და ტანზე ცივი წყალი არ გადაევლო. ერთადერთ შვილსაც ასე ზრდიდა.

საერთოდ, საქართველოში სპორტის განვითარებას დიდად შეუწყო ხელი **სპორტულმა საზოგადოება „დინამომ“**, რომელიც 1923 წელს ფელიქს ძერჟინსკის ინიციატივით შეიქმნა. მოსკოვში გამართულ ფიზკულტურის პარადებზე საქართველოს დელეგაციის გამოსვლა ყოველთვის უდიდეს აღფრთოვანებას იწვევდა. საქმე ის გახლავთ, რომ ქართველ სპორტსმენებს ბერიას მითითებით, მოსკოვში წასვლის წინ საგანგებოდ ასვენებდნენ და აფხაზეთში მზეზე რუჯავდნენ. ეს დაკუნთული და გარუჯული ქართველები წითელ მოედანზე რომ გამოვიდოდნენ, მთელი საბჭოთა კავშირი ჩვენ გვიყურებდა. ამ რამდენიმე თვის წინათ დეტალურად აღვწერეთ, თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა ფიზკულტურის პარადმა დუაიტ ეიზენჰაუერზე, რომელიც 1945 წლის 12 აგვისტოს სტალინის მიწვევით მთელი ხუთი საათის განმავლობაში ლენინის მავზოლეუმის ტრიბუნიდან უყურებდა ამ არაჩვეულებრივ სანახაობას. **ალექსანდრე ჯორჯაძემ, გიორგი ბაგილოძემ და კოკა თაყაიშვილმა** მაშინ ფიზკულტურის პარადზე საოცრებები მოახდინეს... თბილისის ყველა უბანში ორი-სამი სპორტული სექცია ფუნქციონირებდა. ეზოში თექვსმეტი ბავშვი ვიყავით და ყველას თანრიგი გვქონდა. მაგალითად, მე საქართველოს ჩემპიონი გახლდით ტანვარჯიშში. **უბანში აფთიაქს ვერ იპოვიდით, ყველა ჯანმრთელი იყო, სამაგიეროდ, ახლა აფთიაქებითა და ლომბარდებით გაივსო ქვეყანა!**

— საინტერესოა, 1952 წლამდე საბჭოთა კავშირი ოლიმპიურ თამაშებში რატომ არ მონაწილეობდა?

— სანამ ჰიტლერი მთელ მსოფლიოს ჩასაყლაპად არ დაემუქრა, მანამდე არც ინგლისს და არც ამერიკას საბჭოთა კავშირის ატანა არ ჰქონდათ. ჩვენ არც კი გვცნობდნენ და, აქედან გამომდინარე, ოლიმპიურ ქარტიას ვინ გაგვაკარებდა?! 1939 წელს ფინეთთან ომის გამო საბჭოთა კავშირი ერთა ლიგიდანაც კი გარიცხეს. ეგეც რომ არა, სტალინი წინ იხედებოდა და ქვეყნის პრესტიჟს უფრთხილდებოდა. ბელადს არ უნდოდა, ოლიმპიადაზე საბჭოთა გუნდი მოუმზადებელი გამოსულიყო და მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულ უზარმაზარ დერჟავას თავი შეერცხვინა. მოგეხსენებათ, 1940 და 1944 წლის მეთორმეტე და მეცამეტე ოლიმპიური თამაშები მეორე მსოფლიო ომის გამო ჩაიშალა, ხოლო მეთოთხმეტე ოლიმპიური თამაშები 1948 წელს პრემიერმინისტრ ეტლის დროს ლონდონში ჩატარდა. ჩვენს ქვეყანაში მაშინ ძალიან ცუდი ვითარება იყო და ხალხს ომის ჭრილობები ჯერაც მოუშუშებელი ჰქონდა. ასეთ ვითარებაში საბჭოთა კავშირი ოლიმპიური თამაშებისთვის მზად არ გახლდათ. სამაგიეროდ, 1951 წელს ქვეყანამ უკვე შეიტანა განაცხადი იმის შესახებ, რომ უერთდებოდა ოლიმპიურ ქარტიას და ასე აღმოვჩნდით 1952 წელს ჰელსინკის მეთხუთმეტე ოლიმპიურ თამაშებზე, ხოლო ზამთრის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირმა პირველად მონაწილეობა მიიღო 1956 წლიდან, როცა სტალინი უკვე სამი წლის მოკლული იყო.

— სულ რამდენი სპორტსმენი ჩავიდა ჰელსინკში საბჭოთა კავშირიდან?

— საბჭოთა კავშირიდან ჰელსინკის ოლიმპიურ თამაშებზე ჩავიდა 295 სპორტსმენი, აქედან 255 იყო მამაკაცი, ხოლო 40 — ქალი. საბჭოთა დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო 18 სხვადასხვა სპორტულ სახეობასა და 141 შეჯიბრში. სტალინი დაბეჯითებით ითხოვდა, ჰელსინკის ოლიმპიადაზე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასაც მიეღო მონაწილეობა, რომელიც 1949 წელს შეიქმნა. სამწუხაროდ, მაშინ ჩინეთმა მხოლოდ სიმბოლურად მიიღო მონაწილეობა ოლიმპიადაში — ჰელსინკში ჩამოვიდნენ 15 ფეხბურთელი, ათი კალათბურთელი და ერთი მოცურავე.

ყველაზე საინტერესო ის გახლავთ, რომ ჰელსინკის ოლიმპიადა მიმდინარეობდა უმწვავესი საერთაშორისო კონფლიქტის — კორეის ომის ფონზე, როცა ჩრდილო და სამხრეთკორეელთა ფორმებში გადაცმული ამერიკელი და საბჭოთა მფრინავები ერთმანეთს ებრძოდნენ. სხვათაშორის, კორეის ომმა ამერიკას თავზარი დასცა, რადგან აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა ავიაცია ამერიკულს ერთი თავით სჯობდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტური ბანაკის ქვეყნებს მსაჯები ძალიან ჩაგრავდნენ და უსინდისოდ ექცეოდნენ, რის გამოც ჩვენი ოლიმპიური გუნდის ხელმძღვანელი **ნიკოლაი რომანოვი** ფინურ პრესაში საპროტესტო განცხადებას განცხადებაზე აკეთებდა.

— ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა კავშირის ოლიმპიურ გუნდში რამდენი ქართველი მონაწილეობდა?

— ჰელსინკის ოლიმპიადაზე ძირითადი ოლიმპიური თამაშები მესუხალის ოლიმპიურ სტადიონზე ჩატარდა, რომელიც 20 ათას კაცს იტევდა. ოლიმპიელებს მხურვალედ მიესალმა ფინეთის პრეზიდენტი **იუჰა პაასიკივი** და პრემიერ-მინისტრი **ურჰო კეკონენი.** ოლიმპიადაზე საქართველოდან სულ მონაწილეობდა 14 ქართველი. მათ შორის, თავისუფალი სტილით მოჭიდავე **დავით ციმაკურიძემ** საქართველოს ისტორიაში პირველი ოლიმპიური ოქროს მედალი მოიპოვა. ოქროს მედლები ასევე აიღეს შტანგისტმა **რაფო ჩიმიშკიანმა,** რომელიც დედით ქართველია და დღესაც ცოცხალია და ტანმოვარჯიშეებმა — **მზია ჯუღელმა და გალინა შარაბიძემ.** მზია ჯუღელი გახლდათ საბჭოთა ტანმოვარჯიშე ქალთა ნაკრების კაპიტანი. ჰელსინკის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი აიღო 44 წლის **არსენ მეკოკიშვილმაც,** რომელიც მართალია, მოსკოვში ცხოვრობდა, მაგრამ მიმაჩნია, რომ მისი ოქროც საქართველოს ეკუთვნის და არა რუსეთს. არსენ მეკოკიშვილი იყო წაუქცეველი ფალავანი, რომელმაც შვედი **ბერტილ ანტონსონი** ფინალში დაანგრია. რაც შეეხება ორმოცი წლის ქუთაისელ ფალავანს **შალვა ჩიხლაძეს,** რომელიც ასევე მოსკოვში ცხოვრობდა, მან ფინალში **ფინელ კელპო გრიონდალისთან** 1:2 წააგო და ვერცხლის მედალი დაისაკუთრა. მსაჯები ერთი საათის განმავლობაში ბჭობდნენ, თუ ვისთვის მიენიჭებინათ გამარჯვება. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე **შალვა ჩიხლაძე** „ენკავედეს“ სპეცჯარებში მსახურობდა, 1941 წლის 7 ნოემბრის ისტორიულ პარადს ესწრებოდა, საიდანაც პირდაპირ ფრონტზე წავიდა. კალუგასთან ის მძიმედ დაიჭრა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ფაქტობრივად, ცალი ხელით იჭიდავა ფინალში, თუმცა, მსაჯებმა ოქროს მედალი მოჰპარეს და უსამართლოდ მიაკუთვნეს ფინელს. ქართველმა კალათბურთელებმა — **ოთარ ქორქიამ და ნოდარ ჯორჯიკიამ** გუნდურად ვერცხლის მედლები აიღეს. ცნობისათვის, საბჭოთა ვაჟ კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტანი სწორედ ოთარ ქორქია გახლდათ. **ლევან სანაძემ** სირბილში ვერცხლის მედალი აიღო, ხოლო ლეგენდარულმა ქართველმა სპორტსმენმა **ნინო დუმბაძემ** ბადროს ტყორცნაში ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრა. ჰელსინკის ოლიმპიადაზე გამგზავრების წინ მანქანა, რომელშიც ნინო დუმბაძე იჯდა, თხრილში ჩავარდა და ნინომ ხელი იტკინა, თორემ მისი შედეგი ბევრად შთამბეჭდავი იქნებოდა. ბადროს ტყორცნაში მის მიერ დამყარებული მსოფლიო რეკორდი (53,25 მეტრი) მთელი თორმეტი წლის განმავლობაში ვერავინ მოხსნა... ბრინჯაოს მედალი დაისაკუთრა მძლეოსანმა **ნადეჟდა ხნიკინა-დვალიშვილმა,** რომლის ქმარმაც „ბამზე“ ნია გრუზინსკაია ააშენა.

საერთოდ, ჰელსინკის ოლიმპიადის გმირად იქცა ტანმოვარჯიშე **ვიქტორ ჩუკარინი,** რომელმაც გუნდურ მრავალჭიდში ოთხი ოქროს მედალი აიღო. **ლარისა ლატინინა და ვიქტორ ჩუკარინი** საბჭოთა ტან-

რაფაელ ჩიმიშკიანი



„არსენ მეკოკიშვილმა ეს რომ გაიგონა და დაინახა, იქვე მდგარ ლენინის ქანდაკებას ხელის ერთი დარტყმით თავი მოაგლიჯა, ხოლო მერე მივარდა ვორობიოვს და სახეში ხელუკუღმა ისეთი სთხლიშა, რომ რუსი ათი მეტრის იქით მკვდარივით დავარდა ძირს!“

სხვათაშორის, ვიქტორ ჩუკარინი რეპრესირებულთა ოჯახიდან იყო და მას ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკი და უამრავი უბედურება ჰქონდა გამოვლილი.

— არსენ მეკოკიშვილის შესახებ ყვებიან, რომ, თურმე, წარმოუდგენელი ძალღონის პატრონი იყო!

— მეკოკიშვილი ნამდვილი გოლიათი გახლდათ. 1956 წლის მელბურნის მეთექვსმეტე ოლიმპიური თამაშების წინ საბჭოთა ოლიმპიური ნაკრები წვრთნას ტაშკენტში გადიოდა. მეკოკიშვილი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების კაპიტანი იყო. ის დრო იდგა, როცა ნაძირალა ხრუშჩოვს სტალინის ლანძღვა-გინება უკვე დაწყებული ჰქონდა... საბჭოთა მძლეოსანმა **არკადი ვორობიოვმა** ტაშკენტში გამართულ შეკრებაზე სტალინის ლანძღვა-გინება დაიწყო და მერე მის ქანდაკებას თავი მოამტვრია. არსენ მეკოკიშვილმა ეს რომ გაიგონა და დაინახა, იქვე მდგარ ლენინის ქანდაკებას ხელის ერთი დარტყმით თავი მოაგლიჯა, ხოლო მერე მივარდა ვორობიოვს და სახეში ხელუკუღმა ისეთი სთხლიშა, რომ რუსი ათი მეტრის იქით მკვდარივით დავარდა ძირს!

— არსენ მეკოკიშვილი ამის გამო არ დასაჯეს?

— ვერ გაუბედეს, მაგრამ, სამაგიეროდ, **რაფაელ ჩიმიშკიანი** თვითმფრინავის ტრაპიდან მოხსნეს და ჰელსინკის ოლიმპიადის ოქროსმედალოსანი მელბურნის ოლიმპიადაზე არ გაუშვეს, რადგან ჩხუბის დროს არსენ მეკოკიშვილს დაუჭირა მხარი.

— რა მოხდა ჰელსინკის ოლიმპიურ თამაშებზე საბჭოთა კავშირისა და იუგოსლავიის საფეხბურთო ნაკრებებს შორის 1952 წლის 20 ივლისს?

— მაშინ საბჭოთა ოლიმპიური საფეხბურთო ნაკრების საფუძველს წარმოადგენდა თავდაცვის სამინისტროს გუნდი „ЦДКА“ — მომავალი „ცსკა“. შესაბამისად, საბჭოთა კავშირის ოლიმპიური საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელი იყო სწორედ „ცდკა“-ს მწვრთნელი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი **ბორის არკადიევი.** სტალინმა და ტიტომ, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანდნენ, ჰელსინკის ოლიმპიადაზე საბჭოთა და იუგოსლავიის ნაკრებებს საგანგებო დეპეშები გაუგზავნეს და ამ შეხვედრას უდიდესი პოლიტიკური დატვირთვა მისცეს. დაიწყო თამაში და მოხდა კატასტროფა — პირველი ტაიმი საბჭოთა ნაკრებმა 0:3 წააგო! სწორედ პირველი ტაიმის დამთავრების შემდეგ, შესვენებაზე, გაუგზავნეს თავ-თავიანთ გუნდებს დეპეშები სტალინმა და ტიტომ... სტალინის მიერ შედგენილი ტექსტი ისეთი იყო, ქვას გახვრეტდა — ბელადი ერისა და ქვეყნის ღირსებაზე ლაპარაკობდა... არავინ იცის, რა უთხრეს საბჭოთა კაგებეშნიკებმა საბჭოთა ფეხბურთელებს გასახდელში, მაგრამ მოხდა საოცრება და მეორე ტაიმში ანგარიში გახდა 5:5. გამარჯვებულის გამოსავლენად მეორე დღეს დაინიშნა ხელახალი გადათამაშება, სადაც საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ნაკრები იუგოსლავიასთან 1:3 დამარცხდა. სტალინი ისე იყო გაცეცხლებული, „ЦДКА“ საერთოდ დაშალა და ვიდრე ცოცხალი იყო, საბჭოთა კავშირის ფეხბურთის სატურნირო ცხრილიდან გუნდი საერთოდ გააქრო. **ბორის არკადიევი** ბელადმა ამ სასჯელს არ დააჯერა და ყველა დამსახურება და პატივი აჰყარა. ჰელსინკის გაკვეთილი იმდენად მწარე იყო, რომ 1956 წელს მელბურნში საბჭოთა საფეხბურთო ნაკრები ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა.

— რომელმა ქვეყანამ აიღო 1952 წლის ჰელსინკის ოლიმპიადაზე ყველაზე მეტი ოქრო?

— ოლიმპიადის დახურვამდე ოთხი დღით ადრე, 1952 წლის 29 ივლისს, საბჭოთა გაზეთებში გამოქვეყნებული ცნობების მიხედვით, 443 ქულითა და 90 მედლით პირველ ადგილზე იყო საბჭოთა კავშირი, 317 ქულითა და 71 მედლით მეორე ადგილზე — ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო 160 ქულითა და 40 მედლით მესამე ადგილზე გავიდა უნგრეთი. რაც შეეხება მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე ადგილებს, ის შვედეთმა, დასავლეთ გერმანიამ და ფინეთმა დაიკავეს.

— კი მაგრამ, ოლიმპიადა იმ დარჩენილი ოთხი დღის განმავლობაშიც ხომ გრძელდებოდა და დარწმუნებული ვარ, ეს მონაცემები შეიცვლებოდა!

— რა თქმა უნდა, მონაცემები შეიცვალა და, საბოლოო ჯამში, მედლებით პირველი ადგილი დაიკავეს ამერიკელებმა, ხოლო ქულებით — საბჭოთა კავშირმა. ეს სტალინის უკანასკნელი ოლიმპიადა იყო, მას შემდეგ ბელადს არც ოლიმპიადის შედეგები გაუპროტესტებია და არც ვინმე დაუსჯია, რადგან ჰელსინკის ოლიმპიური თამაშების დამთავრებიდან, სულ რაღაც, შვიდ თვეში მოკლეს!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

„აკაკი ხორავას, აკაკი ვასაძეს და სანდრო ახმეტელს არამარტო თეატრი აკავშირებდათ, არამედ, რაღაც მისტიკით, პირად ცხოვრებაშიც ერთი ბედი გაიზიარეს, სამივე მათგანს ვაჟი დაეღუპა, თუმცა, როცა ახმეტელის ვაჟს ტრაგედია შეემთხვა, ის უკვე დახვრეტილი იყო“, ***— ამბობს ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე და დიდი მსახიობების პირადი ტრაგედიების შესახებ გვესაუბრება:***

გუბაზ მეგრელიძე: სანდრო ახმეტელი, აკაკი ხორავა და აკაკი ვასაძე შვილმკვდარი მამები იყვნენ!

— აკაკი ხორავაზე ამბობდნენ, გარდაცვლილი შვილი სახლში ესვენა, თვითონ კი საღამოს თეატრში მივიდა და სპექტაკლში ითამაშაო. ხალხში გავრცელებულ ამ ინფორმაციაზე აკაკი ხორავას შვილობილი, მეუღლის — **ნინა ალექსი-მესხიშვილის** ძმისშვილი **ლალი ალექსი-მესხიშვილი** კითხვას სვამდა: ვინმეს სამი წლის ბავშვი რომ გარდაეცვალოს, მეორე დღეს ის სამუშაოზე წავა? შვილის გარდაცვალების შემდეგ აკაკი ხორავა უმძიმეს მდგომარეობაში იყო, მას სპექტაკლში თამაშის თავი არ ჰქონდა. ეს მოხდა 1932 წელს, აკაკი ხორავას შვილი — **პატარა თემური** მაშინ 3 წლის იყო. რასაც ახლა გიამბობთ, ესეც ლალი მესხიშვილისგან ვიცი. რამდენიმე თვით ადრე აკაკი ხორავას სიზმარი უნახავს, მეუღლისთვის უთქვამს: **ნინა, მარმარილოს კოლონებიან დარბაზიდან ბნელ სარდაფში ჩავდიოდი, გულზე დიდი ტკივილი მქონდაო.** გავიდა რამდენიმე თვე, პატარა თემური აგარაკზე წაიყვანეს. ორიოდ კვირაში ცუდად გახდა, ჩამოიყვანეს საავადმყოფოში. ბრმანაწლავი ჰქონდა გახეთქილი, სისხლი — მოწამლული. დაეხვივნენ ექიმები. დედის მხრიდან ბავშვი ცნობილი ექიმის **სარდიონ-ალექსი მესხიშვილის** შთამომავალი იყო. მთელი თბილისი ფეხზე დადგა, იბრძოდნენ ბავშვის სიცოცხლის გადასარჩენად, მათ შორის იყო ხორავას მეგობარი **სანდრო ახმეტელიც.** თავის მოგონებებში ხორავა წერდა: ახმეტელი მთავრობაში წავიდა და მომაკვდავი ბავშვისათვის წამალი მომიტანაო. თან ახმეტელი ამ ბავშვის ნათლიაც იყო.

— ბავშვი გარდაიცვალა...

— ვერ უშველეს. ეს საავადმყოფო დღევანდელ მელიქიშვილის გამზირზე მდებარეობდა. თურმე, ხორავას მეუღლე **ნინა სარდიონოვნა** (ასე ეძახდნენ) სახლში წამოსულა ბავშვისთვის საცვლების წასაღებად. თემური ამ დროს გარდაიცვალა მამის ხელში. ჯერ კიდევ თბილი, ახალგარდაცვლილი პატარა ბავშვის სხეული ხორავამ გულზე მიიკრა და სახლში წაიყვანა. როცა კარი გააღო, მეუღლეს დაუძახა: — **„ნინა, ია ტამ ბილ“.** ნინა სარდიონოვნამ მეუღლე და გულზე მიკრული ბავშვი რომ დაინახა, დაიბნა, რას წარმოიდგენდა, რომ მის ქმარს ხელში გარდაცვლილი ბავშვი ჰყავდა. **„გდე ბილ“?** — ჰკითხა ნინამ. ხორავამ სიზმარი გაახსენა, კოლონებიანი დარბაზიდან ბნელ სარდაფში რომ ჩავდიოდი, ის სარდაფი საავადმყოფოს მორგი აღმოჩნდა, საიდანაც ჩვენი შვილი წამოვიყვანეო.

პატარა თემური ვერის სასაფლაოზე დაკრძალეს. ხორავა ყოველდღე სასაფლაოზე დადიოდა, ამ ცხოვრებისაკენ ის ახმეტელმა მოაბრუნა. ამბობენ, რომ ხორავა შვილზე ლაპარაკს გაურბოდა, მაგრამ მამობრივი სიყვარული გაუნაწილა ცოლის ნათესავებს: **ლალი ალექსი-მესხიშვილს, ნიკო და დალი ბაქრაძეებს.** ქალბატონმა ლალიმ, როდესაც ხორავა გარდაიცვალა, საწოლის გვერდით, ტუმბოს უჯრაში პატარა თემურის სათამაშო იპოვა. დიდი მსახიობი ნუგეშს თავისი შვილის სათამაშოში პოულობდა. ალბათ, ამიტომაც იყო, ხორავამ ასე შთამბეჭდავად რომ ითამაშა შვილმოკლული მამის როლი კინოსურათში „გიორგი სააკაძე“ და ივანე მრისხანე „დიდ ხელმწიფეში“. პატარა თემურის გვერდით დაკრძალულია დედა — ხორავას მეუღლე **ნინო სარდიონის ასული ალექსი-მესხიშვილი.** როცა გარდაიცვალა, მოსაზრება იყო, რომ მეუღლის გვერდით მთაწმინდაზე დაეკრძალათ, მაგრამ მას დაბარებული ჰქონდა, რომ სამუდამო სასუფეველი შვილის გვერდით ჰქონოდა.

სანდრო ახმეტელი



აკაკი ხორავა

აკაკი ვასაძე

— სანდრო ახმეტელისა და თამარ წულუკიძის ვაჟი — სანდი ახმეტელი 16 წლის ასაკში დაიღუპა...

— სხვათაშორის, **სანდი ახმეტელი** ხორავას შვილობილის — **ლალი ალექსი-მესხიშვილის** თანაკლასელი იყო. ის ტრაგიკულად დაიღუპა 1947 წელს, მამის დახვრეტიდან 10 წლის შემდეგ. დაბადებული იყო 1931 წელს. ტრამვაიდან გადმოვარდა, ფეხები ბორბლებში მოყვა და სისხლისაგან დაიცალა. გარდაცვალებამდე ამბობდა — **ექიმ მუხაძესთან** წამიყვანეთო. ეს იყო ცნობილი ექიმი-ქირურგი, სანდრო ახმეტელის დის **ეკატერინეს** მეუღლე **გრიგოლ მუხაძე,** ვის ოჯახშიც ის იზრდებოდა. დღევანდელი ქიაჩელის ქუჩის №24-ში დღესაც არის მემორიალური დაფა წარწერით, რომ ამ სახლში ცხოვრობდა საქართველოს ქირურგიული სკოლის ფუძემდებელი გრიგოლ მუხაძე.

— სანდი დედასთან აპირებდა წასვლას...

— სკოლა იმ გაზაფხულზე დაამთავრა, სწავლობდა ძალიან კარგად, ერთი სული ჰქონდა, დედასთან გამგზავრებულიყო. დედა-შვილის დამოკიდებულება მათ პირად წერილებშიც ჩანს. თამარმა გადასახლებაში ყოფნის დროს თოჯინების თეატრი შექმნა, თოჯინებსაც თვითონ აკეთებდა. ბეჯითი მუშაობისათვის 1946 წელს მცირე დროით თბილისში დაბრუნების უფლებაც მისცეს. 9 წელი შვილი ნანახი არ ჰყავდა, 6 წლის იყო, როდესაც გადაასახლეს.

— რუსთაველის თეატრიდან გათავისუფლების შემდეგ, 1935 წელს, როდესაც სანდრო ახმეტელი და თამარ წულუკიძე მოსკოვში გადავიდნენ, შვილი თბილისში დატოვეს?

— არსებობს თამარ წულუკიძის დედის **ვარვარა წულუკიძის** მიერ მოსკოვში სანდისადმი გაგზავნილი წერილი, დათარიღებული 1936 წლის 9 მარტით. ესე იგი, სანდი მშობლებს მოსკოვში ჰყავდათ. თბილისში მოგვიანებით ჩამოიყვანეს, როდესაც მშობლები დააპატიმრეს. სანდიმ სკოლა დაამთავრა 1947 წელს, ემზადებოდა დედასთან გასამგზავრებლად. მისი გაგზავნილი ბოლო წერილი თარიღდება 1947 წლის 13 ივნისით. თოჯინების თეატრში ბეჯითად მუშაობის გამო თამარ წულუკიძეს პატიმრობა 7 თვით შეუმცირეს, თანაც აღარც კოლონიაში ცხოვრობდა. მაგრამ დედა-შვილის შეხვედრა არ შედგა, შვილი თბილისში ტრაგიკულად დაიღუპა, ტრამვაის შეახტა, მაგრამ ვაგონს ხელმოსაკიდი მოტყდა. არსებობს რუსი რეპრესირებული მწერლის **თამარ პეტკევიჩის** მოგონება: როცა თამარ წულუკიძეს შვილის გარდაცვალების ამბავი შეატყობინეს, გარეთ თოვლზე გაშალა შვილის ტანსაცმელი და დატირება დაიწყო. ტიროდა ქართულ ენაზე. შვილის დაკრძალვაზე ჩამოსასვლელი ფულიც პატიმარმა ქალებმა შეუგროვეს. ჩამოვიდა კიდეც, მაგრამ სანდი უკვე დაკრძალული იყო.

— რამდენი წლის გარდაიცვალა აკაკი ვასაძის ვაჟი გოგი ვასაძე?

— აკაკი ვასაძეს ერთადერთი ვაჟი ჰყავდა — **გოგი ვასაძე,** დაბადებული 1919 წელს. გარდაიცვალა ახალგაზრდა, 1969 წლის აგვისტოში, 50 წლის ასაკში. მუშაობდა კონსერვატორიაში, თეატრალური ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული, იყო რუსთაველის თეატრის მსახიობიც და რეჟისორიც, ასევე — საქართველოს რადიოკომიტეტის წამყვანი რეჟისორი. შვილის სიკვდილმა თავზარი დასცა **აკაკი ვასაძეს,** პროფესიამ გადაარჩინა. **თამარ სხირტლაძე** იხსენებდა: რუსთავის თეატრში ვთამაშობდით, როდესაც აკაკი ვასაძეს შვილი გარდაეცვალა. დაკრძალვიდან მეორე დღეს რეპეტიციაზე მოვიდა, სპექტაკლ „მაესტროს“ ვდგამდით, ყველას გაგვიკვირდა. პატარა გოგი კარგად იცნობდა სანდრო ახმეტელსაც და კოტე მარჯანიშვილსაც. ერთ ეპიზოდს გიამბობთ: როდესაც ვასაძეს კოტე მარჯანიშვილმა შეუთვალა, ახმეტელისაგან წამოდი, ჩემთან სპექტაკლებში გათამაშებ და სპექტაკლებსაც დაგადგმევინებო, ვასაძემ მარჯანიშვილს უარი შეუთვალა. რაღაც პერიოდის მერე, როდესაც მარჯანიშვილს ვასაძის ცოლ-შვილი — ანეტა და პატარა გოგი ქუჩაში შეხვდა, მისალმების მერე მარჯანიშვილმა პატარა გოგის კანფეტი და სათამაშო უყიდა და უთხრა: შენს სულელ მამას უთხარი, ქუთაისში ჩემთან წამოვიდესო. გოგის თვალები ცრემლით აევსო, სათამაშო და კანფეტები მარჯანიშვილს სახეში მიაყარა და დედას ჩაეხუტა. ვასაძის მეუღლე შეწუხებული ამბობდა: არ ვიცოდი, რა გამეკეთებინა, მარჯანიშვილი გაოგნებული იდგაო... გოგი ვასაძე დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში, აკაკი ვასაძემ გოგის ვაჟი **კაკული** გაზარდა, ვისთანაც ვმეგობრობდი.

აი, ასეთი მტკივნეული იყო ამ სამი ლეგენდის — ახმეტელის, ხორავასა და ვასაძის შვილების ბედი და ისტორია. ხორავას შთამომავალი არ დარჩენია, აკაკი ვასაძის შთამომავლობა გაგრძელდა გოგის ვაჟის ხაზით, ხოლო ახმეტელის შთამომავლობა გააგრძელა პირველ მეუღლესთან — ტასო როსტომაშვილთან შეძენილმა ორმა ვაჟმა.

თამარ წულუკიძე შვილთან - სანდი ახმეტელთან ერთად

ესაუბრა
ქეთევან ხამიტაშვილი

ვიხსენებთ ბესტსელერს

სერგეი ლაზარევი

კარმის დიაგნოსტიკა

რამდენადაც არ ვიქნებით დამოკიდებული ემოციებზე, იმდენად იმძლავრებს ინტუიცია და სიტუაციის სწორად მართვას შეგვაძლებინებთ!

სულიერი გადატვირთვა ფიზიკურზე სახიფათოა!

პირად ურთიერთობებში პრობლემების წარმოქმნის ერთ-ერთი მიზეზი პარტნიორთა დონის ურთიერთშეუსაბამობაა. **თუ ადამიანს იმდენი ფული აქვს, რამდენიც მისთვის სახიფათო ზღვარს აჭარბებს, იგი ან ამ ფულს დაკარგავს, ან იავადმყოფებს და უსიამოვნებები შეემთხვევა. თუ ადამიანი თავის შესაძლებლობებთან შეუსაბამოდ მაღალ თანამდებობას მიიღებს, ეს შეიძლება სხვებისათვის ტრაგედიით, მისთვის კი — სირცხვილით დამთავრდეს, ავადმყოფობაზე რომ არაფერი ვთქვათ. თუ ადამიანი მეტისმეტად ბევრ სამუშაოს იკისრებს, ორგანიზმმა შეიძლება მუდმივ გადატვირთვას ვერ გაუძლოს და, ადრე თუ გვიან, დანებდეს.**

სულიერი გადატვირთვა ფიზიკურზე სახიფათოა. ადამიანი შეიძლება ისე გატყდეს, რომ ვერც შეამჩნიოს. თუკი ჩვენი შესაძლებლობებისათვის მეტისმეტად ბევრი ფულის ქონა საპასუხისმგებლო და საშიშია, **სულიერ ფასეულობათა სიჭარბე შეიძლება კიდევ უფრო სახიფათო აღმოჩნდეს.**

მატერიალურით დავიწყოთ. ჩვენ ბავშვობიდანვე გვინერგავდნენ, რომ ლატარიაში მოგება დიდი ბედნიერებაა. აღმოჩნდა, რომ შეიძლება პირიქითაც იყოს. მახსოვს ერთი ქალის ისტორია, რომელმაც საბჭოთა პერიოდში ლატარიაში „ვოლგა" მოიგო. ქმარმა ურჩია, ფული აეღოთ და გონივრულად დაეხარჯათ, მაგრამ ქალისათვის მანქანა ბედნიერების სიმბოლოს წარმოადგენდა და ამიტომ კატეგორიული უარი განაცხადა. „ჩვენ მანქანა გვეყოლება", — მოკლედ მოჭრა მან.

დაიწყო კონფლიქტები. რამდენიმე თვეში ოჯახი დაინგრა. ქალს სამსახურშიც უსიამოვნებები დაატყდა, ბოლოს გაათავისუფლეს კიდეც. იძულებული გახდა, მანქანა მაინც გაეყიდა. გაყრამ, სამუშაოს დაკარგვამ, მანქანის გაყიდვამ ბოლო მოუღო და სმა დააწყებინა. უფრო მეტიც, მაწანწალად იქცა.

მამაკაცსა და ქალს შორის იდეალური ურთიერთობები უფრო ხშირად მაშინ მყარდება, როდესაც მამაკაცი ცოტათი ლიდერობს ქალზე: თუ კაცის უპირატესობა ძალიან საგრძნობია, ქალი მთლიანად მასზე იქნება დამოკიდებული, აღფრთოვანება და თაყვანისცემა მოეძალება. ამის შედეგად მამაკაცს ჯერ ხასიათი გაუუარესდება, შემდეგ — ბედი, ბოლოს კი — ჯანმრთელობა. **თუ კაცი ქალს ჩამორჩება,** ამ უკანასკნელს უპირატესობის გრძნობა უჩნდება, რაც ზიზღის და გაკიცხვის ემოციებს წარმოშობს. როდესაც მამაკაცი ირჩევს ქალს, რომელიც შინაგანი მასშტაბებით მასზე მაღლა დგას, მზად უნდა იყოს ხშირი ღალატისა და დამცირებისათვის. **თუ იგი სიყვარულზე იქნება კონცენტრირებული, მოიხსნის პრეტენზიებს და უარს იტყვის სიტუაციის შეფასებაზე,** ძალიან ნელა და ტანჯვით, მაგრამ აუცილებლად გაუთანაბრდება საყვარელი ქალის მასშტაბებს, მერე კი გაასწრებს კიდეც. მაგრამ, **თუკი იგი ვერ გაუძლებს წყენას და დამცირებას** — სულში აგრესია გაუმრავლდება და ეცდება, პირიქით, პარტნიორი ჩამოაქვეითოს საკუთარ სულიერ დონემდე.

მოკლედ, როდესაც მეტისმეტად მძიმე ტვირთს ავიკიდებთ, მზად უნდა ვიყოთ, ერთი მხრივ, მოთმინებისა და ტანჯვისათვის, ხოლო მეორე მხრივ — საკუთარ თავზე მუშაობისა და ღვთაებრივისაკენ მისწრაფებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს ტვირთი გაგვსრესს.

თქვენს იღბალს თქვენივე ხასიათი განსაზღვრავს!

ამასწინათ ერთ კაცს ვუწევდი კონსულტაციას. მასთან სარფიანი კონტრაქტი უნდა დაედოთ, მაგრამ რატომღაც ეს არ მოხდა. იგი გაურკვეველ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დისტანციაზეც კი ვხედავდი, როგორ უგროვდებოდა უარყოფითი ემოციები და როდესაც საუბარი დავიწყეთ, პირდაპირ ვკითხე:

— რა უფრო მნიშვნელოვანია — კონტრაქტი თუ ხასიათი?

კონტრაქტი დღეს არის, ხვალ კი არ იქნება. ფულიც დღეს გაქვთ, ხვალ კი შეიძლება აღარ გქონდეთ, ხოლო ხასიათი განუყრელად ჩვენთან არის და სწორედ იგი განსაზღვრავს, გვექნება თუ არა ფული და იღბლიანი გარიგებები. წარუმატებლობისა და უბედურების მძიმე ფონი მხოლოდ საკუთარ თავზე მუშაობის კარგ საშუალებად უნდა აღიქვათ. რას ნიშნავს ძლიერი ხასიათი? უნარს — ორი, სამი, ასი მცდელობის შემდეგაც არ მიეცეთ სასოწარკვეთილებას და წინსვლა გააგრძელოთ. **გაბოროტებული კაცი ამას ვერ შეძლებს, იგი სწრაფად დასუსტდება. ძალა სიყვარულიდან წარმოიშობა. ამიტომ, რამდენადაც შევძლებთ მძიმე სიტუაციებში სიყვარულისა და სიკეთის შენარჩუნებას, იმდენად გამოვაწრთობთ ხასიათს და ხანგრძლივი წარმატება ჩვენთვის სახიფათო აღარ იქნება.** წარმოიდგინეთ მომენტები, როდესაც ფსკერზე იყავით, როცა ყველა გეგმა ჩაგეშალათ და თქვენი ყველა მცდელობა კრახით დამთავრდა. **თუკი ასეთ სიტუაციებში დამნაშავეები არ გიძებნიათ, თავი არ დაგიტანჯავთ და სასოწარკვეთას არ მისცემიხართ, არამედ კეთილგანწყობილება და ოპტიმიზმი შეინარჩუნეთ, ესე იგი, თქვენთვის წარმატების მწვერვალზე ყოფნა სახიფათო არ არის.**

ხორციელდება მხოლოდ ის სურვილი, რომელზეც დამოკიდებული არ ხართ!

ფრიად საგულისხმოა, როგორ არჩევდნენ ძველად საუკეთესო მეომრებს. უდაბნოში სამდღიანი ხეტიალის შემდეგ ისინი მდინარესთან მიჰყავდათ და ვინც მშვიდად მიუახლოვდებოდა წყალს და ღირსეულად, ნელა დალევდა, ლაშქარში ტოვებდნენ. ისინი არ იყვნენ დამოკიდებული თავიანთ სურვილებზე, არ იქცეოდნენ მათ მონებად. **როდესაც მეომარი გრძნობებს არ ემონება, იგი ბრძოლის დროს სიტუაციის გაკონტროლებას ქვეცნობიერად შეძლებს და გადარჩება. ხორციელდება მხოლოდ ის სურვილი, რომელზეც დამოკიდებული არ ხართ.**

სიყვარულში გულგატეხილი ადამიანი სამსახურით, საქმით, კარიერით ცხოვრობს. საქმეში ხელმოცარულები შვებას სულიერებაში ეძებენ ხოლმე. საბოლოოდ კი **გრძნობებისაგან გაქცევით და მათი ურთიერთშენაცვლებით ჩიხს მივადგებით,** სულ უფრო ღრმად ვეფლობით ადამიანურ ფასეულობათა ტყვეობაში და მაშინ ისინი რღვევას იწყებენ — შემოგვესევა ავადმყოფობა, უბედურება, სურვილების გაუკუღმართება და ა.შ.

აღმოჩნდა, რომ რამდენადაც არ ვნანობთ დანაკარგს და გულკეთილობას ვინარჩუნებთ, იმდენად უმტკივნეულოდ მივიღებთ სანაცვლოდ რაიმეს. გულკეთილობაზე ორიენტირება ნებისმიერ ემოციაზე დამოკიდებულების მოხსნაში გვეხმარება, ჩვენი სურვილები ნათელი, მსუბუქი ხდება და, რამდენადაც მათზე დამოკიდებული აღარ ვართ, ადვილად სრულდება.

სადღაც ასეთი ფრაზაც წავიკითხე — **ყველაზე ძლიერი მეომარი გულკეთილი მეომარია. ეს ჭეშმარიტებაა. სიღრმისეული, სტაბილური გულკეთილობა ჯანმრთელობას და ბედნიერებას მოგვაპოვებინებს.**

ვიხსენებ და ვაანალიზებ შემთხვევებს, როდესაც ემოციებზე დამოკიდებულებას კარდინალურად შეუცვლია სიტუაცია.

ეს ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლების დროს მოხდა. ერთმა კაცმა, რომელიც სოციალიზმის „უპირატესობებმა" დაღალა, დასავლეთში ემიგრირება გადაწყვიტა. მთელი დანაზოგით მსხვილი ბრილიანტები იყიდა და ფეხსაცმლის ქუსლებში დამალა. ვაჟიშვილმა ეს კაცი აეროპორტში მანქანით წაიყვანა. გზაში მამამ მოულოდნელად განუცხადა:

— გააჩერე მანქანა. გავცვალოთ ფეხსაცმელები. არ შემიძლია.

— დამშვიდდი, მამა, — უთხრა შვილმა, — უკვე რამდენი ხანია, საბაჟოზე ქუსლები აღარავისთვის გაუჩხრეკავთ. აზრადაც არავის მოუვა, რომ იქ ბრილიანტები გაქვს დამალული.

მთლად აეროპორტის მისადგომთან მამამ მაინც გააჩერებინა მანქანა.

— არ შემიძლია და რა ვქნა? მომეცი შენი ფეხსაცმელი.

შვილმა იბუზღუნა, მაგრამ დაემორჩილა. მათ ფეხსაცმელები გაცვალეს. ყველაზე საინტერესო კი მერე მოხდა. აეროპორტში მამას ხნიერი მესაზღვრე მიუახლოვდა, ალერსიანად ჩახედა თვალებში და მხარზე ხელი მოუტყაპუნა:

— თუ შეიძლება, ფეხზე გაიხადეთ.

მათ ფეხსაცმელი ყოველი მხრიდან დაათვალიერეს, საფენები ამოაძვრეს, ქუსლებიც მოაგლიჯეს, ლანჩაც და ტყავი ნაკუწ-ნაკუწ დაჭრეს.

— ახლა რა ვქნა, როგორღა გავემგზავრო? — სრულიად ლოგიკურად დაინტერესდა ფეხსაცმლის პატრონი.

— რომელიმე გამცილებელს გამოართვით, — მოკლედ მოუჭრა გაღიზიანებულმა მებაჟემ.

— შვილო, ხომ ხედავ, სხვა გზა არ მაქვს, შენი ფეხსაცმლით უნდა გავფრინდე, — მიმართა კაცმა თავის ვაჟს.

მანაც სიამოვნებით გაიხადა ფეხზე და ბრილიანტები, როგორც ჩაფიქრებული იყო, ბელგიის შორეულ გზას გაუდგა.

რამდენადაც არ ვიქნებით დამოკიდებული ემოციებზე, იმდენად იმძლავრებს ინტუიცია და სიტუაციის სწორად მართვას შეგვაძლებინებთ.

კვირგვინოსნები

ლელი ჩიტალაძე
მოდის ექსპერტი

ძალიან ძლიერი ინტუიცია მაქვს. მიშა ცაგარელმა ოცი წლის წინ მითხრა, ცოტა ხანში შენ საერთოდ აღარ დაგჭირდება ჰოროსკოპებში ჩახედვა, ზუსტად გეცოდინება, რა და როგორ მოხდებაო.

„თბილისელები"

კახა კუხიანიძე
მომღერალი

დავკარგე, ვისთანაც ოჯახის შექმნას ვგეგმავდი და იმასაც დავშორდი, ვისთანაც პარალელურად რომანი გავაბი.

„თბილისელები"

თეა გოდოლაძე
სეისმოლოგი

არის გრძელვადიანი პროგნოზი იმისა, რომ საქართველოში მოხდება უფრო მასშტაბური მიწისძვრა, თუმცა, არ არის დადასტურებული, როდის და სად.

„რეზონანსი"

მარიკა სოლხანიშვილი
ჟურნალისტი

შეიძლება, ფულით ბედნიერება ვერ იყიდო, მაგრამ იყიდი იმას, რაც გაგაბედნიერებს.

„თბილისელები"

სტეფანე მელაძიშვილი
მუსიკოსი

ძალიან ბევრს ჰყავს კოვიდიანი შვილი სახლში და თვითონ გარეთ დადიან პირბადის გარეშე. ხალხს ეკონტაქტებიან, კოცნიან. მართლა ფსკერია უკვე.

„ფეისბუქი"

სანდრო კაკულია
იუმორისტი, დრამატურგი



ვამაყობ, რომ დოდო აბაშიძის სიძე ვარ!

„სარკე"

ჯერ სიყვარული, შემდეგ – პრეტენზიები!

ერთხელ საცურაო აუზზე მივედი, ცურვით გული ვიჯერე და ჩემი კარადისაკენ გავემართე. კარადასთან მდგომ მოკლე სკამზე ვიღაც კაცს თავისი ჩანთა და რამდენიმე შეკვრა ჩამოემწკრივებინა და სულ გაევსო. სხვა რა ჩარა იყო — ჩემი ჩანთა იატაკზე დავდგი, თან ნელ-ნელა ბოღმით ვივსებოდი იმ ადამიანის მიმართ, რომელმაც ყველა ფეხებზე დაიკიდა და მთელი სკამი დაიკავა. შევებრძოლე გაღიზიანებას, მაგრამ არაფერი გამომივიდა. **დათრგუნვილი გრძნობა მომავალი ავადმყოფობაა.** ესე იგი, ან სასწრაფოდ უნდა მოვიხსნა გაბრაზება, ან რაიმე მოქმედებით გამოვხატო იგი. ჩუმად ავიღე ჩემი ჩანთა, მივწიე იმ კაცის ნივთები და გვერდით მივუდგი. მას ხმა არ ამოუღია. ვიცვამდი და ვგრძნობდი, რომ რაღაც არასწორად გავაკეთე. ადრე დამცირებული მე ვიყავი, ახლა კი სხვა დავამცირე.

მეორე ადამიანის დამცირება გაცილებით სახიფათოა, ვიდრე სხვისგან დამცირების ატანა. თან მთავარი ის კი არ იყო, რომ მისი ნივთები გადავაადგილე, არამედ ის, რომ ეს უხმოდ გავაკეთე. ერთხელაც ვცადე სიტუაციის გამოსწორება და მამაკაცს მივმართე:

— უკაცრავად, ხომ არ გეწყინათ, რომ ჩანთა თქვენს ნივთებს მივუდგი?

— რას ბრძანებთ, — მიპასუხა მან, — სადმე ხომ უნდა დაგედოთ!

მხოლოდ ახლა ვიგრძენი სრული სიმშვიდე და კმაყოფილება. დღეს უკვე სწორად მესმის, რას ნიშნავს ღვთიური და ადამიანური ლოგიკის შეერთება. **ადამიანურია საკუთარი უფლებების დაცვის უნარი. ღვთიური კი — სიყვარულის და გულკეთილობის შენარჩუნება. მაშასადამე, თუ მე პირველ რიგში მეორე ადამიანზე ვიფიქრებ და მას სიყვარულის, სიკეთის იმპულსებს გადავცემ, ვაგრძნობინებ, რომ პატივს ვცემ, ანგარიშს ვუწევ, მაგრამ იმავდროულად ჩემი ინტერესების დაცვაც მსურს,** მაშინ ჩემი მკაცრი საქციელიც კი არ გამოიწვევს მასში სიძულვილს, რადგან სულში სიძულვილი მე თვითონ არ მექნება.

ნებისმიერი ადამიანის მთავარი ინტერესი სულში სიკეთისა და სიყვარულის შენარჩუნებაა. მაშინ ჩვენ ადვილად შევძლებთ თანხმობის მიღწევას როგორც უმნიშვნელო სიტუაციაში — ციცქნა სკამზე, ისე ბიზნესში და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში. ამიტომ **ნებისმიერი სიტუაცია ღვთაებრივი ლოგიკით უნდა დაიწყოთ, ანუ ჯერ სიყვარული და პატივისცემა გამოამჟღავნოთ, პრეტენზიები კი შემდეგ გამოთქვათ.**

პატიებით მძიმე დაავადებისაგან განკურნებას შევძლებთ!

ბევრი მშობელი განიცდის, რომ მათი შვილები გვიან იწყებენ ლაპარაკს, მიუხედავად იმისა, რომ გონიერები და მგრძნობიარენი არიან. სინამდვილეში ცნობიერების დამუხრუჭება ბავშვისათვის სასიკეთოა და საშუალებას აძლევს მას, კონცენტრირება სიყვარულზე და სამყაროს გრძნობით აღქმაზე მოახდინოს.

ძალიან სწრაფად ჩავწვდი მარტივ ჭეშმარიტებას: **ბავშვებისგან არასოდეს არაფერი მოითხოვოთ, მათ შეიძლება მხოლოდ დაეხმაროთ.** უნდა დაეხმაროთ სამყაროსადმი სწორი დამოკიდებულების გამომუშავებაში, ყოველდღიურ ლოცვაში, საკუთარი თავისა და ადამიანებისადმი კეთილგანწყობაში. **ადამიანური ლოგიკა მოითხოვს, ღვთაებრივი — ეხმარება.**

ბავშვს ისე უნდა მოვექცეთ, როგორც ღვთაებრივ არსებას. მის მიმართ განცდილი ნებისმიერი გაღიზიანება და უკმაყოფილება სამყაროსადმი ჩვენი არასწორი დამოკიდებულების გამოხატულებაა. ჩვენ სიყვარულითა და დახმარებით ვზრდით, ბრძანებითა და მოთხოვნებით კი — არა.

პედაგოგიკა მასწავლებლისა და მშობლის თვითანალიზით იწყება!

ჩემი მანქანით აუზისაკენ მივდივარ და ბეხტერევის ინსტიტუტის პროფესორთან საუბარს ვიხსენებ. — იცით, ჩემთან ინსტიტუტში ჩამოვიდა ერთი ამერიკელი, რომელმაც იმავეს მიაგნო, რასაც თქვენ და ჩვენთან ექსპერიმენტების ჩატარება უნდოდა. მაგრამ, როგორც ჩანს, იგი ამ ფენომენის არსს ვერ ჩაწვდა და აღარც გამოჩენილა.

— მაინც რაში მდგომარეობდა მისი გამოკვლევების არსი?

— **იმაში, რომ პატიებით მძიმე დაავადებისაგან განკურნებას შევძლებთ.** იგი ორ შემთხვევას ასახელებდა. პირველი: ამერიკელი ქალი, რომელიც მკერდის კიბოსაგან განიკურნა. ის და მისი ქმარი ბრაზილიაში დასასვენებლად მიფრინავდნენ. ქმარმა საიდუმლოდ შეიძინა ნარკოტიკები და ჩუმად ჩაუდო ჩემოდანში ცოლს. საზღვარზე ნარკოტიკები იპოვეს, ქალი ციხეში აღმოჩნდა, იქიდან გამოსულს კი მკერდის კიბო განუვითარდა. მაგრამ, როცა დაარწმუნეს, ქმრისათვის ეპატიებინა, სიმსივნე უკვალოდ გაქრა. მეორე შემთხვევა: ქალმა თავისი შვილი სახლიდან გააგდო. გოგონა წამოიზარდა და გაუჩნდა ასთმა, რომელიც არცერთი პრეპარატით არ იკურნებოდა. როდესაც მან შეძლო დედის პატიება, ასთმამაც გაუარა.

— **რა ადვილია, იყო ჯანმრთელი,** — გავიფიქრე მე, — **უბრალოდ, საკუთარ თავში სიკეთე უნდა განავითარო და ყველაფერში უფლის ნება დაინახო.**

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ლევან დავითაშვილი
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი

საქართველოს 4 დაცული ტერიტორია — კოლხეთისა და მტირალას ეროვნული პარკები და კინტრიშისა და ქობულეთის დაცული ტერიტორიები — UNESCO-ს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სიაში შევიდა. „აიპრესი"

გიორგი უშიკიშვილი
მომღერალი

იცით, გელათს რატომ ვეღარ ვუკეთებთ რესტავრაციას და იტალიელები რატომ ჩამოგვყავს? იმიტომ, რომ დავივიწყეთ ჩვენი წარსული. „ტვ პირველი"

კახა საბახტარიშვილი: „ბატონები" მართლაც ეზოთერული დაავადებაა და იგი კლასიკური მედიცინით მკურნალობას ხშირად არ ექვემდებარება!

„დედამიწის მოსახლეობის მესამედი ტუბერკულოზის მიკობაქტერიებით, ანუ კოხის ჩხირებით არის ინფიცირებული!"

არსებობს დაავადებები, რომლებიც დედამიწაზე გაქრა... არსებობს ისეთი დაავადებებიც, რომლებსაც ღმერთის მიერ გამოგზავნილ აუცილებელ სახადს უწოდებენ და თუ ერთხელ მაინც მოვიხადეთ, ჩვენი თვალსაწიერიდან გაქრებიან... მაგრამ არსებობს ისეთი დაავადებებიც, რომლებიც, ერთი შეხედვით, გაქრნენ, მაგრამ სინამდვილეში არ გამქრალან. მეცნიერი, ჰომეოპათი და ექიმი ***კახა საბახტარიშვილი*** *სწორედ ასეთი დაავადებების შესახებ გვესაუბრება და გვაფრთხილებს, რომ ძლიერი იმუნიტეტით ნებისმიერი სენის მართვა და დამორჩილება შეიძლება:*

„ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გეგმით, წითელა, წითურა და ყბაყურა 2025 წლისთვის დედამიწაზე საერთოდ უნდა მოისპოს!"

— სხვადასხვა დაავადების მიმართ ორგანიზმის მდგრადობასა და წინააღმდეგობის გაწევის უნარს ადამიანის იმუნიტეტი განსაზღვრავს. იმუნიტეტი შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან შეძენილი. თანდაყოლილი იმუნიტეტი ბავშვს დედის მუცლიდან გადაეცემა, ხოლო შეძენილი — ზოგიერთი ინფექციური დაავადების გადატანის შემდეგ ვითარდება. ეს იმუნიტეტი შესაძლოა, იმდენად მყარი იყოს, რომ ზოგიერთი დაავადება, თუ ადამიანმა ის ერთხელ მაინც გადაიტანა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში მეორედ აღარ დაემართოს. როდესაც რაიმე ინფექციური დაავადება გვხვდება, ორგანიზმი გამოიმუშავებს მის საწინააღმდეგო ანტისხეულებს. დაავადების გამომწვევ ორგანიზმებს — ვირუსებს, ბაქტერიებს, სოკოებს და ა.შ. ანტიგენები ეწოდებათ. **ანტიგენის საწინააღმდეგოდ გამომუშავებული ანტისხეულები, ანუ იმუნოგლობულინები, ისე ერგება ანტიგენს, როგორც გასაღები — კლიტეს.** თუ გარკვეული დროის შემდეგ ადამიანს იგივე ინფექცია, მაგალითად, ყბაყურა ან წითელა შეხვდა, მაშინ ადამიანის ორგანიზმში არსებული ანტისხეულები მაშინვე ცნობენ ყბაყურასა და წითელას გამომწვევ ანტიგენებს, იხსენებენ მასთან ბრძოლის წესებს და ადვილად ამარცხებენ მას.

— თქვენ ახსენეთ ყბაყურა და წითელა, რომლებსაც ხალხი „ბატონებს" ეძახის. როგორია ეს დაავადებები — ინფექციური თუ ეზოთერული? შესაძლებელია თუ არა, ყბაყურა მეორეჯერაც დაგვემართოს?

— ყივანახველას, ჩუტყვავილას, წითელას, წითურას, ყბაყურასა და ყვავილს საქართველოში უხსოვარი დროიდან ხალხი „ბატონებს", ანუ ღმერთის მიერ გამოგზავნილ ავადმყოფობებს უწოდებს. მიჩნეულია, რომ ეს დაავადება არის ღვთის საჩუქარი, ვალი ღმერთის წინაშე და სახადი, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ ყველამ უნდა მოიხადოს... როცა „ბატონები" ოჯახში ვინმეს უბრძანდება, ყველა მხიარულობს, ავადმყოფის საწოლს წითელი ბაფთებით რთავენ, ხოლო მის სასთუმალთან ტაბლას დგამენ, რომელიც კანფეტებითა და ტკბილეულობით არის სავსე. ასეთ დროს ავადმყოფის ნებისმიერი სურვილი უნდა შესრულდეს, ხოლო სახლში ღრეობა, კონფლიქტი და ღვინის სმა კატეგორიულად იკრძალება. ხანდახან, როცა „ბატონები" „გაჯავრდებიან" და ავადმყოფი მძიმდება, „ბატონებს" მოუბოდიშებენ, მის „გამჯავრებელს" ოთხზე დააყენებენ და კისერში თოკს ჩააბამენ, როგორც პირუტყვს... გაგიკვირდებათ და ეს მეთოდი ძალიან ხშირად ამართლებს და ავადმყოფი მომჯობინდება. **ეს იმას ნიშნავს, რომ „ბატონები" მართლაც ეზოთერული დაავადებაა და იგი კლასიკური მედიცინით მკურნალობას ხშირად არ ექვემდებარება.** ნებისმიერ შემთხვევაში „ბატონები" ინფექციური დაავადებაც არის. ე.წ. მობოდიშების, შელოცვის და სხვა რიტუალის შესრულების დროს ორგანიზმში გამოიყოფა დიდი რაოდენობით ბედნიერების ჰორმონი — **სეროტონინი,** რომელიც ორგანიზმის იმუნიტეტს მკვეთრად ამაღლებს და „ბატონებიც" უკან იხევს. რაჭაში ყოველ ეზოში დგას კაკლის გამორჩეული ერთი ხე მაინც, რომელსაც „ბატონების" კაკალს" უწოდებენ. ამ კაკლის ნაყოფის გაყიდვა იკრძალება და ის მხოლოდ ოჯახის წევრებმა უნდა მოიხმარონ. რაც შეეხება ყბაყურას, ეს მეტად საფრთხილო „ბატონებია", რომელიც განსაკუთრებული ხიფათით ბიჭებში მიმდინარეობს. დაავადებას თან სდევს როგორც ცალი, ისე ორივე ყბის შესივება, რაც ლიმფური ჯირკვლების გადიდებით არის გამოწვეული და ამას შესაძლოა, დაერთოს საზარდულის მიდამოში ორქიტი, რომელიც არცთუ იშვიათად უშვილობის მიზეზია. თუ ყბაყურას დროს მხოლოდ ერთი ყბა გასივდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა, დაავადება ცხოვრებაში კიდევ ერთხელ დაგვემართოს.

— რა განსხვავებაა წითელასა და წითურას შორის?

— წითელა და წითურა ორივე „ბატონებია" და ორივეს მოწითალო ლაქოვან-კვანძოვანი გამონაყარი აქვს. წითურას დროს გამონაყარი ლაქის ფორმისაა და მას მსუბუქი ქავილი ახასიათებს, ხოლო წითელას დროს ეს ლაქები კვანძების სახით კანიდან ოდნავ ამოწეულია და შემდეგ ერთმანეთს ერწყმის. წითელას ახასიათებს ძლიერი, მშრალი სპაზმური ხველა, სურდო, მაღალი ტემპერატურა და კონიუნქტივიტი. ამ დროს ინტოქსიკაცია ძლიერია, ხოლო წითურას დროს ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ინტოქსიკაციაც ნაკლებია და ცხელებაც — იშვიათი. განსაკუთრებით სახიფათოა თანდაყოლილი წითურა. როდესაც პირველი ოცი კვირის ორსულის წითურათი ინფიცირება ხდება, შესაძლოა, ბავშვი თანდაყოლილი წითურას ტრიადით დაიბადოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს თანდაყოლილი კატარაქტა, სიყრუე და გულის მანკი. წითელა უმეტეს შემთხვევაში მყარ იმუნიტეტს ტოვებს, ხოლო წითურა შესაძლოა, ადამიანს რამდენჯერმე დაემართოს!

— „ბატონებიდან" რომელი დაავადება გაქრა დედამიწაზე?

— ყვავილი, როგორც „ბატონები", გაქრა! ცნობისათვის, ბოლო ათასწლეულში ყვავილმა დაახლოებით 500 მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა... ამჟამად დედამიწაზე ყვავილის გამომწვევი ვირუსი ინახება მხოლოდ ორ ადგილას: ერთი — ატლანტაში, ხოლო მეორე — ნოვოსიბირსკში. ვაქცინაციით ასევე გაქრა პოლიომიელიტიც... ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გეგმით, წითელა, წითურა და ყბაყურა 2025 წლისთვის დედამიწაზე საერთოდ უნდა მოისპოს! გაქრა კეთრიც.

— იკურნება თუ არა ტუბერკულოზი?

— დღევანდელ პირობებში, როცა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო თანამედროვე და ეფექტური პრეპარატების არჩევანი დიდია, ტუბერკულოზის ნებისმიერი ფორმა განკურნებადია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ავადმყოფობა ბოლომდე უნდა მივუშვათ, რადგან ის თითქმის ყველა ორგანოს აზიანებს — თირკმლებს, ძვლებს და ა.შ. დედამიწის მოსახლეობის მესამედი ტუბერკულოზის მიკობაქტერიებით, ანუ კოხის ჩხირებით არის ინფიცირებული. ყოველწლიურად დედამიწაზე ტუბერკულოზის 9 მილიონი ახალი შემთხვევა აღირიცხება, ხოლო 2 მილიონი კვდება. ადამიანის იმუნური სისტემა კოხის ჩხირებს საკმაოდ ეფექტურად ებრძვის და ის არააქტიურ ფაზაში გადაჰყავს, სადაც ეს ჩხირი სრულიად ჯანმრთელ ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში შესაძლოა, ჩაკირული ჰქონდეს, მაგრამ არასაკმარისი კვების, ძლიერი სტრესისა და იმუნური სისტემის დაქვეითების დროს სხეულში ჩაკირული კოხის ჩხირები მრავლდება და ადამიანი ტუბერკულოზით ავადდება... აი, ამას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ასავალ-დასავალი“ ასრულებს ***დიდი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს როინ მეტრეველის ახლახან გამოცემული წიგნის საგაზეთო ვერსიის ბეჭდვას,*** *რომლითაც მან* ***დიდგორის ბრძოლის მე-900 წლისთავზე*** *საუკეთესო საჩუქარი გაუკეთა ქართველ ერს!*

როინ მეტრეველი

«დიდი ძლევა» თბილისის დასაბრუნებლად

„ქმნა წყობანი დიდნი და ხმაგასმენილი... იგი დიდი ძლევაჲ“

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი



ᲓᲐᲡᲐᲬᲧᲘᲡᲘ ᲘᲮ. „Ა-Დ“ №26-31

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲔᲠᲗᲔᲑᲐ

„... აღიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი... ოთხას წელ ქონებული სპარსთაჲ და დაუმკვიდრა შვილთა თჳსთა საჭურჭლედ და სახლად თჳისად საუკუნოდ“.

„ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი“

თბილისისათვის ბრძოლა აქტიურად ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებიდან, ე.ი. მე-10 საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება. ჯერ კიდევ ბაგრატ მესამემ შეუტია თბილისის საამიროს, შეავიწროვა მისი ტერიტორია და რომ არა საგარეო გართულებები გიორგი პირველის მეფობაში, იგი უნდა შემოერთებოდა ერთიან საქართველოს. როგორც ზემოთაც აღინიშნა, თბილისისათვის მნიშვნელოვანი ბრძოლა მე-11 საუკუნის ოცდაათიან-ორმოციანი წლებიდან დაიწყო. ბაგრატ მეოთხემ რამდენჯერმე დაკარგა საქართველოს დედაქალაქის შემოერთების რეალური საშუალება. თბილისის ამირა (ჯაფარი) საქართველოს მეფის ყმადნაფიცად ითვლებოდა და **ᲑᲐᲒᲠᲐᲢ ᲛᲔᲝᲗᲮᲔᲡ** 44 000 დრაჰკანს უხდიდა.

ჯაფარიანთა საგვარეულოს გადაშენების შემდეგ (უკანასკნელი ჯაფარიდი ამირა 1082 წელს გარდაიცვალა), **ᲐᲚ-ᲤᲐᲠᲘᲙᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ, ორმოცი წლის განმავლობაში თბილისში „ძალაუფლება მისი ხალხის ხელში იყო და ყოველ თვეს განაგებდა ერთი მათგანი“.** თბილისის გამგებლობის „მისი ხალხის ხელში გადასვლა“ ქალაქის თვითმმართველობის ქალაქის დამოუკიდებლობაში გადაზრდას, ანუ თბილისის ქალაქ-კომუნად გადაქცევას ნიშნავდა **(შ.მესხია, ძლევაჲ საკვირველი. გვ. 126; საერთოდ თბილისში საქალაქო კომუნის არსებობის შესახებ იხ. შ. მესხია, საქალაქო კომუნა შუა საუკუნეების თბილისში, თბ., 1962).**

შუა საუკუნეების თბილისში საქალაქო თვითმმართველობის საკითხს შეეხო ივ. ჯავახიშვილი. მისი აზრით, მე-11 საუკუნის თბილისში ამირას გარდა... **„საბჭოსმაგვარი დაწესებულება ყოფილა, რომლის წევრებს მაშინ ქალაქის ბერებს ეძახდნენ“** (ივ. ჯავახიშვილი, საქართველოს ეკონომიური ისტორია, 1907, გვ. 24).

ქართული და უცხოური წყაროების განხილვა-შეჯერების საფუძველზე აშკარად ჩანს, რომ „ქალაქის მოხუცებულნი“, ანუ „ქალაქის ბერნი“ ქალაქის უხუცესებს, თავკაცებს, მამასახლისებს, საქალაქო საქმეთა გამგებელთ, „ქალაქის უფროსებს“, საქალაქო საბჭოს წევრებს ეწოდებოდათ.

„მატიანე ქართლისა“ ნათლად გვიჩვენებს, რომ „ტფილელნი ბერნი“ ქალაქის მოსახლეობის, მისი ზედაფენის გარკვეული ნაწილია, რომლებიც მეფეს ეახლნენ და თბილისის აღება სთხოვეს. საინტერესოა, რომ ბაგრატ მეოთხეს, რომელიც „წარემართა ტფილისიდან“, წინ შეეგებნენ **„ქალაქის ბერნი, დარბაზის ყმანი, ცხენოსანნი... და ყოველი ერი ქუეითი დაკაზმული...“** ამ ცნობიდან სრულიად აშკარაა, რომ **„ᲥᲐᲚᲐᲥᲘᲡ ᲑᲔᲠᲜᲘ“** პრივილეგირებული, მაღალი საქალაქო ფენების წარმომადგენლები არიან. ისინი „დარბაზის მოხელეებზე, ანუ დარბაზის ყმებზე მაღლა იდგნენ“. „მატიანე ქართლისაჲ“-ში მოხსენიებული **„ყოველი ქუეითი დაკაზმული“** წვრილ ვაჭრებს და ხელოსნებს უნდა გულისხმობდეს, ხოლო „დარბაზის ყმანი“ — ხელოსანთა და ვაჭართა კორპორაციების თავებს, რომელნიც ამავე დროს იქნებ მოლაშქრეთა რაზმის უფროსები და „უხუცესთა საბჭოს“ წევრებიც იყვნენ.

„ᲢᲤᲘᲚᲔᲚᲜᲘ ᲑᲔᲠᲜᲘ“ („ქალაქის ბერნი“) თავისი მნიშვნელობით შეესატყვისებოდა **„თბილელ უხუცესთ“** („ქალაქის უხუცესთ“) და ამ ტერმინით, როგორც ჩანს, განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის თბილისის საქალაქო თვითმმართველობისათვის დამახასიათებელი ინსტიტუტი აღინიშნებოდა. გამოთქმულია ვარაუდი, რომ „ვეფხისტყაოსანში“ დამოწამებული ტერმინი — **„ქალაქის კრებული“** „ქალაქის ბერთა“ საბჭოს აღმნიშვნელი უნდა იყოს.

ფაქტია, რომ თბილისი ძლიერი დამოუკიდებელი ქალაქი იყო თავისი თვითმმარველობით. **იყო დრო, როცა დავით აღმაშენებელს თბილისი და სხვა ქალაქები თავის მოკავშირეებად სჭირდებოდა, მაგრამ მე-12 საუკუნის ოციანი წლებიდან, როცა ფეოდალური საქართველო მძლავრი ცენტრალიზაციის გზაზე დადგა, საქართველოს სამეფო დამოუკიდებელ ქალაქებს ველარ ეგუებოდა და კურსი მათ დამორჩილება-შემოერთებაზე აიღო.** ქალაქები უბრძოლველად არ თმობდნენ დამოუკიდებლობას. ეს ნათლად ჩანს თბილისის მაგალითზე.

დიდგორის ბრძოლის ძლევამოსილად გადახდის შემდეგ დავით აღმაშენებელმა თბილისს მიაშურა და „მეორესა წელსა აიღო მეფემან ქალაქი ტფილისი, პირველსავე ომსა, ოთხას წელ ქონებული სპარსთა და დაუმკვიდრა შვილთა თჳსთა საჭურჭლედ და სახელად თჳსად საუკუნოდ“ (ქართლის ცხოვრება, თბ., 2008, გვ. 326).

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი თბილისის შემოერთების თარიღად სდებს 1122 წელს **(„ქრონიკონი იყო სამას ორმოცდაორი“).** დიდგორის ბრძოლის შემდგომ ამბებს **ᲐᲚ-ᲤᲐᲠᲘᲙᲘᲪ** გადმოგვცემს: **„მას შემდეგ, რაც დამარცხებულ იქნა მუსლიმანთა ლაშქარი, დაბრუნდა აფხაზთა მეფეც და თბილისთან დაბანაკებულმა ალყა შემოარტყა მას, ხოლო შემდეგ მახვილით დაეუფლა (თბილისს) და შევიდა ქალაქში 1122 წელს. მან შეიწყალა მცხოვრებნი და კარგად ეპყრობოდა მათ. დაუდგინა მათ** (მოქალაქეებს) **ის პირობები, რომელიც თვით აირჩიეს“.**

დავით აღმაშენებლის მიერ თბილისის აღებაზე მიანიშნებს **ᲛᲐᲢᲗᲔᲝᲡ ᲣᲠᲰᲐᲔᲪᲘ: „ამავე წელს (1122 — რ.მ.) აიღო ქართველთა მეფე დავითმა ქ. თბილისი სპარსელებისაგან.**

ᲘᲑᲜ-ᲐᲚ-ᲯᲐᲣᲖᲘᲪ ხაზს უსვამს, რომ დავით აღმაშენებელმა თბილისი მახვილით დაიპყრო, დავით აღმაშენებლის მიერ თბილისის აღების შესახებ ვრცელი ცნობები აქვს **ᲘᲑᲜ-ᲐᲚ-ᲐᲡᲘᲠᲡ,** რომლის მიხედვითაც დიდგორის ბრძოლის შემდეგ უკან მობრუნებულმა გამარჯვებულმა ქართულმა ლაშქარმა **„ალყა შემოარტყა თბილისს. ისინი ებრძოდნენ მათ, ვინც იყო ქალაქში; ძლიერ შეავიწროვეს ისინი და მისი** (თბილისის) **მოსახლეობა საშინელ მდგომარეობაში ჩააგდეს. ალყა გაგრძელდა 1122 წლამდე, როცა მათი ძალით აიღეს იგი** (თბილისი)“.

დიდგორის ბრძოლის დამთავრებისა და თბილისის აღების შემდეგ, ფაქტობრივად, დასრულდა საქართველოს სამეფოს მიერ წარმოებული ქვეყნის შემომტკიცების პროცესი. **ამიერიდან თბილისი სამეფო ქალაქი გახდა, მიუხედავად იმისა, რომ თბილისმა დამოუკიდებლობა დაკარგა, ერთხანს თვითმმართველობა მაინც შეინარჩუნა.** 1122 წელს სწორედ თბილისის მოქალაქეთა ამბოხებას ჰქონდა ადგილი. დავით აღმაშენებელმა ეს ამბოხებაც ძლევამოსილად ჩააქრო და თბილისი სრულ მორჩილებაში მოიყვანა.

თუ თბილისისათვის ბრძოლას პირობით ორ პერიოდად დავყოფთ, მაშინ **ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲐ 1120-1122 წლები — თბილისის მოქალაქეთა მიერ დავით აღმაშენებლის უფლებების აღიარება, ქალაქში შიჰნის გაგზავნა და ხარკის დაწესება, დიდგორის ბრძოლა, თბილისის აღება** (თვითმმართველობის დატოვებით); **ᲛᲔᲝᲠᲔ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲘᲐ** 1123 წლიდან, როცა თბილისში თვითმმართველობა გაუქმდა და „სრულიად შემოყენებული იყო უღელსაქუეშე მორჩილებისასა“. **ამ დროიდან საქართველოს სატახტო ქალაქად კვლავ თბილისი იქცა.**

•

დავით აღმაშენებელი, როგორც ჩანს, თბილისის საბოლოო შემოერთების შემდეგ დამცხრალა და სამეფო კარსაც მუსლიმანური მოსახლეობის, საერთოდ სხვა ეროვნების ხალხისა და სხვა სარწმუნოების აღმსარებლების მიმართ შემწყნარებლური პოლიტიკა გაუტარებია.

ფრიად მნიშვნელოვანია მე-12 საუკუნეში საქართველოს სამეფოს ტერიტორიაზე მყოფი უცხო ეროვნებისა და არაქრისტიანული სარწმუნოების მიმდევართა უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლა. **სახელმწიფოს წინაშე მთელი სიგრძე-სიგანით დადგა არაქრისტიანული რწმენის აღმსარებლებთან დამოკიდებულების პრობლემა, რომელიც მხოლოდ საქართველოსთვის არ იყო დამახასიათებელი და თავისებურად გადაჭრეს დასავლეთ ევროპისა და მუსლიმანური აღმოსავლეთის ქვეყნებმა.**

ფაქტია, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მაჰმადიანურ აღმოსავლეთსა თუ რუსეთში უცხოელთა და უცხო სარწმუნოების მიმდევართა მდგომარეობა რთული იყო, რადგან უფლებრივად ისინი ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით დაბლა იდგნენ. უფრო მეტიც, რიგ ქვეყნებში მათ ებრძოდნენ და იმორჩილებდნენ კიდეც.

რამდენადმე განსხვავებული მდგომარეობა გვაქვს დავით აღმაშენებლის დროის საქართველოში, სადაც **ერთიანი ეკლესიის პრინციპია** გატარებული. თავისუფალ თემებში ქრისტიანობის შეტანა მეფის პოლიტიკური უფლებების გავრცელებას ნიშნავდა და აჩქარებდა ერის შემდგომ კონსოლიდაციას. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი საგანგებოდ აღნიშნავს: **„რაოდენნი ეკლესიანი წარმართთაგან შეგინებულნი განწმინდა სახლად ღმრთისად, რაოდენნი ნათესავნი წარმართნი შვილად წმიდისა ემბაზისად მოიყვანნა და შეაწყნარნა ქრისტესა“** (ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი, ქართლის ცხოვრება. თბ., 2008, გვ. 337). ბუნებრივია, ეს ბრძოლა წარმართთა გაქრისტიანებისათვის მშვიდობიანად არ მიმდინარეობდა. აქ ხშირად საქმეში იარაღიც ერეოდა. **ამგვარი პოლიტიკის გატარების ნაყოფს წარმოადგენდა საქართველოში ჩამოსახლებული ყივჩაყების გაქრისტიანება.** „და თჳთ ყივჩაყნიცა უმრავლესნი ქრისტიანე იქმნებოდეს დღითი დღე, და სიმრავლე ურიცხვ შეეძინებოდა ქრისტესა“ (ცხოვრება მეფეთ მეფისა დავითისი).

ერთიანი რელიგიისათვის ბრძოლა მეტად ორიგინალურად გადაიჭრა დავით აღმაშენებლიდან მოყოლებული ქართველ მეფეთა საეკლესიო-სახელმწიფოებრივ პოლიტიკაში, რაც იმით გამოიხატა, რომ დაშვებულ იქნა გამონაკლისი საქართველოს იმ მოსახლეობის მიმართ, რომელთაც ძველთაგან საკუთარი რელიგია და ეკლესია ჰქონდათ. ეს უმეტესად არაქართველი მოსახლეობა იყო.

უცხოეთის ქვეყნებთან საქართველოს აქტიური სავაჭრო ურთიერთობა ჰქონდა. ამის გარდა, თითქმის მთელი სამხრეთ კავკასიის მიწების შემოერთების შემდეგ საქართველოს საზღვრებში მოექცა საერთაშორისო სავაჭრო გზები და ქალაქები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენდნენ. მე-12 საუკუნის საქართველოში, რომელიც წინა აზიის განვითარებული საერთაშორისო ეკონომიკური და კულტურული კავშირების ერთ-ერთ ცენტრს წარმოადგენდა, იმატა უცხოელთა (ვაჭართა, მისიონერთა, მოგზაურთა) რიცხვმა.

უცხოელთა და სხვა სარწმუნოების მქონეთა უმეტესობა სომხები (გრიგორიანები), **არაბები, სპარსელები და თურქები** (მუსლიმანები) **იყვნენ.** მე-12 საუკუნის პირველი მეოთხედის საქართველოში სახელმწიფო ხელისუფლება თავის რელიგიურ პოლიტიკაში ატარებდა სარწმუნოებათა თავისუფლების — **რჯულთშემწყნარებლობის პრინციპს,** რაც იმ პერიოდისათვის მეტად უჩვეულო მოვლენა იყო. აქ ყურადღება გვინდა მივაქციოთ იმ მომენტს, რომ ქართველი ისტორიკოსები (მემატიანეები) სამეფო ხელისუფლების რჯულთშემწყნარებლური **(ტოლერანტული)** პოლიტიკის შესახებ ძალზე ძუნწ ცნობებს გვაძლევენ. **ალბათ იმდენად ჩვეულებრივი იყო იმ ეპოქის საქართველოსათვის რჯულთშემწყნარებლური ტენდენციები, რომ საგანგებოდ ამ საკითხების გაშუქება ქართველ მემატიანეთათვის აუცილებლობას არ წარმოადგენდა.** სამაგიეროდ, თითქმის ყველა უცხოელი ისტორიკოსი, რომელიც იმ პერიოდის საქართველოს შეეხო, გულგრილი არ დარჩენილა **ქართველ მეფეთა ტოლერანტობისადმი.**

საქართველოში მაჰმადიანთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ფრიად საინტერესო ცნობა აქვს მოცემული არაბ ისტორიკოსს **ᲐᲚ-ᲤᲐᲠᲘᲙᲡ. მას შემდეგ, რაც დავით აღმაშენებელმა თბილისი საქართვე-**

ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ ᲛᲔᲝᲛᲠᲘᲡ ᲛᲝᲜᲣᲛᲔᲜᲢᲘ ᲓᲘᲓᲒᲝᲠᲘᲡ ᲕᲔᲚᲖᲔ. ᲐᲕᲢᲝᲠᲘ ᲛᲔᲠᲐᲑ ᲑᲔᲠᲫᲔᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘ

... მამული და ახლად მოგებული ღვაწლითა ჩემითა და თქუენითა: ნიკოფსიდგან დარუბანდისა ზღუადმდე და ოვსეთიდან... არეგაწადმდე.

ანდერძი დავით აღმაშენებლისა, 1125 წელი



ლოს შემოუერთა (1122 წ.), **მაშინვე გასცა ბრძანება მუსლიმანთა რელიგიის ხელშეუხებლობის შესახებ.** უფრო მეტიც, გარკვეული პრივილეგიები მინიჭა მათ. ასე მაგალითად, **„... ქალაქის იმ ნაწილში, სადაც მუსლიმანები ცხოვრობდნენ, არავის ჰყოლოდა ღორი და არავის დაეკლა იგი მათ შორის, მან** (დავით აღმაშენებელმა — რ.მ.) **მოჭრა მათთვის მონეტა** (ფული) **ხალიფასა და სულტანის სახელით: და მისცა მათ უფლება აზანისა** (ლოცვაზე მოწოდებისა) **და თავისუფლად ლოცვისა. დაუდო მათ პირობა აგრეთვე, რომ არც ქართველი, არც ებრაელი და არც სომეხი არ შევიდოდა ისმაილის** (მუსლიმანების) **აბანოში, და რომ პარასკევ დღეს მინბარიდან ილოცავდნენ ხალიფასა და სულტნისათვის და არა მისთვის** (დავით აღმაშენებლისთვის — რ.მ.). **იგი კეთილად ეპყრობოდა მუსლიმანებს, მათ სარწმუნოებას, მეცნიერებას, ხალხსა და სუფიებს“ (ალ-ფარიკი).** ამგვარად, როგორც ალ-ფარიკი გვიდასტურებს, მუსლიმანების რელიგია ხელშეუხებლად იყო გამოცხადებული.

მუსლიმანთა უფლებები პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია ეკონომიურ და ფინანსურ დარგებშიც. **დავით აღმაშენებელმა ისინი ერთი წლით გაათავისუფლა სხვადასხვა გადასახადისაგან. სახელმწიფო ხაზინის სასარგებლოდ ყოველწლიურად გადასახადი თითოეული მუსლიმანისათვის სამ დინარს შეადგენდა, მაშინ, როცა თვით ქართველები უფრო მეტს იხდიდნენ.** საგულისხმოა ის გარემოებაც, რომ ამგვარი დამოკიდებულება მაჰმადიანი მოსახლეობისადმი დაცული იყო დავით აღმაშენებლის შემდგომ დემეტრე პირველის (1125-1156 წ.წ.) დროსაც (ალ-ფარიკი). ამდენად, მუსლიმანთათვის საქართველოს სამეფო ხელისუფლების მიერ მინიჭებული უფლებები სტაბილურ სამართლებრივ ხასიათს ატარებდა.

მეორე არაბი ისტორიკოსის **იბნ-ალ-ჯაუზის** ცნობით, დავით აღმაშენებელი თავის შვილთან **დემეტრესთან** ერთად პარასკევობით მეჩეთში დადიოდა, ლოცვას ესწრებოდა და წასვლისას დიდძალ ფულს სწირავდა **(იბნ-ალ-ჯაუზი).**

დავით აღმაშენებელმა მქადაგებლებს, სუფიებსა და ასკეტებს სასახლეები აუშენა. თუკი მაჰმადიანი თბილისიდან წასვლას დააპირებდა, მას სამგზავრო ფული ეძლეოდა. იბნ-ალ-ჯაუზი დაასკვნის, რომ **საქართველოს მეფეები „მაჰმადიანებს უფრო მეტი პატივისცემით ეპყრობოდნენ, ვიდრე თვით მუსლიმანთა ხელმწიფენი“.**

ამ ცნობებიდან ნათელი ხდება, რომ დამპყრობელთადმი პოლიტიკური მტრობა (დამპყრობლის როლში, როგორც ვნახეთ, ძირითადად მაჰმადიანური ქვეყნები გამოდიოდნენ) **საქართველოში არ გადაზრდილა სარწმუნოებრივსა და ეროვნულ მტრობაში. რელიგიური ფანატიზმი ქართველი ხალხისათვის მიუღებელი გახლდათ. მაგრამ მუსლიმანური ქვეყნების კულტურისადმი პატივისცემა საქართველოში იმთავითვე იყო.** არსებობს მუჰამედ ალ-ჰამვის ცნობა იმის შესახებ, რომ დავით აღმაშენებელი ისლამის დიდი მცოდნე იყო და განჯის ყადის ხშირად იმაზეც კი ეკამათებოდა, თუ ყურანი როგორ და საიდან წარმოსდგა.

დავით აღმაშენებელი ყოველმხრივ უწყობდა ხელს საქართველოში მცხოვრებ **სომხებს,** რათა ამ უკანასკნელთ ქვეყნის ეკონომიურ ცხოვრებაში აქტიური მონაწილეობა მიეღოთ. **შემთხვევითი არ იყო, რომ საქართველოს მეფემ ძველი ციხე-გორი აღადგინა, დააარსა ქალაქი და შიგ სომხები ჩაასახლა, რომელთათვისაც პრივილეგირებული პროგრამები შეიქმნა.** აი, რას წერს სომეხი ისტორიკოსი **მატთეოს ურჰაეცი** დავით აღმაშენებლის სომხებთან დამოკიდებულების შესახებ: **„ის** (დავით აღმაშენებელი, — რ.მ.) **აღმოჩნდა მიმღები და მოყვარული სომეხთა ტომისა... მან ააშენა სომეხთა ქალაქი ქართველთა ქვეყანაში, განამტკიცა ეკლესიები და მონასტრები მრავლად, ხოლო ქალაქს სახელად უწოდა გორა. დიდის სიყვარულით და აღფრთოვანებით ექცეოდა მას მთელი სომეხი ხალხი“.**

დავით აღმაშენებელმა ყოველმხრივ შეუწყო ხელი (იგი მატერიალურადაც ეხმარებოდა) მაჰმადიანებისაგან შევიწროებული სომხური ეკლესიის აღორძინების საქმეს. მეფის პოლიტიკა გამორიცხავდა სომხური მოსახლეობის ქართულ ქრისტიანობაში გადასაყვანად რაიმე სახელმწიფოებრივი აქტის გატარებას.

უფლებრივად ქრისტიან მოსახლეობასთან იყვნენ გათანაბრებულნი ებარელებიც **(შ. კრიხელი, ქართველი ებრაელები ფეოდალიზმის ხანაში, საქართველოს ებრაელთა სახელმწიფო ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები, თბ., 1945, გვ. 268-280).**

აკად. **ნ. ბერძენიშვილი** კრებულის — „ისტორიული“ დოკუმენტები საქართველოს ებრაელთა შესახებ“ შესავალში მიუთითებს: **„... არაერთი აქ დაბეჭდილი საბუთიდან უსაცილოდ აშკარავდება, რომ ღარიბი ყმა ებრაელი ყმა ქართველთან, თუ ყმა სომეხთან ერთად ერთ სოციალურ კატეგორიას ქმნიდა, მათთან ერთად ატარებდა მებატონის მძიმე უღელს და მჩაგვრელთა წინააღმდეგ მათთან ერთად იბრძოდა“. ისინი შეღავათიან გადასახადს იხდიდნენ და აქტიურად მონაწილეობდნენ ქვეყნის სავაჭრო ცხოვრებაში.**

ამგვარი რჯულთშემწყნარებლობითი პრინციპები, რომელიც დავით აღმაშენებლის მეფობის დროიდან დაინერგა, დამახასიათებელი იყო მთელი მე-12 საუკუნის საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკისათვის. ვაჭრები საქართველოში ძირითადად სომხები, მუსლიმანები და ებრაელები იყვნენ და მათი შეუწყნარებლობა სხვა რჯულზე ყოფნის გამო ქვეყნისათვის გაუმართლებლად უსარგებლო იქნებოდა. განვითარებული ვაჭრობა ქვეყნის ცენტრალიზაციის საქმეს ემსახურებოდა და ვაჭართა ფენასთან სამეფო ხელისუფლების ცუდი დამოკიდებულება მეფის მოწინააღმდეგე ფეოდალთა წისქვილზე დაასხამდა წყალს. საქართველო მუსლიმანური ქვეყნების გარემოცვაში იმყოფებოდა და მისთვის სახელმწიფოს შიგნით მცხოვრები უცხო ქვეშევრდომების მხრიდან მხარდაჭერა აუცილებელი იყო.

შემთხვევითი არ იყო ის, რომ გზებზე საგანგებო სახლები აშენდა, სადაც უცხოელ ვაჭრებს უფასოდ შეეძლოთ ღამისთევა. ამის გარდა, დავით აღმაშენებელმა ბევრი ხიდი ააგო. **„მდინარეთა სასტიკთა ზედა... გზანი, საწყინოდ სავალნი, ქვაფენილ ყვნა“.** ეს ყველაფერი შეუფერხებელი მიმოსვლისათვის კეთდებოდა. ითვალისწინებდა რა მუსლიმანურ სამყაროსთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობის საქმეს, საქართველოს სამეფო კარმა მე-12 საუკუნის პირველ მეოთხედში არაბულწარწერიანი მონეტები მოჭრა, რომელთაც შეუფერხებელი გასავალი ექნებოდა აღმოსავლეთის სამყაროში.

დავით აღმაშენებელმა გაათავისუფლა **შირვანი** (1123 წ.) და **ანისი** (1124 წ.). მისმა გეგმაზომიერმა საქმიანობამ **„დაამშვიდა ქვეყანა... განავსო და აღაშენა ყოველი ოხერ-ქმნილი“.** დავით აღმაშენებლის მიერ გატარებულმა მრავალმხრივმა ღონისძიებებმა განაპირობა წარმატებები ქვეყნის ეკონომიკური მომძლავრების საქმეში. მე-12 საუკუნის პირველ მეოთხედში საქართველოს სოფლის მეურნეობამ და ხელოსნობა-ვაჭრობამ განვითარების მაღალ დონეს მიაღწია.

დავით აღმაშენებლის დროს ერთიანი და ეკონომიკურად ძლიერი საქართველოს წინსვლა მის განათლება-კულტურაშიც გამოიხატა. აქ მოხდა ქრისტიანული (ბიზანტიური) და მაჰმადიანური კულტურების შეხვედრა-შერწყმა. განვითარდა საერო ლიტერატურა, აშკარად შეიმჩნა მხატვრობის, ოქრომჭედლობისა და ხუროთმოძღვრების აღმავლობა.

დავით აღმაშენებელი ხალხის წარმოდგენაში ის პიროვნება იყო, რომელმაც საქართველო საბოლოოდ გააერთიანა, „ქვეყანა გაათავისუფლა დამპყრობლებისაგან, ვინც მეზობელი ქვეყნები **საკუთარ ჩრდილსა ქუეშე** შეჰყარა“. მისი ღვაწლი სახელმწიფოებრივი მშენებლობისა და კულტურული განვითარების საქმეში ხალხმა ერთი სიტყვით გამოხატა და **აღმაშენებელი** უწოდა.

დავით აღმაშენებლის ხანა საქართველოსა და კავკასიის სხვა ხალხების ისტორიაში შევიდა როგორც დიდი გარდატეხის პერიოდი — პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული აღმავლობის ხანა. სწორედ დავით აღმაშენებლის დროს საქართველო გადაიჭიმა **„ნიკოფსიდგან დარუბანდისა ზღუადმდე და ოვსეთიდან სოერად არეგაწადმდე“.**

დასასრული

მას შემდეგ, რაც ირაკლი ღარიბაშვილმა „ქართული ოცნება“ შარლ მიშელის 19 აპრილის შეთანხმებიდან გამოიყვანა და ოპოზიციას ცივი წყალი გადაასხა, ამერიკელი და ევროპელი პოლიტიკოსების ერთი წყება ყვავ-ყორნებივით აიშალა და საქართველოს წასალეკად მოდგა...

გიჟი მანტოში

დასავლეთიდან მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ გოგოლის უკვდავი „რევიზორის“ პერსონაჟების — **ბობჩინსკისა და დობჩინსკის მსგავსად,** ქოთქოთი ატეხეს **ოთხი მიკროფონის ერთდროულად ხელში დამჭერმა და ცხრა მიკროფონზე გადამხტარმა ნიკუტა გვარამიამ და ხატია დეკანოიძემ,** რომლებიც ქადაგად დავარდნენ და საქართველოს მოსახლეობას ამცნეს — ამ ხელისუფლების პირობებში ქვეყნის საქმე წასულიაო.

ამ ამბიდან სულ ცოტა ხანში ამერიკის სენატსა და კონგრესში სააკაშვილის თაფლაკვერებსა თუ „ფრონტერას“ მილიონებზე გაწუწკებულმა პორფილ ბიაშვილებმაც წამოიწყეს წკმუტუნი, ხოლო **გვარამია-ბობჩინსკიმ** და **დეკანოიძე-დობჩინსკიმ** საიკოვის ბუკსა ჰკრეს — არიქა, გვეშველა, მოდიანო!

მოკლედ, გიმნაზიაში აკაკისეული „მაქსიმიჩისა“ და პატარა ქალაქში გოგოლისეული რევიზორის ჩამოსვლისა არ იყოს, საზოგადოება შიშის ზარმა აიტანა — აბა, ვინ გამოგვისვამს ამჯერად ყელში დანას? მითუმეტეს, როცა ამერიკის ელჩი და საქართველოს ფაქტობრივი შეფინია **კელი დეგნანი** ბოლო დროს საჯაროდ აცხადებს — ძალიან გაბრაზებული ვართო!

ამ მკითხაობაში ვიყავით გართული, როდესაც, სად იყო და სად არა, ტელევიზორში გაერთიანებული „ჭუტელების“, „ნიკუტელების“, „ხვლიკელებისა“ და „ქიბარელების“ მიკროფონიანი სოდომისტები გამოჩნდნენ, რომლებსაც ერთი მრგვალსათვალიანი კაცი კუთხეში მიემწყვდიათ და ხელისუფლებას ხმაშეწყობილად ლანძღავდნენ. ზნეკეთილმა მაყურებელმა უმალ იცნო საქართველოდან გაგდებული სააკაშვილის ხელისბიჭი და მეთულუხჩე, გიული ალასანიას მიერ უცხოეთში გამართული ალაფურშეტების ხშირი სტუმარი **ჟიგიმანტას პავილიონისი,** რომლის სახელიც არცთუ შორეულ წარსულში ირაკლი ღარიბაშვილს უნებურად აერია და „გიჟიმანტასად“ მოიხსენია. არადა, ხსენებულმა რევიზორმა მშვენივრად იცის, რამდენი კაცი გააუპატიურეს სამეგრელოს გამოქვაბულებში კოხტა კოდუამ და „კასტილებიანმა“ თემურ უბირიამ, რამდენი იარაღი „ჩამოწერეს“ სააკაშვილმა და კეზერაშვილმა, რათა ყველაფერი ომისთვის დაებრალებინათ და მილიარდები ეშოვათ!

იყო დრო, როცა საქართველოს ბედს რუსეთის გაყინული დედაქალაქიდან ჩამოსული და გრძელ პალტოსა და ყურებიან ქუდში

გამოწყობილი გიჟები წყვეტდნენ, მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, ვიღაც წყეულმა ჩვენი თავი პალტოიან სულელებს ჩამოართვა და მანტოიან გიჟებს, ანუ გიჟიმანტასებს თუ ჟიგიმანტასებს გადაულოცა.

ნათქვამია — ორი გადიის ხელში ბავშვი გაუზნეურდაო! სწორედ ასეა ჩვენი საქმეც — **პალტოიანი სულელები,** რომლებსაც დიდი სტალინის მიერ შექმნილი უზარმაზარი იმპერია თავზე დაემხოთ, **მანტოიანმა გიჟებმა** შეცვალეს, მაგრამ საქართველოსთვის არაფერი შეცვლილა.

საბჭოთა საქართველოსა და ქართველ ხალხს თვით ღორისთავა ნიკიტა ხრუშჩოვიც კი იმაზე უფრო მოკრძალებითა და პატივისცემით ეპყრობოდა, ვიდრე „თავისუფალ“ და „დამოუკიდებელ“ საქართველოს ამერიკელი პროკურატორები და მათ მიერ დანიშნული გიჟიმანტასები, ჟიგიმანტასები თუ მანტოში გამოჭიმული გიჟები ექცევიან!

დიტო ჩუბინიძე

საქართველოში გოგოლის რევიზორებისა და აკაკის „მაქსიმოვიჩების“ ნანწალი უნდა დასრულდეს!

„სუსტალაქსი“

FitoSana

— სახსრების და ხერხემლის აღდგენის თანამედროვე მეთოდი

ბატონი მიხაელ კოგნერი

ჩვენს ქვეყანაში მოხუცების ბედი მეტწილად ტრაგიკულია – მუდმივი ტკივილი და ტანჯვა საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებების გამო, გადაადგილებასთან დაკავშირებული სირთულეები და ბოლოს ინვალიდის ეტლი. ამასობაში, არის ქვეყნები, სადაც პენსიონერები აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობენ, ბევრს მოგზაურობენ, სპორტს მისდევენ. ასეთი უღრუბლო სიბერის მაგალითია გერმანია.

საშუალება მოგვეცა ინტერვიუ გერმანელ ექიმ-ტრავმატოლოგთან, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორთან, ბატონ მიხაელ კოგნერთან ჩაგვეწერა. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ მკურნალობენ სახსრების და ხერხემლის დაავადებებს გერმანიაში.

- ბატონო მიხაელ, გერმანული მედიცინა – ძვირი სიამოვნებაა. ამასთანავე, იშვიათად თუ შეგხვდება ქუჩაში მოხრილი გერმანელი მოხუცი ჯოხით, რომელიც ძლივს გადაადგილდება. რა საიდუმლო გაქვთ გერმანელებს?

- არანაირი საიდუმლო არ არსებობს. უბრალოდ, გერმანიაში საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის მკურნალობისას მოწინავე თანამედროვე მეთოდები გამოიყენება. ჩვენ არ ვუნიშნავთ პაციენტებს მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებლებს სიმპტომების სამკურნალოდ, ჩვენ ვებრძვით დაავადების მიზეზებს.

- და საქართველოში პაციენტებს აქტიურად რატომ უნიშნავენ ქონდროპროტექტორებს?..

- გლუკოზამინი და ქონდროიტინი სახსრებისთვის უდავოდ აუცილებელია. ისინი ხელს უწყობენ სახსროვანი სითხის გამომუშავებას, რომელიც იცავს ჩვენს სახსრებს ცვეთისგან, აღადგენენ ხრტილის სტრუქტურას და ანელებენ მის განადგურების პროცესს, აყუჩებენ ტკივილს და აქრობენ ანთებას. მაგრამ აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი – ქონდროპროტექტორები მონოპრეპარატების სახით უმოქმედოა, აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი შერწყმა მცენარეულ პრეპარატებთან, რომლებიც მიიყვანენ მათ დანიშნულების ადგილას და აიძულებენ "მუშაობას". წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს არის ფულის და დროის ტყუილი ხარჯვა და მეტი არაფერი.

- რას გვირჩევდით საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის აღსადგენად?

- ჩემი რჩევაა - მრავალკომპონენტიანი პრეპარატების გამოყენება, რომლებიც შეიცავს როგორც კარგი ათვისების მქონე ანთების საწინააღმდეგო მცენარეებს, ისე ქსოვილების წარმომქმნელ ნივთიერებებს – ჰიალურონის მჟავას და მეთილსულფონილმეთანს. ასაკის მატებასთან ერთად ორგანიზმში იკლებს ჰიალურონის მჟავას გამომუშავება, რომელიც მონაწილეობს ხრტილის მეტაბოლიზმში და უზრუნველყოფს სინოვიალური სითხის აუცილებელ სისქეს. ჰიალურონის მჟავას შემცველი პრეპარატები იზიდავენ სითხეს, ატენიანებენ სახსროვან ხრტილს და მატებენ მას ელასტიურობას, რაც, თავის მხრივ, აფერხებს ცვეთას, ხსნის შეშუპებებს დაზიანებულ ზონებში. ეს პრეპარატები იცავენ ტკივილის რეცეპტორებს, შესაბამისად, აყუჩებენ ტკივილს, აუმჯობესებენ სახსრების მოქნილობას ელასტიურობის და ამორტიზაციის მომატების ხარჯზე, აფერხებენ ანთებას და აჩქარებენ განკურნების პროცესს. მეთილსულფონილმეთანი მონაწილეობს ხრტილოვანი და შემაერთებელი ქსოვილების ფორმირებაში, ასევე, ეხმარება სახსრების და ლიგატების მოძრაობის და მოქნილობის ასაკობრივი შენელების შემცირებაში, აძლიერებს მათ ახალგაზრდობას. გარდა ამისა, მეთილსულფონილმეთანი მონაწილეობს საკუთარი გლუკოზამინის და ქონდროიტინის წარმოქმნაში.

- არის საქართველოში პრეპარატები, რომლებიც აკმაყოფილებენ თქვენს მიერ გაჟღერებულ კრიტერიუმებს?

- დიახ, არსებობს შესანიშნავი კომპლექსი – "სუსტალაქსის" მალამო და კაფსულები. ორივე პროდუქტი წარმოებულია უკრაინაში, მაგრამ მათ შემუშავებაში მონაწილეობდნენ ჩემი გერმანელი კოლეგებიც, ტრავმატოლოგები და ორთოპედები. კომპლექსის შემადგენლობაში გამოყენებულია ინგლისის და აშშ-ის ნედლეული. თამამად შემიძლია ვურჩიო ეს პრეპარატი იმ ადამიანებს, რომლებსაც აწუხებთ ართრიტი, ართროზი, ხერხემლის მალთაშუა თიაქარი, რადიკულიტი, ოსტეოქონდროზი, ოსტეოპოროზი, პოდაგრა, რევმატიზმი, ბურსიტი და საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის სხვა დაავადებები.

- რატომ არის საჭირო უშუალოდ კომპლექსის გამოყენება?

- "სუსტალაქსის" კაფსულები შეიცავენ გლუკოზამინს, ქონდროიტინს, მეთილსულფონილმეთანს, ჰიალურონის მჟავას, C ვიტამინს, თეთრი ტირიფის ქერქის და კურკუმას ფესვის ექსტრაქტებს და ებრძვიან დაავადებას უშუალოდ ორგანიზმის შიგნიდან, აღადგენენ ხრტილოვან და შემაერთებელ ქსოვილებს, აღმოფხვრავენ სახსრის სითხის დეფიციტს და გვაფრთხილებენ სახსრების დეფორმაციაზე. ამდენად, კაფსულები ამარცხებენ დაავადების გამომწვევ მიზეზს. სახსრების სრული აღდგენისთვის საჭიროა ცოტა მეტი დრო, ტკივილი კი რაც შეიძლება მალე უნდა მოვიცილოთ. სწორედ ამისთვისაა "სუსტალაქსის" მალამო. იგი შეიცავს მენთოლს, სკიპიდარს, ქაფურას, წყლის მარწყვა-ბალახის (საბელნიკი), ჯავზის (მუსკატის კაკალი) ექსტრაქტებს და ფუტკრის ცვილს, რომლებსაც გააჩნია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების და შეშუპების საწინააღმდეგო მოქმედება. ამიტომ, თუ გსურთ დაიბრუნოთ მოძრაობა, დაივიწყოთ ტკივილი და არ დახარჯოთ ფული ძვირადღირებულ წამლებსა და ოპერაციებში, დაეხმარეთ თქვენს სახსრებსა და ხერხემალს "სუსტალაქსის" ბუნებრივი კომპლექსით!

54 წლის ვარ, მაგრამ დაავადებული სახსრების გამო 80 წლის ქალს დავემსგავსე. ჩანთა ყოველთვის ტკივილგამაყუჩებლებით მქონდა გადავსებული და მათ გარეშე არსად დავდიოდი. ძალიან მტკიოდა თითები, მაჯები და მუხლები. ყველაფერი კი დაიწყო გრიპით, რამელმაც გამოიწვია **რევმატოიდული ართრიტი.** პროფესიით ბუღალტერი ვარ, მუდმივად კომპიუტერთან ვზივარ. თითების გაშეშების გამო მიჭირდა კლავიატურითა და თაგვით მუშაობა. ბანკში და საწყობებში მისვლაც ჩემთვის მძიმე შრომა იყო. სამსახურში ყოველდღე სიარული წამება იყო ჩემთვის. ყრუ ტკივილებს უკვე შევეჩვიე. ძალიან მადლობელი ვარ ჩემი კოლეგისა, რომელმაც მირჩია „სუსტალაქსი". ამ კომპლექსის დახმარებით მან ძალიან საშიში **ნეკნთაშუა ნევრალგია** მოირჩინა. ორი თვე ვსვამდი კაფსულებს. მესამე კვირას სახსრების ტკივილი გამიქრა. ტკივილგამაყუჩებლების დალევას თავი დავანებე. არც მუხლებში და არც ხელებში გაშეშებას არ ვგრძნობ. მოხერხებული, მოძრავი და მოქნილი გავხდი, საქმეს ადვილად ვუმკლავდები.

რუსუდან სრესელი,
ქ.ბათუმი, საქართველო



მთელი ცხოვრება ავტობუსის მძღოლად ვმუშაობდი. მცირე პენსიასთან ერთად უამრავი დაავადებაც მივიღე. **ოსტეოქონდროზის** გამო ძალიან მტკიოდა მხრები, ისე, რომ ეს ტკივილი მკერდში გადამდიოდა. თავიდან ვიფიქრე, რომ გულის პრობლემა მქონდა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი, რომ ზურგის ბრალი იყო. ტკივილი წოლის დროსაც მაწუხებდა. ღამით საერთოდ არ მეძინა, მეშინოდა ბალიშზე თავის დადება, კისერი რომ არ გამკავებოდა. ნახევარი წლის წინ კი ეზოში ვმუშაობდი, სიმძიმე ავწიე და ვერ გავსწორდი. რადიკულიტი მანამდეც მქონდა, მაგრამ ასე ძალიან არასდროს მეწუხებინა. მეზობელს დავუძახე, ტკივილგამაყუჩებელი ნემსი გამიკეთა და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძელი დაძინება. იმავე მეზობელმა მომიტანა „სუსტალაქსის" მალამო და კაფსულები. რადიკულიტის შეტევები მომენტალურად გამიქრა. მეორე დღესვე წელში გავიმართე. უკვე 2.5 თვეა ვსვამ ამ მცენარეულ კომპლექსს და ფიზიკურად უფრო ძლიერად და ახალგაზრდულად ვგრძნობ თავს. წელი შემიმსუბუქდა, ხერხემალი მოქნილი გამიხდა. აღარ მეშინია შემობრუნების ან უხერხული მოძრაობის. ადამიანივით მძინავს, გამოძინებული და დასვენებული ვიღვიძებ. ვერ ვხვდები, როგორ ვცხოვრობდი „სუსტალაქსამდე"?

გრიგორ აბაჯიანი, ქ.ერევანი, სომხეთი

სოფელში ვცხოვრობ და მედიცინის მხრივ ჩვენთან ყველაფერი ცუდადაა. დავიტანჯე ჩემი **მუხლების ართროზით.** ტკივილგამაყუჩებლებიც კი უკვე აღარ მშველიდა. დილით ძლივს ვდგებოდი ლოგინიდან. ნახევარი დღე სკამით დავდიოდი, სანამ ფეხები არ ამიმუშავდებოდა. ოპერაციის გაკეთებისგან თავს ვიკავებდი, ვფიქრობდი, რომ ჩემს ასაკში არაა სასურველი. სახლიდან მხოლოდ კვირაში ერთხელ გავდიოდი მაღაზიაში და თვეში ერთხელ - პენსიის ასაღებად. წინასწარ ვემზადებოდი მსგავსი დღეებისთვის - ერთდროულად აბების ორმაგ დოზას ვსვამდი. მაღაზიაში გასეირნების შემდეგ კი ორი დღე ვიწექი ხოლმე. "სუსტალაქსის" კომპლექსი შვილიშვილმა ჩამომიტანა. დავიწყე მიღება, ვსვამდი კაფსულებს და ვიზელდი მალამოს. სხვას რომ ეთქვა, ალბათ, არ დავიჯერებდი. მუხლების ტკივილი ნელ-ნელა მიცხრებოდა და ერთი თვის შემდეგ საერთოდ გამიარა. საერთო ჯამში, „სუსტალაქსის" 3 კურსი ჩავიტარე და ახლა ახალგაზრდა გოგონასავით დავრბივარ. შეწუხებული არ ვარ, მუხლები არ მიშეშდება, სახსრები არ ტკაცუნობს და არ ხრაშუნობს, იატაკსაც ჯოხის გარეშე ვწმენდ.

მარია ტროცენკო, ქ.სუმი, უკრაინა

მეგონა, რომ **პოდაგრა** სიკვდილამდე მომყვებოდა. მუდმივად ანთების საწინააღმდეგო წამლებს და ჰორმონებს ვსვამდი, გამწვავების დროს ფაქტობრივად მეზღუდებოდა მესაძლებლობის მქონე ჰიროდ ვიქცეოდი, სიარული არ შემეძლო, ძილი არ შემეძლო, ცხოვრება არ შემეძლო! წყლული გამიჩნდა, ლვიძლი წამლებით გავიფუჭე. მაგრამ თქვენმა პროდუქციამ გადამარჩინა. როცა ტკივილისგან მორიგ ჯერზე მოვიკუნტე, „სუსტალაქსის" კაფსულებმა და მალამომ გამწვავება მომიხსნა. ორი კურსის შემდეგ შარდმჟავას დონე ნორმაში ჩადგა და პრობლემა აღარ არსებობდა. პოდაგრის გამწვავება აღარ მემუქრება. „ლიპემტინის" კაფსულებით კი კუჭის წყლული მოვირჩინე და ღვიძლი მოვიწესრიგე. ბოლოს და ბოლოს, მშვიდად და ტკივილის გარეშე ვცხოვრობ.

აია კარკლინე,
ქ.რიგა, ლატვია

ერთ დროს ბელარუსის ცურვის ეროვნულ ნაკრებში ვიყავი. 40 წლის განმავლობაში რაიონის თერაპევტად ვმუშაობდი, სამი უბნის პაციენტებთან სახლში დავდიოდი, ლიფტი ყოველთვის არ მუშაობდა. დიდმა დატვირთვამ გამოიწვია მტევნის, მუხლის და მხრის სახსრების **დეფორმაციული ართროზი.** მენოპაუზის დადგომისთანავე მდგომარეობა გამიუარესდა. მწვავე ტკივილები მქონდა, ხრაშუნი მესმოდა, მობილობა შემეზღუდა. კიბეებზე ასვლისგან თავს ვიკავებდი, ვეძებდი სწორ ბილიკებს. ვცდილობდი თავის გაკონტროლებას: დავდიოდი სანატორიუმებში, ვლებულობდი ძვირადღირებულ წამლებს, რომლებიც ჩემთვის გერმანიიდან ჩამოჰქონდათ. საავთიაქო პრეპარატებს მაშინ დავემშვიდობე, როცა „სუსტალაქსის" კომპლექსი გამოჩნდა. როგორც ექიმმა, მცენარეული პრეპარატები ვარჩიე. სამი სრული კურსი საკმარისი აღმოჩნდა ტკივილის მოსაშორებლად და მოძრაობის აღსადგენად. ხელისგულზე მეტია არ მაქვს სეზონური გამწვავება, სახსრების ფუნქცია არ არის დარღვეული. ყოველდღე 8 კმ დავდივარ, რეგულარულად ვცურავ. სრულიად ჯანმრთელ ადამიანად ვგრძნობ თავს.

ჟანა ივანოვსკაია, ქ.მინსკი, ბელარუსი

ბოლო 10 წლის განმავლობაში დედას **რევმატოიდული ართრიტი და პოლიართრიტი** აწუხებდა, განსაკუთრებით, ხელების სახსრები სტკიოდა. მკერავი იყო და პენსიაზე გასვლის შემდეგ აპირებდა საყვარელი საქმის გაგრძელებას. მაგრამ დაავადებამ იმდენად დაუმახინჯა და დაუსია თითები, რომ ეს იდეა დაივიწყა. ამინდის ცვალებადების დროს იმდენად სტკიოდა სახსრები, რომ ტკივილგამაყუჩებლები ყოველთვის არ შველოდა. ბოლო დროს უკვე კოვზს ვერ იკავებდა ხელში და დიდი გაჭირვებით დადიოდა. ყოველდღე მივდიოდი დედასთან იმისთვის, რომ ჩემი ხელით გამომეკვება. ჩვენდა საბედნიეროდ, „სუსტალაქსის" კაფსულები და მალამო შევუკვეთე გასასინჯად და მათ შესანიშნავად იმოქმედეს! ამ კომპლექსმა არა მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებლები შეუცვალეს, არამედ ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობა არუქვს დედს. თვალწინ სახსრების სიწითლე გაუქრა. თვის ბოლოს შეშუპება მთლიანად გაქრა. დედას ბავშვივით უხაროდა, როცა კოვზი დაიკავა ხელში და თვითონ მიირთვა წვნიანი. ახლა ვერც ამინდის გაუარესებას ვერ ამჩნევს - არც ტკივილი აქვს და არც გაკავება. კერვა დაიწყო - თითები აამოძრავა. გულს უხარია ბედნიერ დედას რომ ვხედავ.

თინა მაჩაბელი, ქ.ბათუმი, საქართველო

დედას დიდი ხანი **კოქსართროზი** და **ოსტეოპოროზი** ჰქონდა - უჩიოდა ძვლების სისუსტეს და სახსრების ტკივილს, კოჭლობდა, მაგრამ ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტი ემოძრავა. ნელინადნახევრის წინ კი უბედურება მოხდა: შემთხვევით დაეცა და ბარძაყის ძვლის მოტეხილობა მიიღო. 4 თვე ვერ დადიოდა. 92 წლისაა და ძალიან მეშინოდა, რომ ვერასოდეს გაივლიდა. ექიმები ვერაფერით მაიმედებდნენ. „სუსტალაქსის" იმედად დავრჩით. დედა კაფსულებს სვამდა, მე კი მას მალამოს ვუსვამდი. ასე ორი თვის განმავლობაში ვიბრძოდით. წამოდგომა უფრო ადრეც დაიწყო. ახლა კი სრულად გამოჯანმრთელდა - ძვლები გაუმაგრდა, ფეხებში ძალა გაუჩნდა, ტკივილი საერთოდ აღარ აქვს. ექიმებმა აღნიშნეს ძვლის მასის სიმკვრივის დიდი პროგრესი. დედა ბედნიერია, რომ დადის. და მეც ძალიან მიხარია, რომ ამ ასაკში სიარულს ახერხებს.

ზურაბ ალავიძე, ქ.თელავი, საქართველო

ასევე გაყიდვაშია შემდეგი პროდუქცია

„ნავიზორი" (კაფს.) 31.7 ლ, **„ნავიზორი"** (წვეთები) 31.7 ლ, **„სუსტალაქსი"** (კრემი) 31.7 ლ. **„სუსტალაქსი"** (კაფს.) 31.7 ლ. **„ზდრავია"** 31.7, **„პრომიოდ ფორტე"** 31.7, **„არტეარილი"** 31.7, **„ფრიდიალი"** (კაფ.) 31.7 **„ლი პეპტინი"** 31.7, **„იმოქსინი"** 31.7, **„პროსტერექტი 60"** 51.5, **„პროსტერექტი 120"** 91.5, **„ადენომი 60"** 51.5, **„ადენომი 120"** 91.5

გელოდებით ჩვენს გამოფენა-გაყიდვაზე

სადაც მიიღებთ დაწვრილებით ინფორმაციას პრეპარატების შესახებ, შემდეგ მისამართებზე:

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 აგვისტო

თბილისი 1. ბახტრიონის №22. -------- 15.00-17.00 სს.
2.ვარკეთილი-3. -------- ყოველდღე 10.00-20.00 სს.
2-მ/რ, ს. თაყაიშვილის 1 „სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრი"

7 აგვისტო

თელავი 26 მაისის №5, ჰალრაკის სახლი -- 11.00-12.00 სს.

8 აგვისტო

რუსთავი ღუმბაძის №10, სასტ. „ელიტა" --- 12.00-13.00სს

9 აგვისტო

გორი სტალინის გამზ. №24. -------- 12.00-13.00 სს
სამედიცინო სახლი „მკურნალი"

10 აგვისტო

ბათუმი ყაზბეგის №4. სასტ. „ლაით ჰაუზი". - 10.00-11.00 სს.
ოზურგეთი იოანე პეტრიწის №1, - -------- 12.00-13.00 სს.
რესტორანი „იზაბელა".
ფოთი 9 აპრილის №10. -------- 14.00-15.00 სს.
ბავშვთა გასართობი ცენტრი „ბალუ"
ზუგდიდი გამსახურდიას №28, კაფე „აჭიტი" - 16.00-17.00 სს.

11 აგვისტო

სამტრედია რუსთაველის №21, რესტ. „ჭურჭელი" 10.00-11.00 სს.
ქუთაისი გამსახურდიას №45 -------- 12.00-13.00 სს.
სასტ. „ტირიფი ჰოლიდეი"
ზესტაფონი აღმაშენებლის №61ა აფთიაქი ----- 14.00-15.00 სს.
ჭიათურა აღმაშენებლის №91, -------- 16.00-17.00 სს.
სასტუმრო „ნელი ტაბატაძე".

12 აგვისტო

ხაშური კოსტავას №6. აფთიაქი 1 -------- 10.00-11.00 სს.

კომპანიამ დაიწყო ონლაინ გაყიდვები. თქვენ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ პროდუქცია
FACEBOOK გვერდზე @ApifitoGeorgia2015 ან დარეკოთ 514295005
და ჩვენ მოგაწვდით სასურველ პროდუქციას სახლში მთელი საქართველოს მასშტაბით.

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა

დარეკეთ ნომერზე (+995) 551 30 98 98 თბილისის და რუსთავის მასშტაბით სახლში მოგაწვდით

უფასო კონსულტაციის ცხელი ხაზი (+995) 551 30 98 98 დაგვიკავშირდით 9[00] – 21[00] სს

ერთადერთი სიმართლე 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის შესახებ

გენერალ გიორგი კვინიტაძის მოგონებები

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №25-31

„ასავალ-დასავალი“ ასრულებს წერილების ციკლს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საფრანგეთში გადასახლებული გენერალ გიორგი კვინიტაძის მემუარების მიხედვით. ლეგენდარული მხედართმთავარი ყოველგვარი პარტიული მიდრეკილებების გარეშე გადმოგვცემს სრულ სიმართლეს 1918-1921 წლების პირველი რესპუბლიკის შესახებ.

1919 წლის თებერვალში, ახალციხის ფრონტზე მთავარსარდლად დანიშნულმა **გენერალმა კვინიტაძემ** თურქებისა და მათი მარიონეტი „აჯანყებულებისაგან“ ბორჯომის დაცვას მოულოდნელ იერიშზე გადასვლის ტაქტიკა ამჯობინა:

„5 მარტს, ჩემს დაქვემდებარებაში მყოფი ჯარები შეტევაზე გადავიდნენ, მარჯვნიდან — გვარდია, მარცხნიდან კი — არმია. აწყური საათზე ნაკლებ დროში ავიღეთ და, როგორც წინასწარ შემუშავებულ გეგმაში გვქონდა, ვუბრძანე, შეტევა გაეგრძელებინათ. ჩვენი და მოწინააღმდეგის ძალთა თანაფარდობა საგრძნობლად ჩვენს სასარგებლოდ აღმოჩნდა. ჩვენ გაცილებით აღვემატებოდით მოწინააღმდეგეს და ბრძოლისაგან ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, როგორც ქათმის კვერცხისათვის უროს ჩარტყმაა. თბილისიდან გამოგზავნილი მოსალოცი დეპეშები კიდევ ერთხელ ადასტურებდა, რამდენად არაადეკვატურად ფასდებოდა სამხედრო ვითარება ხელისუფლებისაგან...

*ოცამდე ტყვე ჩაგვივარდა ხელში, მათ შორის, ოფიცერი, რომელსაც თბილისის სამხედრო სასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული და ერთ-ერთი ადგილობრივი ბეგის შვილი იყო. **მისი დაკითხვიდან გაირკვა, რომ რევოლუციის შემდეგ, თურქების სამსახურში იყო** (გენერალი გ.ი. კვინიტაძე, ,,მოგონებები 1917-1921, გვ. 94).*

ანუ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებდა, რომ ახალციხის მაზრის მუსლიმური მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლებას სწორედ თურქების დავალებით აუჯანყდა!

აქვე გენერალი კვინიტაძე იხსენებს, როგორი არაპროფესიული იყო იმჟამინდელი ეროვნული გვარდია: აწყურის აღების შემდეგ გვარდია ფეხს ითრევდა შეტევის გაგრძელებაზე, არადა, ახალციხე ისევ მოწინააღმდეგეს ეკავა! კვინიტაძესთან, **ლადო ჯიბლაძის** ხელმძღვანელობით, მივიდნენ გვარდიის ოფიცრები და დაუწყეს მტკიცება, მოწინააღმდეგე ისედაც დამარცხებულია და, მოდით, მოლაპარაკებები შევთავაზოთო! კვინიტაძე კი შეუვალი დარჩა: ახლა ჩვენგან მოლაპარაკებების მოთხოვნას მოწინააღმდეგე სისუსტედ აღიქვამს და უფრო გაგვიძალიანდებაო! ამიტომ გადაწყდა სწრაფი შეტევის გაგრძელება, რათა დაქსაქსულ მოწინააღმდეგეს გონზე მოსვლა ვერ მოესწრო:

„6 მარტს, ჩვენ გავაგრძელეთ წინსვლა. 7 მარტის დილით, წინასწარ გაცემული ბრძანებით, გავამაგრეთ რა შეტევა რეზერვებით, პირველი ორი ჯავშანმანქანა მოწინააღმდეგისაგან მიტოვებულ ახალციხეში შევიდა. ერთ საათში. მე იქ მივედი ავტომობილით.

*გათავისუფლებით გახარებული ახალციხის მოსახლეობა ემოციებით შემოგვეგება. მათ შორის იყო **ბახში-ბეგ მაჩაბელი** — ჩვენი მომხრე და აჯანყების მოძწყობი სერვერ-ბეგის მოწინააღმდეგე. ის, პატივისცემის დადასტურების ნიშნად, ავტომობილში მივიწვიე და ასე ერთად შევედით ქალაქში. ყოველგვარი მოროდიორობისა და გადაწვების თავიდან ასაცილებლად, გადავწყვიტე, ქალაქში მხოლოდ დისციპლინით გამორჩეული ნაწილი შემეყვანა. ასეთი იყო **გენერალ რატიშვილის** ცხენოსანთა პოლკი, სადაც ბევრი ოფიცერი მსახურობდა **(იქვე, გვ. 97)“.***

ამ სწრაფი შეტევის შედეგად, უკვე, 12 მარტისთვის, მთელი ახალციხის მაზრა საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონტროლის ქვეშ გადავიდა. აჯანყებულთა მეთაური სერვერ-ბეგ ქობლიანსკი საქართველოს საზღვარს იქით ფოცხოვისაკენ გაიქცა.

თუმცა, თურქებისაგან შეგულიანებული აჯანყებულები საზღვართან იყრიდნენ თავს და შემოსატევად ემზადებოდნენ. ჰოდა, **გენერალმა კვინიტაძემ,** თავდაცვაზე გადასვლას ისევ მოულოდნელი შეტევის ტაქტიკით მოქმედება არჩია:

,,ვისარგებლეთ რა ჩვენს მესაზღვრეებსა და მოწინააღმდეგის ძალებს შორის მომხდარი სროლით, ჩვენს ჯარებს შეტევაზე გადასვლა ვუბრძანე. შეტევა კვლავ წარმატებული გამოდგა და მოწინააღმდეგე ზემო ფოცხოვისაკენ განვდევნეთ. ამჯერად მოწინააღმდეგემ ინება და ზავის თხოვნით დეპუტაცია გამოგზავნა. ზავზე დავთანხმდი იმ პირობით, რომ მძევლებს ავიყვანდით, იარაღს ჩაგვაბარებდნენ და დააბრუნებდნენ ქართული მოსახლეობისათვის ნაძარცვ ხორბალს.

*მათ სომხური მოსახლეობისათვის ხელი არც უხლიათ. პირიქით, **სომხებმა ისარგებლეს იმით, რომ ქართველები სახლებიდან გამოყარეს და მათი ქონების ძარცვას მიჰყვეს ხელი.** და როდესაც ჩვენი შეტევის შემდეგ ადგილობრივი მუსლიმური მოსახლეობა გაიქცა, მათ ქონებასაც იგივე ბედი ეწია **(იქვე, გვ.100)“.***

აქვე გენერალი კვინიტაძე იხსენებს, რა ძნელი იყო ქართული შენაერთების მხრიდან მაროდიორობასთან ბრძოლა:

*„მოსახლეობა, მცირე გამონაკლისის გარდა, საბრძოლო მოქმედებების არეალში მოქცეულ სახლებს ტოვებდა და გარბოდა. მიჰქონდათ მხოლოდ ის, რისი წაღებაც შეეძლოთ. ამდენად, ჯარისკაცებისათვის დიდი ცდუნება იყო, მიტოვებული სახლებიდან რაიმე არ აეღოთ. ამას ემატებოდა კიდევ ერთი გარემოებაც: **მიტოვებულ სახლებში შესვლისას ჯარისკაცები ნახულობდნენ ქართული მოსახლეობისათვის წართმეულ ნივთებს, რომლებიც აბასთუმნიდანაც კი იყო წამოღებული — პიანინოები და როიალებიც კი.***

*გარდა ამისა, ქართული მოსახლეობა იმასაც ჰყვებოდა, რა საშინელებებს სჩადიოდნენ აჯანყებულები. **ჰყვებოდნენ, როგორ აუპატიურებდნენ ქალებს კაცების თვალწინ. ამასთან, ჯარისკაცები საკუთარი თვალით ხედავდნენ წაბილწულ და გაძარცვულ ტაძრებს.** ეს ყველაფერი ძალიან აბოროტებდა ჯარისკაცებს და დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო მათი შურისძიების აღსაკვეთად **(იქვე, გვ.101)“.***

მას შემდეგ, რაც აჯანყებულებმა ზავი მოითხოვეს და მისი პირობებიც შეასრულეს, ვითარება ახალციხის ფრონტზე თითქოს დასტაბილურდა:

*„ამდენად, ჩვენ დავიკავეთ ზემო ფოცხოვიც. მოწინააღმდეგემ ჩაგვაბარა მძევლები და, იარაღის ჩაბარებასთან ერთად, სრული მორჩილება გამოგვიცხადა. ადგილობრივი მოსახლეობა სახლებს უბრუნდებოდა. როგორც მახსოვს, ახალციხის რაიონის მოსახლეობამ 3-დან 4 ათასამდე „ვინტოვკა“ ჩაგვაბარა. ბევრ რუსული წარმოების იარაღს უკვე თურქების კვალი აჩნდა: მათზე ამოტვიფრული იყო თურქული წარწერები და ციფრები **(იქვე. გვ.102)“.***

როგორც ხედავთ, ეს კიდევ ერთი დადასტურებაა, თუ ვინ აიარაღებდა სერვერ-ბეგის „აჯანყებულთა არმიას“!

თუმცა, აქ მხოლოდ თურქების ჩლიქები და კუდი არ ჩანდა და კვალი უფრო შორსაც მიდიოდა! **აი, ბატონო, რას წერს თავის მემუარებში გენერალი კვინიტაძე:**

*„მშვიდობამდე შორს იყო, რადგან აჯანყება ეყრდნობოდა **„სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიის ტერიტორიას“,** რომლის მთავრობა ყარსში იმყოფებოდა. ეს სახელმწიფო, როგორც ჩანს, დიდი ბრიტანეთის მფარველობის ქვეშ იყო. ყოველ შემთხვევაში, ასე მითხრა გარკვევით ერთმა ბრიტანელმა ოფიცერმა. თუმცა, ამაზე მოგვიანებით. იმ დროს ინგლისის წარმომადგენლები მთელ ამიერკავკასიაში იყვნენ. ისინი ქალაქებში ცხოვრობდნენ და ასეთები იყვნენ ახალციხეშიც და არდაგანშიც (იქვე, გვ. 102)“.*

და ეს ბრიტანული ინტრიგები რომ რეალურად არსებობდა, ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ზემო ფოცხოვის დაკავების შემდეგ გენერალმა კვინიტაძემ თბილისიდან ამ დასახლებული პუნქტის დატოვების ბრძანების ტელეგრამა მიიღო!

საქმე ის გახლდათ, რომ ზემო ფოცხოვი **არდაგანის მაზრას (ანუ თურქეთს)** ეკუთვნოდა და ინგლისელებმა მისი დატოვება მოსთხოვეს ჟორდანიას ხელისუფლებას! ამდენად, დიდი ანალიტიკოსობა არ სჭირდება იმას, რომ დავადგინოთ: ოსმალეთსაც და მის მარიონეტ სერვერ-ბეგსაც დიდი ბრიტანეთი აკონტროლებდა!

ის კი არა, **გენერალი კვინიტაძე იმ ბრიტანელი ოფიცრების ვინაობასაც ასახელებს, მასთან შეხვედრისას პირადად რომ მოითხოვდნენ ზემო ფოცხოვიდან ქართული ჯარების გაყვანას:**

*,,თბილისიდან მოითხოვდნენ ფოცხოვის რაიონიდან ჯარების გამოყვანას. მე ეს დაუშვებლად მიმაჩნდა. მქონდა ინფორმაცია, რომ **„სამხრეთ-დასავლეთ კავკასიის ტერიტორია“** არ აპირებდა ახალციხეზე უარის თქმას და ჩვენს ტერიტორიაზე შემოჭრისათვის ემზადებოდა. გარდა ამისა, ზემო ფოცხოვის განიარაღება ჯერ არ იყო დასრულებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანელები დაჟინებულად ითხოვდნენ ჩვენი ჯარების გაყვანას, რაც შემეძლო, ვაჭიანურებდი ამას, რადგან იქ ყოფნის ყოველი მომდევნო დღე ზრდიდა ჩვენთვის ჩაბარებული იარაღის რაოდენობას.*

*ინგლისელებთან მოლაპარაკებები თბილისში მიმდინარეობდა. თუმცა, ეს მეც მიხდებოდა მათ წარმომადგენლებთან ახალციხესა და ახალქალაქში. ასეთები იყვნენ თბილისიდან ჩამოსული **პოლკოვნიკი სტიუარტი** და **პოლკოვნიკი რედი** ახალქალაქიდან. პირველი მოითხოვდა, რომ ახალქალაქში ორი ასეულის მეტი არ შემეყვანა, როგორც ამას სომხებთან დადებული შეთანხმება მოითხოვდა. იგივეს მოითხოვდა პოლკოვნიკი რედიც. სტიუარტისადმი დასმულ კითხვაზე — იძლეოდა თუ არა გარანტიას, რომ ასეთი მცირე ძალებით გაკონტროლებულ ახალქალაქის მაზრაში მოწინააღმდეგე ისევ არ შემოიჭრებოდა — ის გარანტიას ვერ იძლეოდა. იგივე ხდებოდა არდაგანის რაიონის შემთხვევაშიც: სტიუარტი ვერ იძლეოდა გარანტიას, რომ ჩვენი ძალების იქიდან გამოყვანის შემდეგ მოწინააღმდეგე აღარ შემოიჭრებოდა ჩვენს ტერიტორიაზე **(იქვე, გვ. 103)“.***

ამასობაში კი ქართული არმიის წარმატებებმა ახალციხის ფრონტზე თავისი შედეგი გამოიღო ახალქალაქის მიმართულებითაც. ზემო ფოცხოვის აღების ამბის გაგების შემდეგ თურქების მარიონეტულმა „აჯანყებულთა არმიამ“ ახალქალაქიც მიატოვა და ის 41 ქართველმა ჯარისკაცმა უბრძოლველად აიღო!

გიორგი გიგაური

საეკლესიო კალენდარი

2 აგვისტო - ხსენება წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა ელია თეზბიტელისა

✝ **2 აგვისტო. ორშაბათი.** წმიდისა დიდებულისა წინასწარმეტყველისა ელია თეზბიტელისა; მოწამისა სალომე ქართველისა, სპარსთაგან წამებულისა; მართლისა ილიასი; **ანგელოზის დღე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა ილია მეორესი.**

✝ **3 აგვისტო. სამშაბათი.** წინასწარმეტყველისა ეზეკიელისა; ღირსთა სვიმეონისა, ქრისტესთვის სალოსისა და იოანესი, თანამმარხველისა მისისა.

✝ **4 აგვისტო. ოთხშაბათი.** მენელსაცხებლისა მოციქულთა სწორისა მარიამ მაგდალელისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა მღვდელმოწამისა ფოკასი.

✝ **5 აგვისტო. ხუთშაბათი.** მოწამეთა: ტროფიმესი, თეოფილესი და მათთანა 13-თა მოწამეთა; მღვდელმოწამისა აპოლინარისა, რავენიელი ეპისკოპოსისა.

✝ **6 აგვისტო. პარასკევი.** ღირსისა ილარიონ თვალელისა, ღირსი გიორგი მთაწმინდელის მოძღვრისა; მოწამისა ქრისტინა ქალწულისა; მოწამეთა კეთილმსახურთა მთავართა: ბორისისა და გლებისა, წმიდა ნათლისღებით რომანოზისა და დავითისა.

✝ **7 აგვისტო. შაბათი.** **მიძინება მართლისა ანასი, დედისა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა;** წმიდათა დედათა, ოლიმპიადა დედათდიაკონისა და ღირსისა ევპრაქსია ქალწულისა, ტავენელისა; ხსენება მეხუთე მსოფლიო კრების წმიდათა მამათა.

7 აგვისტო - მიძინება მართლისა ანასი, დედისა ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა

✝ **8 აგვისტო. კვირა.** მღვდელმოწამისა ერმოლაოს ხუცესისა და მოწამეთა: ერმიპესი და ერმოკრატესი, ნიკომიდიელთა; ღირსმოწამისა პარასკევასი.

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდების პასუხები:

სანტიმეტრიკაბალადარაბატიკინაღამურანიამორი ქალამანიკიურიუმიაკიდონორისიგარაჟირაფინადი

მიხეილ ცაგარელი: აუცილებელია, განსაკუთრებით აგვისტოს 13 რიცხვამდე ჩვენი ემოციები გავაკონტროლოთ და აგრესია-შეტევის სურვილი მოვთოკოთ!

— რა შეიძლება გამოიწვიოს აგვისტოს პირველ დეკადაში დედამიწის ნეგატიური კოსმოსური ენერგიების ზონაში ყოფნამ და რა შეიძლება გახდეს კონფლიქტებისა და არასასურველი მოვლენების მიზეზი? რატომ არის აუცილებელი, თვის 13 რიცხვამდე შევძლოთ ემოციების მაქსიმალურად კონტროლი, არ გავრისკოთ და აგრესიულობა მოვთოკოთ? თვის რომელი მონაკვეთი იქნება სასიკეთო დრო დასვენებისათვის, ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისათვის და გაწყვეტილი ურთიერთობების აღსადგენად? რა და რა თვისებებს გაამახვილებს ადამიანებში, აგვისტოს მესამე დეკადის დასაწყისში მზის გადანაცვლება ლომის ზოდიაქოდან ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში? რისი მაჩვენებელია მეთორმეტე სახლი და რა მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანის პირად ჰოროსკოპში მის განლაგებას? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი ***მიხეილ ცაგარელი*** *გვესაუბრება.*

— მარიამობისთვე რას გვპირდება, რა ტენდენციებია მოსალოდნელი და რისი გათვალისწინება გვმართებს?

— **აგვისტოს დასაწყისში დედამიწის ბიოსფერო ნეგატიური კოსმოსური ენერგიების ზონაში აღმოჩნდება, რის გამოც თვის პირველ დეკადაში მოსახლეობის დიდ ნაწილს უმიზეზო მღელვარების, შფოთის შეგრძნებანი დაეუფლება, უკმაყოფილება, ბრაზი, აგრესიულობა მოიმატებს, რაც ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტებისა და არასასურველი მოვლენების მიზეზი გახდება, პირად თუ საქმიან სფეროში ურთიერთობა დაიძაბება. ასევე არსებობს საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ურთიერთობის გამწვავებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებსა თუ პარტიებს, საზოგადოებისა და მთავრობის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირების ალბათობაც. ასევე, დაძაბულობაა მოსალოდნელი საზოგადოებისა და მთავრობის მაღალ წრეებში, სხვადასხვა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ დაჯგუფებაში. არ იქნება გამორიცხული განხეთქილებანი და ხმაურიანი განხილვები.** გარდა ამისა, **დედამიწის** ნეგატიური კოსმოსური ენერგიების ზონაში ყოფნამ, შესაძლოა, განაპირობოს საერთაშორისო არენაზე ცალკეულ ქვეყნებს შორის დაძაბულობა, ურთიერთობის გამწვავება და დიპლომატიური სამსახურების უმოქმედობა. ასევე არ იქნება გამორიცხული სხვადასხვა სახის ტექნიკური ავარიები და კატასტროფები, მოიმატებს როგორც ბუნებრივი, ისე დაუდევრობით გამოწვეული ხანძრების, აფეთქებების რიცხვი. პრობლემები და შეფერხებებია მოსალოდნელი ყველა სახის ტრანსპორტთან და მიმოსვლასთან მიმართებით. ფასიანი ქაღალდების ბაზარზეც არასტაბილური ვითარება შეიქმნება. **აგვისტოში 13 რიცხვამდე შესაძლოა, იმატოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებმა, ინფარქტისა და ინსულტის შემთხვევამ. შესაბამისად, იმისათვის, რომ უსიამოვნებანი და დანაკარგი მინიმუმამდე შევამციროთ, აუცილებელია, განსაკუთრებით თვის ამ მონაკვეთში ემოციები ვაკონტროლოთ, აგრესიულობა და შეტევის სურვილი მოვთოკოთ. ასევე სასურველია, არ გავრისკოთ და კამათსა და კონფლიქტს თავი ავარიდოთ. საბედნიეროდ, ამ პრობლემათა უმეტესობა — 13 აგვისტოსათვის — როცა დედამიწა უფრო ჰარმონიული და მშვიდი ენერგიების ზონაში აღმოჩნდება, თავისით მოგვარდება და ძალზედ სასიკეთო დრო დაიწყება დასვენებისათვის, სასიცოცხლო პოტენციალის ამაღლებისათვის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის, შელახული თუ გაწყვეტილი ურთიერთობების აღდგენისათვის.** ამ პერიოდში პოლიტიკური ლიდერები და დიპლომატები შეძლებენ დაძაბულობის განმუხტვას, რთული სიტუაციიდან გამოსავლის მოძიებას და გარკვეული სასიკეთო ნაბიჯების გადადგმას. ამ პერიოდში ასევე ახალი და მომგებიანი შესაძლებლობები გამოჩნდება ბიზნესისათვის, კარიერული აღმასვლისა და პირადი ცხოვრების მოწესრიგებისათვის. **ცვლილებანი, რომელსაც თვის მეორე დეკადასა და მესამე დეკადის დასაწყისში ექნება ადგილი, სასიკეთო პირობებს შექმნის ყველა დაგროვილი პრობლემის გადასაჭრელად და კონფლიქტების გასანეიტრალებლად.**

— რა და რა თვისებებს გაამახვილებს ადამიანებში აგვისტოს მესამე დეკადის დასაწყისში მზის გადანაცვლება ლომის ზოდიაქოდან ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში?

— **მზის გადანაცვლება 23 აგვისტოს (01.36) ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანში უახლოესი ერთი თვის მანძილზე ადამიანებში გაამახვილებს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, ნებისყოფას, შეუპოვრობას, წესრიგისა და სისუფთავისკენ მიდრეკილებას, შრომისუნარიანობას, პრაგმატულობას და ასევე წვრილმანთა დანახვის უნარს, კრიტიკულობას, პირდაპირობას, სიჯიუტესაც. ეს პერიოდი გაზრდის წარმატების მიღწევის შანსებს ქალწულის, კუროს, კირჩხიბის, ღრიანკალის, თხის რქის, თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულთათვის.** ნიშანდობლივია, რომ **მზე** გადაინაცვლებს რა **23 აგვისტოს ქალწულის ზოდიაქოში,** იქ შეხვდება პლანეტებს — **მარსსა და მერკურს,** რომლებიც ასევე **ქალწულის** ზოდიაქოში იმოძრავებენ.

— როგორი იქნება სიტუაცია თვის ბოლო კვირაში?

— **26 აგვისტოდან დედამიწას კვლავ არასასიკეთო ენერგეტიკული ფონი შეექმნება, ამიტომ ამ პერიოდის მშვიდად და უდანაკარგოდ გატარებისათვის აუცილებელია, თითოეულმა ჩვენგანმა მეტი ყურადღება, ორგანიზებულობა, სიფრთხილე, თავდაჭერა და შრომისუნარიანობა გამოავლინოს.**

სრულფასოვანი დასვენება და ასტროლოგია

— განვაგრძოთ საუბარი ადამიანის სრულფასოვანი დასვენების შესახებ და მასთან დაკავშირებულ პირად ჰოროსკოპში არსებულ მაჩვენებლებზე, მათ როლსა და მნიშვნელობაზე. ამ მიმართებით ჰოროსკოპის კიდევ რომელ მონაცემს დაგვისახელებთ?

— ადამიანის დასვენების პროცესის განხილვისას არ შეიძლება, არ ვახსენოთ **მეთორმეტე ასტროლოგიური სახლი, რომელიც ზოდიაქოს წრეზე მეექვსე სახლის საპირისპიროა და თუ მეექვსე სახლი განაგებს და პასუხისმგებელია სამუშაოზე, სამსახურზე, შრომის პროცესზე, მომსახურებასა და ვალდებულებებზე, მეთორმეტე სახლი ამის საპირისპიროდ გაურბის ყველანაირ საქმეს, ყოფიერებასა თუ მოვალეობას. სამაგიეროდ, იგი აქტიურდება ადამიანის შორეულ ქვეყნებში მოგზაურობისას, ბუნების წიაღში ყოფნისას, ანუ ისეთ ადგილებში ყოფნის შემთხვევაში, რომელიც ერთგვარად უჩვეულოა და უცხოა ადამიანისათვის და აძლიერებს სხვა სამყაროს შეგრძნებას.** თუმცა, სხვა სამყაროში, ამავდროულად, შესაძლოა, გადაგვიყვანოს საინტერესო წიგნმა, კარგმა კინოფილმმა, თამაშმა ან თუნდაც საკუთარმა ფანტაზიებმა, რაც ასევე კარგი საშუალება გახლავთ დასვენებისათვის. **მეთორმეტე სახლი გვიჩვენებს, თუ რამდენად აქვს უნარი ადამიანს, მოდუნდეს და დაისვენოს, რადგან იგი ამავე დროს ფსიქოლოგიური და ფსიქოსომატური, ქრონიკული და ფსიქიკური დაავადებების მაჩვენებელიცაა.** ამგვარად, ადამიანის პირად ჰოროსკოპში დაფიქსირებული უარყოფითად განლაგებული, დაკნინებული მეთორმეტე სახლი იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ამ ადამიანს უჭირს დასვენება. ამან კი, შესაძლოა, დაღლა და ავადმყოფობა გამოიწვიოს. შესაბამისად, ამგვარ პრობლემებს გვერდი რომ აუაროს, მან აუცილებლად უნდა დაისვენოს. ამ შემთხვევაში იგი **მეთორმეტე სახლის** დადებით მხარეს გააქტიურებს და ენერგიის დაგროვებასთან ერთად შინაგან მდგომარეობასაც გაიუმჯობესებს.

რუბრიკას უძღვება

მარინა მერკვილაძე

2 - 8 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ეცადეთ, სახლისა და სამსახურის საქმეების მოგვარებისას დამატებითი პრობლემები და კონფლიქტი არ წარმოქმნათ. დიქტატორული თვისებების გამოვლენას ნუ ეცდებით, მოთმინება გამოავლინეთ. დრო ხელს არ უწყობს ახალი საქმის დაწყებას და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას. დაშვებული შეცდომები ჯობს, დროულად გამოასწოროთ და შეუმოწმებელ საბუთებს ხელი არ მოაწეროთ. სასიყვარულო ურთიერთობა, შესაძლოა, თქვენი დაღლისა და უხეშობის გამო დაიძაბოს.

კურო (21.04-20.05)
ენერგობალანსი იკლებს და განწყობაც გაგიუარესდებათ. საქმეში ან პირადი მიზნების გამო სხვისი ფულის გამოყენებას მოერიდეთ. ურთიერთობისას, შესაძლოა, ჩვეულებრივზე მეტად აგრესიული იყოთ, ამიტომ შეეცადეთ, დამოუკიდებლად იმოქმედოთ და ემოციები გააკონტროლოთ. საჭიროების შემთხვევაში, რჩევა გამოცდილ და ავტორიტეტულ ადამიანებს ჰკითხეთ. შეყვარებულთან ურთიერთობა გაგიადვილდებათ, თუ ზოგჯერ მის პრობლემებზეც ისაუბრებთ. მოგზაურობა კი ჯობს, გადადოთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
ახალი ბიზნესის გამო წარსულზე უარს თამამად იტყვით და წინააღმდეგობებსაც არ მოერიდებით. გარშემო მყოფნი თქვენგან გააზრებულ და საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებას ელიან, თუმცა, ჯობს, გადაწყვეტილებაც და პირველი ნაბიჯებიც მოგვიანებით გააკეთოთ. ამ პერიოდში დადებული ხელშეკრულებები მომავალში გადასაკეთებელი იქნება. ჯანმრთელობას მეტი ყურადღება მიაქციეთ. ეცადეთ, შეყვარებულთან აგრესიულობა არ გამოავლინოთ. მოგზაურობას მოერიდეთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ბიზნესის, სამსახურის ან ფინანსური სირთულეების გადალახვისას ყველა შესაძლო სიტუაცია გაითვალისწინეთ და მხოლოდ შემდეგ იმოქმედეთ. კრედიტის აღებასა და სხვისი ფულის გამოყენებას მოერიდეთ. ემიგრაცია, საცხოვრებელი ადგილის ან ცხოვრების წესის შეცვლა სასურველ შედეგს ვერ მოიტანს. მოუთმენლობა კი პირად ურთიერთობებს გაართულებს. ჯანმრთელობასაც ყურადღება მიაქციეთ. ხშირად დაისვენეთ და კარგად გამოიძინეთ.

ლომი (23.07-23.08)
გაუთვალისწინებელი მოვლენები და მოულოდნელი ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში ახალი ეტაპის დაწყების მაუწყებელია. დიდ ხარჯს მოერიდეთ და ეცადეთ, ფინანსები ეკონომიურად მართოთ. ორაზროვან სიტუაციაში ჯობს, კომპრომისი დაუშვათ, რათა არავისთან არ გაიუარესოთ ურთიერთობა. ოჯახში საკუთარი აზრის დამკვიდრებას მოერიდეთ და ეცადეთ, მშობლებისა და ბავშვების მეტი პატივისცემა დაიმსახუროთ. მოგზაურობა კი სასიამოვნოდ ჩაივლის და კარგ მოგონებებს დაგიტოვებთ.

ქალწული (24.08-23.09)
ცხოვრებისეული მოვლენები შესაძლოა, გართულდეს. გადაწყვეტილების მიღებაზე ბევრი დრო დაგეხარჯებათ. სახლის საქმეებზე მუშაობა დამოუკიდებლად მოგიწევთ. ნებისმიერი საბუთი სრულ წესრიგში მოიყვანეთ. საქმიან პარტნიორთან ან მეუღლესთან მოსალოდნელია უთანხმოება. შესაძლოა, უცხოეთში გადასახლების ან ცხოვრების ახალი ფურცლიდან დაწყების სურვილი დაგეუფლოთ. მოგზაურობისას ნუ მოდუნდებით, მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ.

2 - 8 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
მატერიალური საკითხი მნიშვნელოვანი გახდება, ამიტომ მთელ ძალისხმევას ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე მიმართავთ. საერთო მიზნების გამო საკუთარი სახსრებით ნუ გარისკავთ, რადგან მეგობრებმა შესაძლოა, დანაპირები ვერ შეასრულონ. მნიშვნელოვან საბუთებზე ხელმოწერას მოერიდეთ განხილვის გარეშე და ნურავის ნურაფერს დაჰპირდებით. მოგზაურობისას ეცადეთ, კარგად დაისვენოთ და ძალები აღიდგინოთ, პირად ცხოვრებაში კი ნაკლებად მომთხოვნი იყოთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ემოციურად დაძაბული პერიოდია. სასიცოცხლო ტონუსი დაქვეითებულია. უხასიათობა და დაღლის შეგრძნება გაგიხშირდებათ, ამიტომ გადაადგილება-შეხვედრების რიცხვი შეამცირეთ. ყოველი ინფორმაციის მიღების შემდეგ სასურველია, განმარტოვდეთ და ყველაფერი გაიაზროთ. ოჯახში სიმშვიდის შესანარჩუნებლად ოჯახის წევრთა სურვილები და რჩევები გაითვალისწინეთ. ქალაქგარეთ სეირნობა და დასვენება თქვენს განწყობასა და ჯანმრთელობაზე სასიკეთოდ აისახება.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
ყოველდღიური ყოფითი თუ პროფესიული საქმეები მთელ თქვენს ძალისხმევას ითხოვს, ამიტომ პირადი ცხოვრებისათვის ცოტა დრო დაგრჩებათ. შესაძლოა, იურიდიული საბუთების გაფორმება მოგიწიოთ. ასევე კონტრაქტების გადახედვა და კანონებში ჩაღრმავება მოგიხდეთ. მოგზაურობასთან, ბავშვებთან და შეყვარებულთან დაკავშირებით ხარჯები გაიზრდება. ახლობლებისათვის უზრუნველი პირობების შექმნისას ეცადეთ, მხოლოდ თქვენი დანაზოგი ხარჯოთ და სხვისი ფული არ გამოიყენოთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
ენერგიის უკმარისობა ემოციურ დისბალანსს გამოიწვევს, რაც, შესაძლოა, საქმიან ურთიერთობაზე უარყოფითად აისახოს. გადაადგილების რაოდენობა გაიზრდება, მაგრამ ფინანსური და საბუთებთან დაკავშირებული საქმეების სიუხვე რიგიანად დასვენების საშუალებას არ მოგცემთ. კარგი დროა მიმოწერისათვის, ძველი კავშირების აღსადგენად და ახალი სასიყვარულო ურთიერთობის დასაწყებად. ოჯახის წევრებსა და შვილებს მეტი დრო დაუთმეთ, რათა მათთან ურთიერთობა არ დაძაბოთ.

მერწყული (20.01-18.02)
ყოველდღიურ საქმეში ხელი, შესაძლოა, წვრილმანებმა შეგიშალონ. ასევე შესაძლოა, სახელმწიფო სტრუქტურას ან ხელმძღვანელ პირებს დაუპირისპირდეთ. არსებული კონფლიქტების მოგვარებისას, შესაძლოა, ყოველთვის სასურველ შედეგს ვერ მიაღწიოთ, ამიტომ წინასწარი გათვლის გარეშე ნუ იმოქმედებთ პირად და საოჯახო სფეროში. სიმშვიდე თავდაჯერებას შეგმატებთ. მოგზაურობა კი დასვენებისა და ძალების აღდგენის საშუალება იქნება.

თევზები (19.02-20.03)
სიზარმაცე და მოდუნება აქტიურ ქმედებებში ხელს შეგიშლით. განმარტოებისას შესაძლოა, საინტერესო შემოქმედებითი გეგმები ჩამოგიყალიბდეთ. კარგი დროა სულიერი, ეზოთერული, ლიტერატურული და საგამომძიებლო საქმიანობისათვის. ფარული ურთიერთობისა და კავშირების რიცხვი გაიზრდება, რამაც შესაძლოა, სასიყვარულო პარტნიორის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. თავს შეგახსენებთ დაგროვილი დაღლაც, ამიტომ ჯანმრთელობას მეტი ყურადღება მიაქციეთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 2,5,7 და 8 აგვისტო

8 აგვისტო — ახალმთვარეობა,
22 აგვისტო — სავსემთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

2 აგვისტო, ორშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 04.56 საათზე, ჩადის 19.18 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (12.47) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 3 აგვისტოს 14.28 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 23.50 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 11.42 საათიდან 12.47 საათამდე). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** პროვოკაციული და კონფლიქტური დღეა. სიტყვები აკონტროლეთ. საჭის მართვისას განსაკუთრებული სიფრთხილე გმართებთ. არ არის სასურველი სარისკო ქმედება, ახალი საქმის დაწყება, უჰაერო სივრცეში ყოფნა, თმის შეჭრა-შეღებვა, რემონტის დაწყება. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, ვაჭრობისთვის, ინტერიერის განახლებისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, საკომუნიკაციო აპარატების, ავეჯის შესაძენად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ყელი, მხრები, ხელები. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ტოპაზი, აკვამარინი, ნეფრიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

3 აგვისტო, სამშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 04.57 საათზე, ჩადის 19.17 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 00.12 საათზე, ჩადის 15.29 საათზე (მთვარის 24-ე დღე გრძელდება. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ნებისმიერი ინფორმაცია შეამოწმეთ. კანონის ფარგლებს ნუ გასცდებით. დღეს და ხვალ მშვიდი და ჰარმონიული დღე იქნება ტყუპისთვის, სასწორისთვის, მერწყულისთვის. კარგი დღეა სველი წესით დასუფთავებისთვის, საბუთების მოსაწესრიგებლად, სწავლისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, ახალი პროფესიის ათვისებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, თმის შეჭრა-შეღებვა, ახალი თანამშრომლის მიღება, უჰაერო სივრცეში ყოფნა. პარტნიორთა ურთიერთობისას იმატებს ზედაპირულობა, ფლირტი, ჭორები, ინტრიგები. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, საფირონი, ლაბრადორიტი, ჰიაცინტი, ამაზონიტი, ბერილი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის.

4 აგვისტო, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 04.58 საათზე, ჩადის 19.15 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 00.47 საათზე, ჩადის 16.28 საათზე (მთვარის 25-ე დღე იწყება 01.15 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 23.39 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს საქმეების მსვლელობა ყურადღებით აკონტროლეთ. ზედმეტს ნუ ილაპარაკებთ, საიდუმლო დაიცავით. კარგი დღეა ინფორმაციის შესაგროვებლად, ახალი სამსახურის დასაწყებად, ხანმოკლე მოგზაურობისთვის, შეცდომების გააზრებისთვის, საკომუნიკაციო აპარატურის (ტელევიზორის, ტელეფონის, კომპიუტერის) შესაძენად, ახალი ურთიერთობის დასაწყებად, საფინანსო ოპერაციებისთვის, მშენებლობისთვის, საქმიანი შეხვედრა-მიმოწერისთვის, სწავლისთვის. არ არის სასურველი უჰაერო სივრცეში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, თმის შეჭრა-შეღებვა, საიდუმლოს გამხელა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ჰელიოტროპი, ჟადეიტი, ციტრონი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

5 აგვისტო, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 04.59 საათზე, ჩადის 19.14 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (01.18) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 01.30 საათზე, ჩადის 17.23 საათზე (მთვარის 26-ე დღე იწყება 01.50 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 01.18 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ნაკლები ილაპარაკეთ და სხვებს მეტად უსმინეთ. უარყოფითი ემოციები მოიშორეთ. საკუთარ აზრებს ყურადღება მიაქციეთ. მნიშვნელოვანი შეხვედრები კი გადადეთ. არ არის სასურველი ქორწინება, სესხის აღება, ბინის შეცვლა, სახლის მშენებლობის დაწყება, დაპირებების გაცემა, ბევრი კონტაქტი. კარგი დღეა საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ხალხური რეწვის ნიმუშების შესაძენად, სახლის კეთილმოწყობისთვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, მარგალიტი, აქატი, ტოპაზი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

6 აგვისტო, პარასკევი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.00 საათზე, ჩადის 19.13 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 02.01 საათზე, ჩადის 18.13 საათზე (მთვარის 27-ე დღე იწყება 02.39 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს ერიდეთ. ურთიერთობისას კეთილგანწყობა, ნდობა ხელს შეუწყობს საოჯახო კავშირის გამყარებას, გაწყვეტილი ურთიერთობის აღდგენას. კრიტიკულობა და სიცრუე კი — პირიქით. კარგი დღეა საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად, შემოქმედებისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობისთვის, ტრადიციების გაღრმავებისთვის, მცენარეთა დარგვა-გადარგვისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, სახლის მშენებლობის დაწყება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, დაპირებების გაცემა. მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა. ხელმოწერამდე საბუთი კარგად შეამოწმეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭი, მკერდი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, აქატი, ამეთვისტო, ოპალი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

7 აგვისტო, შაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.01 საათზე, ჩადის 19.12 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (11.33) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 03.19 საათზე, ჩადის 18.56 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 03.42 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 02.12 საათიდან 11.33 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ყურადღება დაუთმეთ მთავარ საკითხსა და საქმეს, ხოლო მეორეხარისხოვანი გადადეთ. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, პრეტენზიის გამოხატვა, აგრესიულობა, სიმძიმის აწევა, ნერვიულობა (გულს გაუფრთხილდით), რძის პროდუქტების ან საკონდიტრო ნაწარმის მიღება (ხელს შეუწყობს ლორწოს დაგროვებას), ფინანსური გარიგება, ხელშეკრულების დადება, ბინის შეცვლა, ქორწინება, მცენარეთა დარგვა-გადარგვა, ცხოველებით ვაჭრობა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, ბავშვებისთვის დღესასწაულის მოსაწყობად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

8 აგვისტო, კვირა

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.02 საათზე, ჩადის 19.10 საათზე. **მთვარე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 04.23 საათზე, ჩადის 19.33 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 04.56 საათზე, **ახალმთვარეობაა,** პიკი — 17.50 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს **ახალმთვარეობის** მძიმე ენერგიების გამო მაღალია აგრესიის, სიჯიუტის, სიზარმაცის, ეგოიზმის, დიქტატორული თვისებების გამოვლენის, ცდუნებების, შეცდომების, ტრავმებისა და ავარიების ალბათობა. არ არის სასურველი სიმძიმეების აწევა, ნერვიულობა, გადატვირთვა, ქორწინება, ხელშეკრულების დადება, ახალი საქმის დაწყება, პრეტენზიების გამოხატვა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, გიშერი, სერდოლიკი, ქარვა, მთის ბროლი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

2021 წლის 5 ივლისს სოდომისტების მეკავშირე ნაცჟურნალისტები ქართველმა ხალხმა რუსთაველზე გაძუყნა! მას შემდეგ მთელი პენტაგონის ჯარები და ნატოს სამხედრო ბლოკი ქუჩა-ქუჩა დასდევენ და კოსმოსიდან უთვალთვალებენ იმ ქართველებს, რომლებმაც ნაცმესაჯდომეებისა და მათი სატელიტი რეპროჩიორებისაგან ჩვენი იდენტობისა და ტრადიციების დაცვა სცადეს! „იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის“ თავმჯდომარე ბესო მიქავა მიიჩნევს, რომ საზოგადოება ორ ნაწილად იყოფა — საცემებად და პატივსაცემებად:

ბესო მიქავა: ნაცჟურნალისტები მელიის ტვიფარით უნდა დაიდაღონ!

— საქართველოში არც კაცის ცემა ეშლებათ და არც — პატივისცემა. მაგალითად, ე.წ. ჟურნალისტები, რომლებიც 5 ივლისს ხალხმა სცემა, ამ სასჯელს დიდი ხანია, იმსახურებენ, რადგან **უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში მათ არაერთგზის სცემეს ჩვენი საცოდავი სამშობლო და ჩვენს ხალხსაც უამრავი უბედურება დაატეხეს.**

მე თუ მკითხავთ, ეს გადაგვარებული ნაცჟურნალისტები **მელიის ტვიფარით** უნდა დაიდაღონ!

— ბატონო ბესო, ეს რას ნიშნავს?

— ჩვენ არ ვაპირებთ არავის ჩაქოლვას და არც ცემას, მაგრამ დიახ, ჩვენ გვინდა, მათ დავასვათ დაღი **მელიის ტვიფარისა,** როგორც ეს კონსტანტინე გამსახურდიამ „დიდოსტატის მარჯვენაში“ აღწერა. მოგეხსენებათ, **ფარსმან სპარსი,** როგორც მწვალებელი და ბოროტების განსახიერება, რომელსაც ბრბო უპირებდა ჩაქოლვას, კათალიკოსმა მელქისედეკმა შეიკედლა, თუმცა, ბოლოს საშინელ სასჯელს მაინც ვერ ასცდა და გახურებული სპილენძის ტვიფარით, რომელზეც **მელია** იყო გამოსახული, შუბლი დაუდაღეს. სწორედ ამის ღირსია ყველა ის ჟურნალისტი, რომელიც ოცდაათი წელიწადია, ატერორებს საქართველოს მოსახლეობას. ზვიად გამსახურდია ბრძანებს: „თუ გსურს, ერი ან ადამიანი გახრწნა და გადააგვარო, მას არა მხოლოდ უნდა დაავიწყო წარსული, არამედ უნდა გაუყალბო კიდეც იგი. თავისი ჭეშმარიტი გმირები ბოროტმოქმედებად და უნიათო კაცუნებად უნდა დაუსახო და მედროვენი და მოღალატენი კი — გმირებად!“ სწორედ ამ საქმეს ემსახურებიან ეს სალახანები და ვინმე იტყვის, რომ საცემები არ არიან? ცხადია, არ ვემხრობი ძალადობას, მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოველთვის მახსენდება კაცობრიობის ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნის — არისტოტელეს ცნობილი სიტყვები — **„უსინდისოს სინდისი რომ გაუღვიძო, სილა უნდა გააწნა!“**

— მერედა, 5 ივლისს გაძუყნულ ნაცჟურნალისტებსა და საკოვის რეპროჩიორებს, რომლებსაც გამწარებულმა ხალხმა არც სილის გაწნა დააკლო და არც პანჩურების უკანალში ამორტყმა, როგორ ფიქრობთ, სინდისი აწუხებთ?

— რაც დრო გადის, სულ უფრო და უფრო ვრწმუნდები, რომ ნაცჟურნალისტები, რომლებიც ხალხს ეჯავრება, საქართველოს იმ მაოხართა სულიერი მემკვიდრენი არიან, რომლებიც ეროვნულ ხელისუფლებას აუჯანყდნენ და ტელევიზიის კიბეზე ხონთქრის ხარჭებივით წამოწვნენ. **ზვიად გამსახურდიას, რომელიც ყოვლმხრივ პატივსაცემი პიროვნება და დიდი მამულიშვილი იყო, სწორედ ყოველდღე საცემები დაუპირისპირდნენ და იარაღით ხელში გვერდით დაუდგნენ კრიმინალებს, რომლებიც დაერივნენ ზვიად გამსახურდიას პატივისმცემელ ადამიანებს.** მშვიდობიან მომიტინგეებს სწორედ ისინი არბევდნენ და ხვრეტდნენ, ხოლო დღეს ნაძარცვი ფულით გახდნენ ტელევიზიების დამფინანსებლები და მფლობელები.

> „ქართველ ხალხს საკუთარი თავის პატივისცემა რომ ჰქონდეს, ეს ნაძირალა რეპროჩიორები ყოველდღე საცემები არიან!“

— ნაცემი თუ საცემი ნაცჟურნალისტები, ბოლოს და ბოლოს, რა ჯურის ხალხია?

— ნიშანდობლივია, რომ პუტჩისტმა ჟურნალისტებმა და მათმა დღევანდელმა კლონებმა პირნათლად შეასრულეს თავიანთი პატრონების დავალება და სალაფავს დახარბებულები ევროამერიკული იმპერიის კარის მსახურებად იქცნენ. ასე მოინათლა საქართველოს ანექსია-ოკუპაცია 1991-1993 წლებში „დემოკრატიულ რევოლუციად“, ხოლო 2003 წლის ნოემბრის „შოუ ექსპერიმენტი“ — „ვარდების რევოლუციად“. **ასე რომ, თქვენს შეკითხვაზე — რა ჯურის არიან ნაცჟურნალისტებიო, პასუხი მარტივია — ეგენი ყველანი სააკაშვილის ჯურისანი არიან და იმ ჯურში ჩაიხრჩობიან!**

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

საცემები და პატივსაცემები

არა
ელ-გე-ბე-ტე პროპაგანდას!

სიგრძის საზომი ერთეული	მონური დამოკიდებულება	ფანჯრის ხის საფარი	დედოფალა	მფრინავი თაგვი	კლდის თხა, ქურციკი

ფერმწერ რაფაელის გვარი	დაბადების მოწმობა	მცირე ზომის ლეგენდარული ლექსი	ყვავილნარის ზოლი ქუჩის გაყოლებაზე	ლამის	ასტრონომიის მფარველი მუზა	იტალიელი მსახიობი კლაუდია ...

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

ტყავის მარტივი შინნაკეთი ფეხსაცმელი (ძვ.)	რადიაქტიური ქიმიური ელემენტი	ვაზის წვნიან-მტევნიანი რქა	მსახიობი ჩაკ ...	რიაზანოვის ფილმი	წმენდილი შაქარი

თავის ჩონჩხი	ხელის თითების მოვლა	ესკიმოსების ნავი	სისხლის გამცემი	თამბაქოს ნაჭარმი	გრძელკისერა აფრიკული ცხოველი	მამითადი

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზვიადისტური
ასავალ დასავალი
2021 წლის 2 – 8 აგვისტო №32 (1392)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.
ტელეფონები: 215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: www. asavali.ge ან www. asdas.ge
ელ-ფოსტა: mail@asavali.ge ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია „ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში